

Crna Gora
GLAVNI GRAD
GRADONAČELNIK

Broj:01-018/26-4887

Podgorica, 28. avgust 2026. godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Primljeno 28. 08. 2026.				
Dopisno	od koga	na koga	Prilog	Vrijednost
02-016		-	653	

PODGORICA

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22, 81/25 i 98/25), člana 100 stav 1 tačka 2 Statuta Glavnog grada („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 8/19, 20/21, 49/22 i 51/25), dostavljam materijale povodom razmatranja rada **FK “Budućnost”**.

Za predstavnike predlagača prilikom razmatranja Predloga u Skupštini Glavnog grada i njenim radnim tijelima, određuju se **Vesna Brajović**, predsjednica FK “Budućnost”, i **Boris Spalević**, zamjenik gradonačelnika.

GRADONAČELNIK

Prof. dr Saša Mujović




"R & P AUDITING" d.o.o.

Broj 31

Podgorica, 31.03. 2023 god.

FUDBALSKI KLUB BUDUĆNOST AD PODGORICA

FINANSIJSKI ISKAZI

31. Decembar 2023.

SADRŽAJ

Strana

Odgovornost za finansijske iskaze	3
Izvještaj nezavisnog revizora	4-7
Iskaz o finansijskoj poziciji / Bilans stanja	8-9
Iskaz o ukupnom rezultatu / Bilans uspjeha	10-12
Iskaz o novčanim tokovima	13-14
Iskaz o promjenama na kapitalu	15
Napomene uz finansijske iskaze	16-37

FUDBALSKI KLUB BUDUĆNOST

ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE ISKAZE

Na osnovu Zakona o računovodstvu Crne Gore, Uprava je dužna osigurati da finansijski iskazi budu pripremljeni u skladu sa računovodstvenom regulativom tako da daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog stanja i rezultata poslovanja Fudbalskog kluba „Budućnost“ (u daljem tekstu FKB) na dan bilansa 31.12.2023.

Nakon sprovedenih istraživanja, Uprava razumno očekuje da FKB ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvata načelo nastavka poslovanja pri izradi finansijskih iskaza.

Pri izradi finansijskih iskaza Uprava FKB je odgovorna:

- Da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
- Da procjene budu razumne i oprezene;
- Da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi;
- Da se finansijski iskazi pripreme po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će FKB nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba sa prihvatljivom tačnošću odražavati finansijski položaj FKB, kao i njihovu usklađenost sa Zakonom o računovodstvu. Uprava je takođe odgovorna za čuvanje imovine FKB, pa zato i za preduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Finansijski iskazi su odobreni od strane Uprave, što se potvrđuje potpisom u nastavku.

Datum: 31.03.2024.

Predsjednik
Balša Pejović

Direktor
Novak Novaković



Fudbalski klub Budućnost

WWW.FK.BUDUCNOST.ME



R&P AUDITING
Auditing & Accounting
Montenegro

Fudbalskom klubu "Budućnost" (FKB)
Fudbalskom savezu Crne Gore (FSCG)

Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza fudbalskog kluba "Budućnost" (u daljem tekstu FKB), koji su prikazani na stranama 8 do 37 i koji obuhvataju Iskaz o finansijskoj poziciji/Bilans stanja na dan 31. decembra 2023.godine, Iskaz o ukupnom rezultatu/Bilans uspjeha, Iskaz o tokovima gotovine i Iskaz o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i Napomene uz finansijske iskaze, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, izuzev za efekte korekcija koje imaju pitanja navedena u paragrafu Osnova za mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski iskazi daju istinit i objektivni prikaz finansijske pozicije FKB na dan 31. decembra 2023. godine, finansijskog rezultata i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu Crne Gore i odredbama Pravilnika o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova za takmičenja u organizaciji UEFA za sezonu 2024/2025 i pratećeg Priručnika za primjenu finansijskih kriterijuma, verzija 2023. godina.

Osnova za mišljenje sa rezervom

1) Osnovni kapital FKB iskazan u finansijskim iskazima nije usaglašen sa stanjem osnovnog kapitala koji je registrovan kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD) Crne Gore, u kome se vodi u iznosu od 5.185.000 EUR, kao ni sa podacima u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) gde se vodi u iznosu od 0,00 EUR.

Kao što je navedeno u Napomeni 20 uz finansijske iskaze, FKB na dan 31. decembra 2023. godine u Bilansu stanja iskazuje osnovni kapital u iznosu od 893.500 EUR.

2) Kao što je objelodanjeno u napomeni 16 uz finansijske iskaze, FKB više godina iskazuje obaveze za primljene zajmove prema određenom broju preduzeća i fizičkom licu, u ukupnom iznosu od 66.206 EUR, u vezi čega nam nisu prezentirane računovodstvene isprave i konfirmacije za potvrdu stanja. Shodno tome, mišljenja smo da navedene obaveze iskazane u Bilansu stanja na dan 31.12.2023. godine ne predstavljaju realnu poziciju, čime je FKB za navedeni iznos podcenio prihod i precijenio obaveze.

Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (u daljem tekstu MSR). Naše odgovornosti prema tim standardima su navedene u našem izvještaju i opisane u odeljku Revizorske odgovornosti za reviziju finansijskih iskaza. Mi smo nezavisni od FKB u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Code) zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza u Crnoj Gori, a mi smo ispunili i naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da pruže osnovu za naše mišljenje sa rezervom.

Skretanje pažnje

Ne izražavajući dalje rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na sljedeće:

FKB vodi nekoliko parničnih postupaka pred Osnovnim sudom u Podgorici kao tuženi u predmetima za naknadu štete. Takođe FKB u svojstvu tužioca vodi jedan postupak, dok u svojstvu tuženog ima dva postupka pred Privrednim sudom Crne Gore, za koja se po navodima menadžmenta i advokata ne može sa sigurnošću procijeniti uspjeh u sporovima.

Glavni grad – Podgorica, kao većinski akcionar je 29.03.2024. godine dostavio FKB Pismo podrške Broj:01-018/24-2455 u kome je navedeno da je Odlukom o Budžetu Glavnog grada- Podgorica za 2024 godinu (Sl. List CG-opštinski propisi br.063/23 od 29. 12. 2023.) predvidio finansijska sredstva za redovno funkcionisanje FKB do kraja ove budžetske godine, kao i da će i u narednom periodu nastojati da obezbjeđuje sredstva za redovno funkcionisanje FKB.

Ključna revizorska pitanja

Ključna revizorska pitanja su ona pitanja koja su po našem profesionalnom rasuđivanju, od najveće važnosti za reviziju finansijskih iskaza tekućeg perioda. U postojećim okolnostima smatramo da nema ključnih pitanja odabranih za posebno saopštavanje, jer su svi aspekti obrađeni u kontekstu revizije godišnjih finansijskih iskaza u cjelini, kao i formiranju našeg mišljenja.

Odgovornosti rukovodstva za finansijske iskaze

Rukovodstvo FKB je odgovoran za pripremu finansijskih iskaza, koji daju istinit i objektivan prikaz u skladu sa MSFI kao i zahtjevima Zakona o računovodstvu u Crnoj Gori i za internu kontrolu kakvu je utvrdio da je neophodna, da se omogući priprema finansijskih iskaza, koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne prikaze, nastale zbog prevare ili greške.

U pripremi finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti FKB da nastavi poslovanje, objavljujući kako je primjenljivo, pitanja koja se odnose na vremenski neograničeno poslovanje i korišćenje računovodstvenog načela stalnosti poslovanja, osim ako rukovodstvo ne namjerava da likvidira FKB, prestane sa poslovanjem, ili potraži zaštitu od povjerilaca u skladu sa zakonom ili regulativom.

Rukovodstvo je odgovorno za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja koje je FKB ustanovio.

Revizorske odgovornosti za reviziju finansijskih iskaza

Naši ciljevi su da dobijemo razumno uvjerenje da li su finansijski iskazi u cjelini bez materijalno pogrešnih prikaza, bilo zbog prevare ili greške, i da izdamo revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visok stepen sigurnosti, ali nije garancija da će revizija koja se sprovodi u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno pogrešno prikazivanje kada postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati zbog prevare ili greške i smatraju se značajnim, ako se pojedinačno ili u ukupnom iznosu može razumno očekivati da utiču na ekonomske odluke korisnika, donesene na osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao dio revizije u skladu sa MSR, mi vršimo profesionalnu procjenu i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike materijalno značajnih grešaka u finansijskim iskazima, bilo zbog prevare ili grešaka, osmišljavamo i vršimo revizijske postupke koji se odnose na te rizike, i pribavljamo revizorske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da pruže osnovu za naše mišljenje. Rizik da se ne otkrije materijalno pogrešno prikazivanje, koje je rezultat prevare je veći nego za onaj koji je rezultat greške, jer prevare mogu uključivati tajne dogovore, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje i zaobilaženje interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje interne kontrole relevantne za reviziju, da bi smo osmislili revizorske procedure koje su prikladne u datim okolnostima, ali ne u svrhu izražavanja mišljenje o djelotvornosti interne kontrole FKB.
- Procjenjujemo primjerenost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i povezanih objelodanjivanja učinjenih od strane Nadzornog odbora.
- Zaključujemo o prikladnosti korišćenja računovodstvene osnove stalnosti poslovanja od strane rukovodstva, na osnovu dobijenih revizorskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu izazvati značajnu sumnju u sposobnost FKB da nastavi sa poslovanjem. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja u finansijskim iskazima, ili ako su takva objelodanjivanja neadekvatna, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu dovesti do toga da FKB obustavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti.
- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih iskaza, uključujući objavljivanja i da li finansijski iskazi predstavljaju osnovne transakcije i događaje na način koji ostvaruje istinit i objektivan prikaz.

Između ostalog mi komuniciramo sa rukovodstvom u vezi sa planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući sve značajne nedostatke u internoj kontoli koje smo identifikovali tokom vršenja naše revizija.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtjevima

Godišnji finansijski iskazi FKB za 2023. godinu su u skladu sa računovodstvenim zahtjevima navedenim u Dijelu II FSCG Priručnika za primjenu finansijskih kriterijuma definisanih Pravilnikom o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA verzija 2023.

Ostala pitanja

Finansijski iskazi FKB za 2022. godinu su bili predmet revizije, kada smo u Izvještaju od 11. aprila 2023. godine izrazili mišljenje sa rezervom.

Vesna Radunović

Ovlašćeni revizor

Za i u ime:

R&P AUDITING

Podgorica- Crna Gora, 31. mart 2024.

Radunović Vesna



FUDBALSKI KLUB BUDUĆNOST AD Podgorica
Bilans stanja (Iskaz o finansijskoj poziciji)
Sa stanjem na dan 31.12.2023. godine

Rb.	Naziv pozicije	Napomena broj	Tekuća godina 31.12.2023. Iznos u EUR	Prethodna godina korigovano 31.12.2022. Iznos u EUR
<i>Kratkoročna (tekuća) aktiva</i>				
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	4	664.308	382.814
2.	Potraživanja od klubova za transfere igrača	5	94.835	31.795
3.	Potraživanja od grupe subjekata i drugih povezanih strana		0	0
4.	Potraživanja od posrednika/agenata		0	0
5.	Ostala potraživanja	6	78.916	74.908
6.	Ulaganja/finansijski plasmani		0	0
7.	Poreska sredstva	7	166.783	120.194
8.	Zalihe	8	145.739	116.405
9.	Ostala tekuća sredstva i AVR	9	577.755	416.228
10.	Ukupna kratkoročna aktiva		1.728.336	1.142.344
<i>Dugoročna aktiva</i>				
11.	Materijalna stalna sredstva/nekretnine, oprema	10	1.736.158	1.884.079
12.	Investicione nekretnine	11	644.824	656.983
13.	Nematerijalna imovina-prava na registraciju igrača	12	0	10.278
14.	Druga nematerijalna imovina		0	0
15.	Ulaganja/finansijski plasmani		0	0
16.	Potraživanja od klubova za transfere igrača		0	0
17.	Potraživanja od grupe subjekata i drugih povezanih strana		0	0
18.	Potraživanja od posrednika/agenata		0	0
19.	Poreska sredstva (odložena poreska sredstva i dr.		0	0
20.	Ostala dugoročna sredstva		0	0
21.	Ukupna dugoročna aktiva		3,104,564	3,137,241
22.	UKUPNA AKTIVA		3,492,244	4,013,343
<i>Kratkoročna (tekuća) pasiva</i>				
23.	Dozvoljeni minus na računima banaka (prekoračenje)		0	0
24.	Bankarski i drugi krediti/zajmovi		0	0
25.	Zajmovi i druge obaveze prema subjektima grupe i povezanim stranama		0	0
26.	Obaveze prema klubovima iz transfera igrača		0	0
27.	Obaveze prema posrednicima/agentima		0	0
28.	Obaveze prema dobavljačima	13	64.148	123.527
29.	Obaveze neto prema zaposlenom i angažovanom osoblju definisanom članom 87, stav 3 Pravilnika		0	0

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zaposleno i angažovano osoblje definisano članom 87, stav 3 Pravilnika			
30.		0	0
31.	Obračunati troškovi i odloženi prihod (PVR i dr.)	0	0
32.	Ostale obaveze za poreze	14 41.775	11.412
33.	Ostale kratkoročne obaveze	15 616.206	66.206
34.	Kratkoročna rezervisanja	0	0
35.	Ukupna kratkoročna pasiva	722.129	201.145
<i>Dugoročna pasiva</i>			
36.	Bankarski i ostali krediti/zajmov	0	0
37.	Zajmovi i druge obaveze prema subjektima grupe i povezanim stranama	16 701.251	701.251
38.	Obaveze prema fudbalskim klubovima iz transfera igrača	0	0
39.	Obaveze prema posrednicima/agentima	0	0
Obaveze neto prema zaposlenom i angažovanom osoblju definisanom članom 87, stav 3 Pravilnika			
40.		0	0
41.	Obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zaposleno i angažovano osoblje definisano članom 87, stav 3 Pravilnika	0	0
42.	Obračunati troškovi i odloženi prihod (PVR i dr.)	17 374.990	468.738
43.	Ostale obaveze za poreze	0	0
Ostale dugoročne obaveze (odložene poreske obaveze i dr.)			
44.		18 60.671	46.795
45.	Dugoročna rezervisanja	19 180.000	180.000
46.	Ukupna dugoročna pasiva	1.316.912	1.396.784
47.	UKUPNA PASIVA	2.039.041	1.597.929
48.	Neto aktiva/(pasiva)	2.070.277	2.095.755
<i>Kapital i rezerve</i>			
49.	Osnovni/akcijski kapital	20 893.500	893.500
50.	Neraspoređena dobit/gubitak	366.047	364.919
51.	Dobit/(gubitak) tekuće godine	(11.605)	2.463
52.	Revalorizacione rezerve	822.335	834.873
53.	Ostale rezerve	0	0
54.	Ukupno kapital i rezerve	2.070.277	2.095.755
55.	UKUPNO KAPITAL I PASIVA	4.109.318	3.693.684

Napomene na stranama 16 do 37 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

FUDBALSKI KLUB BUDUĆNOST AD Podgorica
Iskaz o ukupnom rezultatu / Bilans uspjeha
za godinu koja se završava 31.12.2023.

Rb.	Naziv pozicije	Napomena broj	Tekuća godina 2023. Iznos u EUR	Prethodna godina 2022. Iznos u EUR
PRIHODI				
<i>Prihodi od ulaznica/karata</i>				
1.	Ulaznice za Nacionalna takmičenja	21	8,176	2,466
2.	Ulaznice za UEFA klupska takmičenja		0	0
3.	Sezonske/godišnje ulaznice		0	0
4.	Članarina	21	18	0
5.	Ostali/neraspoređeni prihodi od ulaznica/karata		0	0
6.	Prihodi od ulaznica - ukupno		8,194	2,466
<i>Prihodi od sponzorstva i reklama</i>				
7.	Sponzor-proizvođač opreme		0	0
8.	Glavni sponzor	22	0	555.000
9.	Sponzor stadiona		0	0
10.	Reklamne table oko fudbalskih terena		0	0
11.	Ostali neraspoređeni prihodi od sponzorstva i reklame	22	7.306	21.423
12.	Prihodi od sponzorstva i reklama - ukupno		7.306	576.423
<i>Prihodi od prava prenosa-emitovanja</i>				
13.	Prava prenosa za Nacionalna takmičenja	23	3.000	55.580
14.	Ostali/neraspoređeni prihodi od prava prenosa		0	0
15.	Prihodi od prava prenosa/emitovanja - ukupno		3.000	55.580
<i>Komercijalni prihodi</i>				
16.	Nacionalna takmičenja		0	0
17.	Trgovina-prodaja proizvoda i usluga	24	7.719	42.307
18.	Korišćenje objekata i opreme van zvaničnih utakmica		0	0
19.	Komercijalni prihodi po osnovu članstva		11.152	0
20.	Ostali/neraspoređeni komercijalni prihodi		0	0
21.	Komercijalni prihodi - ukupno		18.871	42.307
<i>UEFA solidarnosti i novčane nagrade</i>				
22.	UEFA klupska takmičenja-prava prenosa, komercijala,		0	0
23.	UEFA klupska takmičenja-solidarne uplate	25	945.015	656.249
24.	UEFA solidarnosti i novčane nagrade/neraspoređeno		0	0
25.	UEFA solidarnosti i novčane nagrade - ukupno		945.015	656.249
<i>Ostali poslovni prihodi</i>				

26.	Subvencije, donacije i dotacije i drugi iznosi od nacionalnih fudbalskih organa		170.317	149.098
27.	Subvencije, donacije i dotacije i drugi iznosi od državnih ili opštinskih organa		600.000	404.902
28.	Donacije od nepovezanih strana/lica		0	0
29.	Doprinosi i donacije od povezanih strana/lica		0	0
30.	Prihod od nefudbalskih djelatnosti		0	0
31.	Vanredni prihodi		0	0
32.	Ostali operativni prihodi/neraspoređeni		103.068	114.148
33.	Ostali operativni prihodi - ukupno	26	873.385	668.148
34.	Ukupno - Prihodi		1.851.841	2.010.933
RASHODI				
35.	Troškovi nabavne vrijednosti robe/materijala	27	(63.944)	(42.879)
36.	Ukupni troškovi nabavne vrijednosti robe/materijala		(63.944)	(42.879)
<i>Troškovi za osoblje (primanja igrača i zaposlenog osoblja)</i>				
37.	Plate i isplate igrača		(805.634)	(854.987)
38.	Porezi i doprinosi za igrače		(152.195)	(145.348)
39.	Ostali benefiti za igrače/neraspoređeni		(228.244)	(68.897)
40.	Ukupne plate i isplate igračima		(1.186.073)	(1.069.232)
41.	Plate i isplate ostalom osoblju		(338.487)	(324.670)
42.	Porezi i doprinosi-ostalo osoblje		(111.956)	(170.104)
43.	Ostale neraspoređene isplate-ostalo osoblje		(278.068)	(12.830)
44.	Ukupne plate i isplate ostalom osoblju		(728.511)	(507.604)
45.	Ukupni troškovi za osoblje	28	(1.914.584)	(1.576.836)
<i>Amortizacija i umanjenje vrijednosti</i>				
46.	Amortizacija stalne materijalne imovine	29	(76.323)	(63.044)
47.	Umanjenje vrijednosti stalne materijalne imovine		0	0
48.	Amortizacija ostale nematerijalne imovine (bez registracija igrača)		(93.748)	(93.748)
49.	Umanjenje vrijednosti ostale nematerijalne imovine (bez registracija igrača)		0	0
50.	Amortizacija i umanjenje vrijednosti - Ukupno (bez registracija igrača)	29	(175.541)	(172.310)
<i>Ostali operativni troškovi</i>				
51.	Troškovi održavanja utakmica	30	(383.415)	(637.636)
52.	Troškovi sponzorstva i reklame		(19.582)	(94.051)
53.	Troškovi komercijalnih aktivnosti		(6.450)	(6.270)
54.	Troškovi imovine i objekata		0	(132)
55.	Troškovi nefudbalskih aktivnosti	31	(136.158)	(137.730)
56.	Vanredni troškovi		(775)	(268)
57.	Ostali neraspoređeni operativni troškovi	32	(84.543)	(93.681)
58.	Ukupno ostali operativni troškovi		(630.923)	(969.768)
59.	Ukupni poslovni troškovi (bez troškova registracije igrača)		(2.784.992)	(2.761.793)
60.	Poslovni rezultat (bez registracija igrača)		(933.151)	(750.860)

61.	Amortizacija nematerijalne imovine (registracija igrača)	11	(10.278)	(11.212)
62.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine (registracija igrača)		0	0
63.	Dobitak od raspolaganja nematerijalne imovine (registracija igrača)		0	0
64.	Gubitak od raspolaganja nematerijalne imovine (registracija igrača)		0	0
65.	Neto rezultat od raspolaganja registracijama igrača kad se primjenjuje metod kapitalizacije troškova		(10.278)	(11.212)
66.	Troškovi sticanja registracije igrača (uključujući troškove agenata/posrednika)		(330.000)	(85.000)
67.	Prihod od raspolaganja/otuđivanja registracije igrača		1.290.000	814.603
68.	Neto rezultat od raspolaganja registracijama igrača kad se primjenjuje metod prihoda i rashoda	33	960.000	729.603
69.	Dobitak/(gubitak) od raspolaganja/otuđivanja materijalnih stalnih sredstava		0	0
70.	Dobitak/(gubitak) od raspolaganja/otuđivanja druge nematerijalne stalne imovine (isključujući registraciju igrača)		0	0
71.	Ukupan dobitak /(gubitak) od raspolaganja/otuđivanja stalnih sredstava (isključujući prava na registraciju igrača)		0	0
72.	<i>Finansijski rezultat</i>			
72.	Finansijski prihod		0	0
73.	Finansijski rashod	34	(24.614)	(2.723)
74.	Neto prihodi /rashodi po osnovu kursnih razlika		0	0
75.	Neto finansijski prihod(rashod)		(24.614)	(2.723)
76.	<i>Ostali neposlovni prihodi (rashodi)</i>			
76.	Ostali prihodi		0	33.665
77.	Ostali rashodi		(3.562)	0
78.	Neto neposlovni prihod (rashod)	35	(3.562)	33.665
79.	Poreski (rashod)/prihod	36	0	3.990
80.	Dobit ili (gubitak) nakon oporezivanja		(11.605)	2.463

Napomene na stranama 16 do 37 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

FUDBALSKI KLUB BUDUĆNOST AD Podgorica
Iskaz o novčanim tokovima
za godinu koja se završava na dan 31.12.2023.

		Tekuća godina	Prethodna godina
Rb.	Naziv pozicije	2023. Iznos u EUR	2022. Iznos u EUR
	Novčani tokovi iz poslovnih (operativnih) aktivnosti		
1.	Gotovinski prilivi od prihoda od ulaznica	4.264	12.226
2.	Gotovinski prilivi od sponzorstva i reklama	7.306	576.423
3.	Gotovinski prilivi od prava prenosa-emitovanja	3.000	55.580
4.	Gotovinski prilivi od komercijalnih aktivnosti	18.871	1.302
5.	Gotovinski prilivi od UEFA solidarnosti i nagrada	945.015	656.249
6.	Gotovinski prilivi od ostalih poslovnih aktivnosti	873.385	398.603
7.	Gotovinski odlivi prema dobavljačima za robe i usluge	(912.013)	(923.289)
8.	Gotovinski odlivi prema zaposlenima i ostalom osoblju	(1.914.584)	(1.291.306)
9.	Gotovinski odlivi prema posrednicima	(330.000)	(85.000)
10.	Gotovinski odlivi po osnovu poreza na dobit i ostalih poreskih dažbina	(217.609)	(281.046)
11.	Gotovinski odlivi u vezi sa ostalim poslovnim aktivnostima	0	0
12.	Gotovinski priliv/(odliv) od poslovnih aktivnosti	(1.522.365)	(880.258)
	Novčani tokovi iz investicionih aktivnosti		
13.	Gotovinski prilivi od prodaje registracija igrača	1.290.000	350.000
14.	Gotovinski odlivi za sticanje registracija igrača	0	0
15.	Gotovinski prilivi od prodaje osnovnih sredstava	0	0
16.	Gotovinski odlivi od kupovine osnovnih sredstava	0	0
17.	Ostali/nerazvrstani prilivi gotovine iz investicionih aktivnosti	0	0
18.	Ostali/nerazvrstani odlivi gotovine iz investicionih aktivnosti	0	0
19.	Gotovinski prilivi/(odlivi) iz investicionih aktivnosti	1.290.000	350.000
	Novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti		
20.	Gotovinski prilivi od zajmova-vlasnici i povezana lica/strane	0	700.000
21.	Gotovinski odlivi po zajmovima-valsnici i povezana lica/strane	0	0
22.	Gotovinski prilivi od zajmova/kredita - finansijske institucije	550.000	0
23.	Gotovinske odlivi po zajmovima - finansijske institucije	0	0
24.	Gotovinski prilivi od uvećanja kapitala	0	0
25.	Gotovinski odlivi za dividende isplaćene vlasnicima/akcionarima	0	0
26.	Ostali prilivi/(odlivi) iz finansijskih aktivnosti	0	0

27.	Ostali/nerazvrstani prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti	0	0
28.	Ostali/nerazvrstani odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti	(36.141)	(2.000)
29.	Gotovinski prilivi/(odlivi) iz finansijskih aktivnosti	(513.859)	(698.000)
30.	Neto povećanje/smanjenje gotovine u izvještajnom periodu	281.494	167.742
<i>Sravnjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata</i>			
31.	Gotovina prenijeta na početku perioda	382.814	21.579
32.	Neto gotovinski priliv/odliv u izvještajnom period	281.494	167.742
33.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju izvještajnog perioda	664.308	382.814

Napomene na stranama 16 do 37 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

FUDBALSKI KLUB BUDUĆNOST AD Podgorica
Iskaz o promjenama na kapitalu
za godinu koja se završava 31.12.2023.

EUR

<i>Opis</i>	Osnovni kapital	Revalorizacije rezerve	Dobit/Gubitak	Ukupno
2021	893.500	860.862	887.177	2.641.539
Revalorizacije rezerve		(13.147)	13.147	-
Iskaz o ukupnom rezultatu			(548.246)	(548.246)
Stanje na dan 31.12.2021. godine	893.500	847.715	352.078	2.093.293
2022	893.500	847.715	352.078	2.093.293
Revalorizacije rezerve		(12.842)	12.842	-
Iskaz o ukupnom rezultatu			2.462	2.462
Stanje na dan 31.12.2022. godine	893.500	834.873	367.383	2.095.755
2023				
Revalorizacije rezerve		(12.538)	12.538	
Iskaz o ukupnom rezultatu			(11.605)	(11.605)
Stanje na dan 31.12.2023. godine	893.500	822.335	368.316	2.084.150

Napomene na stranama 16 do 37 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

1.Opšte informacije

Fudbalski klub Budućnost AD Podgorica (u daljem tekstu: „Klub”) osnovan je 14. marta 2008.godine. Klub je pravni naslednik sportskog društva Budućnost iz 1925. godine koje je naslednik sportskog društva Zora osnovanog 12. juna 1925. godine.

Skupština Kluba, održana 27. septembra 2007. godine, je donijela odluku da se Klub registruje kao akcionarsko društvo. Komisija za hartije od vrijednosti je 18. decembra 2007. godine utvrdila uspješnost akcija u ukupnom broju 51.850.000 redovnih akcija ukupne vrijednosti od 5.185.000 EUR.

Kao osnivači Kluba su upisani Glavni Grad Podgorica (99,8%) i fizičko lice (0,02%).

Skupštinu akcionara čine svi vlasnici akcija, odnosno ovlašćeni predstavnici akcionara Kluba. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore Klub je registrovan u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod br. 4-0008642/01.

Shodno Statutu organi upravljanja i rukovođenja Klubom su Skupština akcionara, Nadzorni odbor, Upravni odbor i Izvršni direktor.

Osnovna djelatnost Kluba je djelatnost sportskih klubova.

Pored seniorske selekcije, postoji sedam selekcija mladih kategorija (dječaci od 11 do 18 godina), a od 01.08.2018. godine formirana je ženska selekcija koja ima prvi tim i kadetkinje. Klub je tokom 2023.godine osnovao Akademiju fudbala čiji je cilj osposobljavanje i selekcija mladih fudbalera. Polaznici Akademije su djeca uzrasta od 10-12 godina, po principu uplate članarine.

Takmičenja mladih kategorija i ženske selekcije organizuje i finansira FSCG.

Sjedište Kluba je u Podgorici, trening kamp Stari aerodrom Veljka Vlahovića bb.

Na dan 31. decembra 2023. godine, broj zaposlenih u Klubu je 75 (na dan 31. decembra 2022. godine broj zaposlenih je 58).

2. Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore" br.152/22), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i zahtjevima Fudbalsko saveza Crne Gore (FSCG) i njihovim pravilima za postupak licenciranja za UEFA takmičenje za sezonu 2024/2025.

Novi i revidirani MSFI koji su relevantni za poslovanje FKB, a na snazi su za obračunski period koji počinje 1. januara 2023. godine, nisu imali značajan uticaj na finansijske iskaze FKB.

Finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa konvencijom istorijskog troška.

Službena valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta FKB je Euro (EUR).

3. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Računovodstvene politike date u nastavku Klub konzistentno primjenjuje u svim periodima prezentiranim u ovim finansijskim iskazima.

3.1 Uporedni podaci

Uporedne podatke čine podaci sadržani u finansijskim iskazima za 2022. godinu i sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori, koji su bili predmet revizije.

3.2 Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, koje pretpostavlja da će Klub nastaviti sa poslovanjem u doglednoj budućnosti i ne sadrže korekcije koje bi eventualno bile potrebne ukoliko Klub ne nastavi poslovanje u skladu sa konceptom nastavka poslovanja.

3.3 Preračunavanje stranih valuta

Aktiva i pasiva izražene u deviznim sredstvima preračunate su u EUR po zvaničnom srednjem kursu valuta važećem na dan bilansa stanja. Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha.

3.4 Finansijski instrumenti

Klasifikacija

Klub klasifikuje svoja finansijska sredstva u sljedeće kategorije: finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednostima iskazuju u bilansu uspjeha, krediti i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka dospijanja. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena.

3.5 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti, odnosno po pretpostavljenoj nabavnoj vrijednosti zasnovanoj na procjeni vrijednosti sredstava. Nekretnine, postrojenja i oprema su iskazane po procijenjenoj vrijednosti. Procjena je urađena od strane ovlaštenog procjenivača na dan 31. decembra 2019. godine. Nabavna vrijednost je umanjena za akumuliranu ispravku vrijednosti. Nabavna vrijednost uključuje izdatke koji su direktno pripisivi nabavci sredstva.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2023.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, u zavisnosti od toga šta je primjenljivo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Klub u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano utvrditi. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspjeha perioda u kome su nastali.

Dobici i gubici po osnovu otuđenja sredstva utvrđuju se kao razlika između fakturisanog iznosa i knjigovodstvene vrijednosti i iskazuju se u bilansu uspjeha u okviru "Ostalih prihoda/rashoda".

3.6 Investicione nekretnine

Investiciona nekretnina je nekretnina koju Klub drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine u zakup ili radi uvećanja vrijednosti kapitala ili i jedno i drugo.

Investicione nekretnine se početno prikazuju po nabavnoj, odnosno cijeni koštanja. Troškovi transakcija se uključuju u početno priznatu vrijednost. Za obračun amortizacije investicionih nekretnina primenjuje se metoda proporcionalnog otpisivanja.

3.7 Nematerijalna imovina

Nematerijalnu imovinu čine kapitalizovani troškovi pribavljanja registracije igrača i dati avansi za nematerijalna ulaganja, kao i ulaganja u softver baze igračkog kadra. Nematerijalna imovina je iskazana po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti.

Plaćeni troškovi transfera igrača, odnosno pribavljanja registracije igrača se kapitalizuju kao nematerijalna ulaganja i otpisuju se ravnomjerno u toku perioda trajanja ugovora sa igračem.

Inicijalni plan amortizacije kapitalizovanih troškova pribavljanja registracije igrača se koriguje u slučaju produženja ugovora. Nematerijalno ulaganje nastalo kapitalizacijom troškova pribavljanja registracije igrača se godišnje preispituje radi eventualnog umanjenja vrijednosti. Ako je nadoknativa vrijednost nematerijalnog ulaganja nastalog po osnovu kapitalizacije plaćenih troškova registracije igrača niža od iskazanog iznosa u finansijskim iskazima, navedena vrijednost u finansijskim iskazima mora biti korigovana do iznosa nadoknative vrijednosti, a iznos umanjenja knjižen kao trošak obezvrijeđenja ulaganja.

Kapitalizovani iznosi troškova pribavljanja registracije igrača mogu biti samo direktni troškovi i eventualno ugovoreni bonusi po ispunjenju ugovorom preciziranih uslova.

Troškovi prevođenja igrača iz omladinskih ekipa Kluba se ne kapitalizuju kao nematerijalna ulaganja već se evidentiraju na teret bilansa uspeha tekuće godine.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2023.

3.8 Obezvrijeđenje nefinansijske imovine

Na kraju svakog perioda obuhvaćenog izveštajem, Klub analizira vrijednosti osnovnih sredstva i nematerijalne imovine kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija da je ta imovina treba da bude obezvrijeđena. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvrijeđeno, nadoknativ iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja. Ukoliko je nadoknativ iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknativne vrijednosti, koju predstavlja vrijednost veću od neto prodajne vrijednosti i vrijednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvrijeđenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda.

Kada u narednim periodima dodje do promjene i nema obezvrijeđenja, ili se smanji, iznos sredstva se poveća ali samo do iznosa sredstva koje bi bilo prije obezvrijeđenja sredstva u prethodnim godinama. Iznos smanjenja obezvrijeđenja se priznaje u bilansu uspjeha.

3.9. Amortizacija

Asredstava u računovodstvene svrhe se obračunava primjenom proporcionalne metode, kako bi se rasporedila njihova nabavna vrijednost tokom njihovog procijenjenog vijeka trajanja, kao što slijedi:

Građevinski objekti	1,4 %
Oprema	15-30 %
Investicione nekretnine	1,4 %

U poreske svrhe amortizacija se razvrstava u sljedeće grupe sa pripadajućim amortizacionim stopama

Građevinski objekti(I grupa)	5 %
Oprema (II-V grupa)	15 -30 %

3.10. Potraživanja

Potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja, koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. Uključuju se u tekuća sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospijeca duži od 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja. U tom slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva.

Potraživanja od kupaca obuhvataju potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu i mjere se po vrijednosti iz originalne fakture. Potraživanja od kupaca nastaju iz poslovnih aktivnosti Kluba.

Procjena naplativosti potraživanja vrši se na dan bilansa na osnovu svih poznatih okolnosti koje mogu uticati na naplativost.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2023.

Ispravka sumnjivih i spornih potraživanja vrši se u slučajevima kada postoje evidentni problemi u naplati i potraživanje je starije od 365 dana, direktan otpis potraživanja vrši se kada je potraživanje starije od 3 godine, kada je dužnik likvidiran ili potraživanje nije prijavljeno u stečajnom / likvidacionom postupku i slično.

Direktni otpis se vrši na teret rashoda perioda, pri čemu se potraživanje briše iz knjigovodstvene evidencije (isknjižava se) i može se izvršiti pod uslovom da u prethodnom periodu nije izvršen indirektni otpis.

Klub ne vrši ispravku vrijednosti potraživanja od povezanih lica i sportskih klubova.

3.11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovinu i gotovinske ekvivalente čine sredstva na žiro računima kod banaka u zemlji, gotovina u blgajni i druga visoko likvidna sredstva sa rokom naplate do 90 dana.

3.12. Tekući i odloženi porez na dobit

Poreski rashodi perioda uključuju tekući i odloženi porez. Obračunati porez na dobit priznaje se u bilansu uspjeha, izuzev iznosa koji se odnosi na stavke direktno priznate u kapitalu, u kom slučaju se i porez priznaje u kapitalu.

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu važeće zakonske poreske regulative Crne Gore gdje Klub posluje i ostvaruje oporezivu dobit.

Odloženi porez na dobit se priznaje korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim iskazima. Međutim, odloženi porez na dobit se računovodstveno ne obuhvata ukoliko proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze, u transakciji različitoj od poslovne kombinacije, koje u trenutku transakcije ne utiče ni na računovodstvenu ni na oporezivu dobit ili gubitak.

Odloženi porez na dobit se odmjerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primijenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti. Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je vjerovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

3.13. Zalihe

Zalihe se vrednuju po nižoj od cijene koštanja i neto prodajne vrijednosti.

3.14. Obaveze po kreditima i drugim zajmovima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrijednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti.

Sve razlike između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspjeha u periodu korišćenja kredita primjenom metode efektivne kamatne stope.

Obaveze po kreditima i obaveze po finansijskom lizingu se klasifikuju kao kratkoročne obaveze, osim ukoliko Klub nema bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja.

3.15. Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze predstavljaju obaveze po osnovu uzetih dugoročni kredita u zemlji i inostranstvu i odloženi prihod.

Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospijevaju u roku do godinu dana, od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa.

Kratkoročne obaveze predstavljaju obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu, obaveze za tekući dio dugoročnih kredita, obaveze za kamate po osnovu uzetih kredita, obaveze za poreze i doprinose, obaveze za zarade i naknade zarada i ostale kratkoročne obaveze.

Finansijske obaveze uključuju obaveze po osnovu kredita odobrenih od banaka. Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Kluba, odnosno koja dospijeva u periodu do 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne.

Klub vrši isknjiženje obaveze kada je obaveza izmirena, ukinuta ili kada je prenijeta na drugoga.

3.16. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju kada Klub ima postojeću zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja, i kada je u većoj mjeri vjerovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava, i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, vjerovatnoća da će podmirenje obaveza iziskivati odliv sredstava se utvrđuje na nivou tih kategorija kao cjeline. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta vjerovatnoća, u odnosu na bilo koju od obaveza u istoj kategoriji, mala.

Rezervisanje se odmjerava po sadašnjoj vrijednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primjenom diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vrijednosti novca i rizike povezane sa obavezom.

3.17. Osnovni kapital

Klub je organizovan u formi akcionarskog društva. Obične akcije klasifikovane su kao akcijski kapital.

Revalorizacione rezerve

Na revalorizacionim rezervama iskazuju se nekretnine, stadioni, oprema po revalorizovanim vrijednostima, dobitak od revalorizacije, kao i promjenu u toku izvještajnog perioda.

Neraspoređena dobit

Na racunima neraspoređene dobiti/ gubitka iskazuje se akumulirani dobitak ili gubitak na početku izvještajnog perioda, promjene tokom izvještajnog perioda i na datum bilansa stanja. Posebno se iskazuje dobit/ gubitak tekućeg perioda.

3.18. Priznavanje prihoda

Klub priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada je vjerovatno da će u budućnosti Klub imati ekonomske koristi.

Prihod uključuje fer vrijednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje usluga u toku normalnog poslovanja Kluba. Prihod se iskazuje bez PDV-a, rabata i popusta. Prihodi se priznaju na bazi fakturisane realizacije, po fer vrednostima primljenih naknada ili potraživanja kada je usluga odnosno prodaja izvršena.

Prihodi se priznaju i za nefakturisane usluge kada se one mogu pouzdano izmeriti i kada je vjerovatno da će biti naplaćeni, odnosno kada su ispunjeni svi uslovi za priznavanje prihoda prema zahtjevima MRS 15.

Sezonske karte i sličan prihod: Prihod po osnovu prodaje sezonskih karata ili slične prodaje vezane za utakmice mora biti priznat na proporcionalnoj osnovi tokom perioda odigravanja relevantnih utakmica.

Prihodi od prava na prenos i/ili nagrada:

a) Prihod po osnovu prava emitovanja i/ili drugih naknada za učešće u takmičenju koje su fiksne naknade, mora se priznavati na proporcionalnoj osnovi u trenutku u kom se tokom perioda održavaju relevantne utakmice.

b) Prihod po osnovu prava emitovanja i/ili drugih naknada za učešće u takmičenju koje su varijabilne naknade zavisne od ispunjenja određenih uslova od strane kluba (kao što je bonus za učinak u takmičenju) mora biti priznat u trenutku u kom su ti uslovi ispunjeni.

Prihodi od sponzorstva i reklamiranja:

- a) Prihodi po osnovu sponzorskih prava i reklamiranja koji su fiksne naknade moraju se priznavati na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja ugovora o sponzorskim pravima i/ili reklamnim angažmanima.
- b) Prihodi po osnovu sponzorskih prava i reklamiranja koji su varijabilne naknade zavisne od ispunjenja određenih uslova od strane kluba (kao što su bonusi za učinak u takmičenju) moraju se priznavati u trenutku kada se ti uslovi ispune.
- c) Bilo koja vrsta negotovinske naknade kao dio ugovora o sponzorstvu i/ili reklamiranju, mora se odmjeravati po fer vrijednosti.

3.19. Primanja zaposlenih

Klub izdvaja doprinose u državne fondove na obaveznoj osnovi. Kada su doprinosi jednom isplaćeni, Klub nema obavezu daljih plaćanja.

Klub priznaje troškove bonusa/premija/ zaposlenima u trenutku isplate. Primanja zaposlenih po prestanku zaposlenja:

Klub je dužan da prizna u cjelosti trošak naknade po osnovu prestanka rada zaposlenog, onda kada Klub ugovori sa zaposlenim isplatu takve naknade.

3.20. Usklađivanje vrijednosti (obezvrijeđenje/umanjenje i povećanje vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine):

Na kraju svakog perioda obuhvaćenog izveštajem, Klub analizira vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalne imovine kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija da ta imovina treba da bude obezvrijeđena. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvrijeđeno, nadoknativ iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja. Ukoliko je nadoknativ iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknativne vrijednosti, koju predstavlja vrijednost veću od neto prodajne vrijednosti i vrijednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvrijeđenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda.

Kada u narednim periodima dodje do promjene i nema obezvrijeđenja, ili se smanji, iznos sredstva se poveća, ali samo do iznosa sredstva koje bi bilo prije obezvrijeđenja sredstva u prethodnim godinama. Iznos smanjenja obezvrijeđenja se priznaje u bilansu uspjeha.

3.21. Finansijski prihodi i rashodi

Aktiva i pasiva izražene u deviznim sredstvima preračunate su u EUR po zvaničnom srednjem kursu valuta važećem na dan bilansa stanja.

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha.

3.22. Ostali prihodi i rashodi

Klub priznaje ostale prihode kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada je vjerovatno da će u budućnosti Klub imati ekonomske koristi. Ovi prihodi mogu biti dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme, dobici po osnovu ukidanja obaveza, viskovi i slično.

3.23. Ostali rashodi

Ovdje ubrajamo rashode nastale u poslovanju koji ne doprinose stvaranju prihoda. Ove rashode sređujemo kao: gubitke po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme; gubitke od prodaje materijala; manjkove i rashode po osnovu otpisa potraživanja.

3.24. Objelodanjivanje transakcija sa povezanim licima

Kada je izvještajni subjekat kontrolisan od druge strane, mora biti objelodanjen odnos sa povezanom stranom i naziv te strane i, ako je različito, naziv strane koja ima konačnu kontrolu. Ova informacija treba da se objelodani nezavisno od toga da li postoje transakcije između izvještajnog subjekta i strane/strana koja ima/koje imaju kontrolu nad njim.

Transakcija sa povezanim licima podrazumijeva prenos resursa, usluga ili obaveza između povezanih lica, bez obzira na to da li je sredstvo ili usluga fakturisana. Transakcija sa povezanim licima se može ali i ne mora obaviti po fer vrijednosti.

Ako je tokom perioda izvještavanja bilo jedne ili više transakcija sa povezanim licima, izvještajni subjekat mora da objelodani prirodu odnosa sa povezanim licima, kao i informacije o transakcijama i neizmirenim saldima, uključujući preuzete obaveze, neophodne za razumijevanje potencijalnog efekta odnosa sa povezanim licima na finansijske izvještaje. Stavke slične prirode mogu se objelodaniti u zbiru, osim kada je zasebno objelodanjivanje neophodno da bi se razumjeli efekti transakcija povezanih lica na finansijske izvještaje izvještajnog subjekta.

3.25. Događaji nakon bilansa stanja

Događaji nakon bilansa stanja su događaji povoljni ili nepovoljni po preduzeće, koji su se dogodili između datuma sastavljanja finansijskih izveštaja i datuma kada su ti izveštaji odobreni za objelodanjivanje.

Mogu se identifikovati dve vrste ovih događaja:

- događaji koji pružaju dokaz stanja koja su postojala na datum bilansa - događaji za koje se vrši usklađivanje (korigovanje) pojedinih stavki u finansijskim izveštajima i
- događaji koji ukazuju na stanja koja su nastala nakon datuma bilansa - događaji za koje se ne vrši usklađivanje (korigovanje) pojedinih stavki u finansijskim izveštajima, već se samo vrši objelodanjivanje.

3.26. Greške iz ranijeg perioda

Greške nastale u jednom periodu a uočene drugom periodu mogu imati karakter materijalno značajne greške ili materijalno beznačajne greške. Prag materijalnosti značaja utvrđuje se u konkretnim okolnostima u trenutku identifikovanja greške. Korekcija materijalno značajnih grešaka iz ranijeg perioda vrši se preko prenetog rezultata prethodnog perioda. Određivanje da li je neka greška materijalno značajna vrši odgovorno lice koje određuje i da li je i do kog obračunskog perioda izvodljivo retroaktivno ispravljanje materijalno značajne greške. Korekcija materijalno beznačajnih grešaka iz ranijeg perioda vrši se preko prihoda, odnosno rashoda tekućeg perioda, odnosno perioda u kome je greška uočena.

3.27. Donacije

Međunarodnim računovodstvenim standardom 20 uređeno je računovodstveno evidentiranje donacija i njihovo objelodanjanje. Prema vrsti davanja donacije mogu biti povezane sa prihodima i povezane sa sredstvima.

Donacija se može primiti:

- U istom periodu kada su nastali i rashodi na koje se to davanje odnosi;
- Naknadno, za rashode nastale u predhodnom periodu, ukoliko se ispune svi uslovi za prijem donacije;
- Prije nastanka rashoda za čije je pokriće namijenjena određena donacija i
- Bez ispunjenja bilo kakvih uslova kada je riječ o безусловnoj donaciji.

Donacija se može primiti u vidu imovine, odnosno u vidu prenosa opreme ili drugih oblika imovine, ili prenosa novčanih sredstava za određenje namjene u skladu sa propisanim uslovima i kriterijumima. Kada je donacija primljena u obračunskom periodu kada su nastali i rashodi za čije pokriće je primljena, evidentira se kao prihod u tom obračunskom periodu. Kada je donacija primljena u vidu novčanih sredstava za pokriće rashoda koji će nastati u narednom periodu, evidentira se kao odloženi prihod.

Iznos donacije za nabavku opreme i gradnju ili na drugi način pribavljanja materijalnog stalnog sredstva, računa se kao odloženi prihod, a priznaje se kao prihod u bilansu uspjeha tokom upotrebnog vijeka trajanja tog sredstva, i to za odgovarajući iznos amortizacije, po principu sučeljavanja prihoda od donacije i rashoda koji nadoknađuje ta donacija. Klub je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izložen određenim finansijskim rizicima i to:

- Tržišnim rizicima
- Riziku likvidnosti
- Kreditnom riziku

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2023.

Upravljanje rizicima u Klubu je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Kluba u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. Klub ne koristi derivativne finansijske instrumente u bilo kojoj formi osiguranja protiv gubitaka usled rizika.

Finansijski sektor se uglavnom fokusira na kreditni rizik i rizik likvidnosti i djeluje u individualnim slučajevima u cilju smanjenja rizika.

4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	2023	2022
Blagajna	0	1.032
Žiro računi	623.378	381.457
Devizni računi	40.680	75
Depozit biletarnica	250	250
Ukupno:	664.308	382.814

Klub dominantno obavlja platni promet preko računa otvorenog kod CKB Member of OTP Group AD Podgorica.

5. Potraživanja od klubova za transfere igrača

	2023	2022
FK Iskra Danilovgrad	15.382	15.382
Hammarby Svedska	27.535	0
Udruženje klubova Sarajevo	20.000	0
NV Lommel	10.000	0
OFK Titograd Podgorica	0	5.000
FK Kom	4.714	4.714
Ostali	17.204	6.699
Ukupno:	94.835	31.795

Klub potražuje od Hummarby Svedska iznos od 27.535 Eur za prvu tranšu ugovora o transferu za igrača Đukanović Viktora , Udruženje klubova Sarajevo duguje za transfer igrača Đurickovic Miomira i NV Lommel Belgija za igrača Mijović Lazara.

6. Ostala potraživanja

	2023	2022
Ostala potraživanja	78.916	74.908
Ukupno:	78.916	74.908

Navedena potraživanja odnose se na potraživanja od domaćih kupaca u iznosu od 46.569EUR kao i 30.696EUR dati zajmovi zaposlenima.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2023.

7. Poreska sredstva

	2023	2022
PDV kredit	166.783	120.194
Ukupno:	166.783	120.194

Iznos od 166.783 EUR se odnosi na potraživanje za pretplaćeni porez na dodatu vrijednost.

8. Zalihe

	2023	2022
Zalihe sportske opreme	69.468	67.158
Dati avansi	34.165	7.141
Roba u maloprodaji	42.106	42.106
Ukupno:	145.739	116.405
Ispravka vrijednosti zaliha	0	0
Ukupno:	145.739	116.405

Prema popisu ekonomata na dan 31.12.2023. godine, zalihe sportske opreme iznose 69.468EUR, kao i dati avansi za zalihe u iznosu od 34.165EUR i roba u maloprodaji u iznosu od 42.106EUR.

9. Ostala tekuća sredstva i AVR

	2023	2022
Odložena poreska sredstva	166.783	120.194
Ostala tekuća sredstva i AVR	577.755	416.228
Ukupno:	744.538	536.422

Iznos od 166.783EUR se odnosi na potraživanje za pretplaćeni porez na dodatu vrijednost, iznos od 550.000EUR odnosi se na unaprijed obračunata potraživanja za transfer igrača Đukanović Viktora shodno ugovoru o transferu, dok se iznos od 16.228EUR odnosi na potraživanja iz ranijeg perioda, a iznos od 11.527EUR predstavlja obračunate troškove kamata koji dospijevaju u narednoj godini.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2023.

10. Materijalna stalna sredstva/nekretnine, oprema

<i>Iznosi u EUR</i>			Ostalo (vozila, kancelarijska oprema i drugo)	Investicije u toku i imovina sa pravom korišćenja	
	Nekretnine	Stadion i oprema			Ukupno
<i>Nabavna ili procijenjena vrijednost</i>					
Stanje na početku perioda	562.486	1.553.000	287.344	2.711	2.405.541
Nabavka/povećanje u toku perioda	0	0	5.183	0	5.183
Povećanje usled revalorizacije	0	0	0	0	0
Prodaja/rashodovanje/ostalo	0	0	0	0	0
<i>Stanje na kraju perioda</i>	562.486	1.553.000	292.527	2.711	2.410.724
<i>Amortizacija</i>					
Stanje na početku perioda	93.748	218.398	209.316	0	521.462
Trošak amortizacija za tekuću godinu	93.748	21.742	37.614	0	153.104
Smanjenje usled revalorizacije	0	0	0	0	0
Prodaja/rashodovanje/ostalo	0	0	0	0	0
<i>Stanje na kraju perioda</i>	187.496	240.140	246.930	0	674.566
<i>Sadašnja knjigovodstvena vrijednost</i>					
Na početku perioda	468.738	1.334.602	78.028	2.711	1.884.079
Na kraju perioda	374.990	1.312.860	45.597	2.711	1.736.158

Na osnovu procjene imovine i kapitala iz 2019. god, u knjigama Kluba je evidentirano zemljište u iznosu od 937.476EUR i Dugoročne obaveze - državna pomoć (veza- Napomena br.18). Korekcija PS nekretnina po MRS 8 u iznosu od 374.990EUR odnosi se na amortizaciju ranijeg perioda na zemljište koje je Glavni Grad Podgorica, kao nosilac prava raspolaganja, Odlukom za davanje na korišćenje, a za fudbalske terene bez naknade na lokaciji DUP Konik Stari aerodrom III, dao Klubu na korišćenje zemljište na rok od 10 godina sa mogućnošću produženja roka. Korekcija PS izvršena je preko gubitaka ranijeg perioda. Na trening kampu Stari Aerodrom, Klub ima pravo korišćenja dva vještačka i jednog prirodnog terena. Upravna zgrada se nalazi između dva vještačka terena, na parceli od cca 4500m2, dok prirodni teren obuhvata cca 105m2.

11. Investicione nekretnine

	2023	2022
Poslovni prostori Stadion/početno stanje	656.983	669.142
Amortizacija	(12.159)	(12.159)
Ukupno:	644.824	656.983

Vrijednost poslovnih prostora klasifikovanih kao Investicione nekretnine priznata je u knjigama Kluba po procijenjenoj vrijednosti na dan 31.12.2019. god. Uvidom u list nepokretnosti 2324 Klub ima pravo svojine u obimu prava 1/1 nad poslovnim prostorima označenim kao PD 5 površine 22m², PD7 površine 116m², PD8 površine 507m², PD 10 površine 181m², PD11 površine 151m².

12. Nematerijalna imovina - prava na registraciju igrača

	2023	2022
Nematerijalna imovina-prava na registraciju igrača	10.278	21.490
Amortizacija	(10.278)	(11.212)
Sadašnja knjigovodstvena vrijednost na kraju perioda:	0	10.278

Klub je, shodno Sporazumu od 27. jula 2020. godine, od FK Zeta preuzeo profesionalnog igrača Nemanju Sekulića, sa kojim je zaključen Ugovor na period do 31.05.2023. godine. Koji je sporazumno raskinut 16.02.2023. godine. Tokom 2023. godine nije bilo nove nabavke profesionalnih igrača.

13. Obaveze prema dobavljačima

	2023	2022
Obaveze prema dobavljačima:		
- u zemlji	58.101	114.270
- u inostranstvu	2.525	1.735
	60.626	116005
Primljeni avansi	3.522	7.522
Ukupno:	64.148	123.527

Obeveze prema dobavljačima u zemlji odnose se na obeveze prema sljedećim dobavljačima: Kroling doo u iznosu od 16.345EUR, Hotel Podgorica u iznosu od 4.864EUR, Advokatska kancelarija u iznosu od 3.470EUR i drugi.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2023.

14. Ostale obaveze za poreze

	2023	2022
Ostale obaveze	41.755	11.412
Ukupno:	41.755	11.412

Iznos od 41.755EUR odnosi se na obaveze po osnovu poreza i prireza na zarade.

15. Ostale kratkoročne obaveze

	2023	2022
Ostale kratkoročne obaveze	616.206	66.206
Ukupno:	616.206	66.206

Iznos od 66.206EUR odnosi se na primljene zajmove iz ranijeg perioda, iznos 550.000EUR odnosi se na obavezu po osnovu kratkoročnog kredita.

16. Zajmovi i druge obaveze prema subjektima grupe i povezanim stranama

	2023	2022
Savana commercial retail	701.251	701.251
Ukupno:	701.251	701.251

Savana comercial retail je u 2022. godini pozajmila sredstva na osnovu ugovora o zajmu u iznosu od 700.000EUR. Obračunata kamata u iznosu od 1.251EUR uvećala je obavezu po osnovu zajma. Na dan 31.12.2023. godine, Klub nema drugih obaveza po osnovu kredita i zajmova prema povezanim licima.

17. Obračunati troškovi i odloženi prihod (PVR i dr.)

	2023	2022
Druge dugoročne obaveze	374.990	468.738
Ukupno:	374.990	468.738

Druge dugoročne obaveze se odnose na zemljište na Starom aerodromu koje je Glavni grad dao na privremeno korišćenje na period od 10 godina bez nadoknade. Ova Odluka o privremenom korišćenju zemljišta na Starom aerodromu je obnavljana tako da je najnovija odluka od 7. decembra 2018. godine. Po procjeni vrijednosti imovine i kapitala povećanje je evidentirano u knjigama društva kao zemljište - Stari aerodrom i dugoročni odloženi prihod - državna pomoć. (Napomena br.11).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE*Za godinu koja se završava 31. decembra 2023.***18. Ostale dugoročne obaveze**

	2023	2022
Ostale dugoročne obaveze	60.671	46.796
Ukupno:	60.671	46.796

Ostale dugoročne obaveze u iznosu od 60.671EUR odnose se na odložene poreske obaveze.

19. Dugoročna rezervisanja

	2023	2022
Za sudske sporove	180.000	180.000
Ukupno:	180.000	180.000
Rezervisanja		
Na početku perioda	180.000	187.010
Dodatno rezervisanje u toku godine	-	-
Iskorišćena rezervisanja	-	(7.010)
Na kraju perioda	180.000	180.000
Ukupno:	180.000	180.000

Rezervisanje za spor koji vodi bivši direktor Nemanja Ivanović protiv Kluba u iznosu od 80.000EUR i rezervisanje za potencijalne troškove za sporove koje vode Zvezdan Milošević u iznosu od 100.000EUR. Ukupna rezervisanja za sudske sporove iznose 180.000 EUR.

20. Osnovni kapital

Osnovni kapital Kluba na dan 31. decembra 2023. godine iznosi 893.500 EUR i sastoji se od uplaćenog upisanog kapitala u iznosu od 25.000 EUR i procijenjene vrijednosti poslovnih prostora na dan 31. decembra 2012. godine na gradskom stadionu u Podgorici u vrijednosti od 868.500 EUR.

Osnovni kapital je kod CKDD registrovan u iznosu od 5.185.000 EUR, a u CRPS u iznosu od 0,00 EUR.

21. Prihodi od ulaznica

	2023	2022
Ulaznice za nacionalna takmičenja	4.264	12.226
Ukupno:	4.264	12.226

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2023.

22. Prihodi od sponzorstva i reklama

	2023	2022
Glavni sponzor	-	555.000
Ostali neraspoređeni prihodi od sponzorstva	7.306	21.223
Ukupno:	7.306	576.223

Prihodi od sponzorstva i reklama čine prihodi od CKB Banke u iznosu od 7.306EUR. Klub je u obavezi da obezbijedi reklamni prostor na stadionu, adekvatan broj godišnjih ulaznica kao i reklamu tokom TV prenosa utakmica, kada je to moguće.

23. Prihodi od prava prenosa

	2023	2022
Prihodi od prava prenosa Nacionalna takmičenja	3.000	55.580
Ukupno:	3.000	55.580

Prihod od TV prava za nacionala takmičenja u iznosu od 3.000EUR odnose se na prodaju prava emitovanja Playbook International GMBH.

24. Komercijalni prihodi

	2023	2022
Trgovina-prodaja proizvoda i usluga	-	1.302
Prihodi od izdavanja u zakup	7.719	32.658
Prihodi od reklamiranja	-	5.762
Ostalo	11.152	2.585
Ukupno:	18.871	42.307

Komercijalni prihodi su, prihodi od izdavanja u zakup 7.719EUR i prihodi od članarina u iznosu od 11.152EUR.

25. UEFA solidarnosti i novčane nagrade

	2023	2022
UEFA solidarnosti i novčane nagrade	945.015	656.249
Ukupno:	945.015	656.249

Prihodi od UEFA odnose se na sredstva dobijena na ime učešća Kluba u UEFA klubskim takmičenjima (Liga šampiona i Liga Evrope) za sezonu 2023-24, a na ime ostvarenih rezultata.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31.decembra 2023.

26. Ostali poslovni prihodi

	2023	2022
Subvencije FSCG	170.317	149.098
Subvencije državnih / opštinskih organa	600.000	404.902
Ostalo	103.068	114.148
Ukupno:	873.385	668.148

Ostali poslovni prihodi sastoje se od subvencija od Fudbalskog saveza Crne Gore u iznosu od 170.317 EUR, subvencija od državnih organa odnosno Glavnog grada Podgorica u iznosu od 600.000 EUR i ostali operativni prihodi u iznosu od 103.068 EUR.

27. Troškovi nabavne vrijednosti robe/materijala

	2023	2022
Troškovi električne energije	(22.722)	(18.773)
Troškovi opreme	(25.385)	(13.039)
Troškovi goriva za vozila	(10.882)	(7.853)
Ostalo	(4.955)	(3.214)
Ukupno:	(63.944)	(42.879)

28. Troškovi osoblja

	2023	2022
Troškovi neto zarada prvi tim	(805.634)	(690.673)
Troškovi poreza i doprinosa prvi tim	(152.195)	(101.040)
Troškovi neto zarada stručni štab	(214.209)	(183.084)
Troškovi poreza i doprinosa stručni štab	(46.022)	(57.593)
Troškovi neto zarada tehničko osoblje	(124.278)	(98.536)
Troškovi poreza i doprinosa tehničko osoblje	(32.051)	(61.197)
Troškovi premija igrača	(228.244)	(68.897)
Troškovi raskida ugovora	-	(54.200)
Troškovi avio karata	-	-
Troškovi ugovora o djelu	-	-
Troškovi stipendista	(51.344)	(59.360)
Troškovi omladinske škole fudbala	(167.249)	(130.465)
Prerez i ostale naknade na teret poslodavca	(33.249)	(30.304)
Ženski fudbalski klub	(16.371)	-
Ostalo	(43.740)	(41.488)
Ukupno:	(1.914.584)	(1.576.837)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2023.

Klub je u 2022. godini obračunao i isplatio zarade, naknade zarada, premije, naknade za raskide ugovora i druga davanja zaposlenima, fudbalerima i stručnom štabu u ukupnom bruto iznosu od 1.576.837EUR. Klub izdvaja doprinose u državne penzione fondove na obaveznoj osnovi u skladu sa zakonom. Klub isplaćuje premije igračima na osnovu Pravilnika o premijama br. 1196 od 27.10.2020. godine.

Pravilnikom je propisano da se isplaćuju premije za osvojeno Prvo mjesto Telekom 1. CFL igračima i stručnom štabu. Pravo na finansijsku nagradu imaju igrači koji su putem zapisnika u COMET sistem prijavljeni za utakmicu.

29. Amortizacija i umanjenje vrijednosti

	2023	2022
Amortizacija - materijalna stalna sredstva (Napomena 10)	(81.793)	(78.562)
Amortizacija - Investicione nekretnine (Napomena 12)	(93.748)	(93.748)
Ukupno:	(175.541)	(172.310)

30. Troškovi održavanja utakmica

	2023	2022
Troškovi smještaja igrača	(156.059)	(406.200)
Troškovi opreme	(26.930)	(76.388)
Troškovi dopunske ishrane igrača	(526)	(1.632)
Ostalo	(199.900)	(153.416)
Ukupno:	(383.415)	(637.636)

U ove troškove priznaju se rashodi koji su direktno povezani sa održavanjem utakmica, a naročito se odnose na troškove obezbjeđenja utakmica u iznosu od 26.930EUR, troškove za sudije i delegate u iznosu od 37.281EUR, troškove disciplinskih kazni u iznosu od 45.665EUR, troškove smještaja i prevoza igrača u iznosu od 210.331EUR, dopunsku ishranu igrača u iznosu od 526EUR i ostale slične rashode.

31. Troškovi nefudbalskih aktivnosti

	2023	2022
Troškovi konsultantskih usluga	(24.003)	(15.630)
Nedokumentovani troškovi	(6.794)	(29.704)
Troškovi održavanja osnovnih sredstava	(27.115)	(19.953)
Ostalo	(78.246)	(72.443)
Ukupno:	(136.158)	(137.730)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31.decembra 2023.

U troškove ostalih nefudbalskih aktivnosti naročito spadaju, trškovi reprezentacije u iznosu od 24.354EUR, troškovi platnog prometa 7.786EUR, troškovi članarina 2.900EUR, troškovi carine i špedicije u iznosu od 3.335EUR.

32. Ostali neraspoređeni operativni troškovi

	2023	2022
Reklame i sponzorstva	(10.186)	(36.921)
Troškovi pomoći i donacija	(64.998)	(56.413)
Ostali operativni troškovi	(9.359)	-
Ukupno:	(84.543)	(93.681)

33. Prihod od raspolaganja/otuđenja igrača

	2023	2022
Prihod od raspolaganja/otuđenja igrača	960.000	729.603
Ukupno:	960.000	729.603

Prihod u iznosu od 960.000 EUR odnosi se na prihod od transfera igrača Đukanović Viktora u iznosu od 1.100.000EUR, prihod od trasnsfera igrača Đuričković Miomira u iznosu od 60.000 EUR i sredstva od prodaje Ražnatović Andrije u iznosu od 120.000 EUR i prihod od transfera Krivokapić Nenada 10.000 EUR umanjeno za direktne troskove sticanja odnosno registracije igrača u iznosu od 330.000 EUR.

34. Finansijski rashodi

	2023	2022
Finansijski rashodi	(24.614)	(2.723)
Ukupno:	(24.614)	(2.723)

Finansijski rashod u iznosu od EUR 24.614 odnosi se na kamatu na kredit od finansisjkih institucija.

35. Neto poslovni rashod (prihod)

	2023	2022
Ostali prihodi	-	33.665
Ostali rashodi	(3.562)	-
Obezvrijeđenje potraživanja od kupaca	-	-
Ukupno:	(3.562)	33.665

Ostali rashodi u iznosu od 3.562EUR proistekli su od ispravki grešaka iz ranijih godina.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31.decembra 2023.

36. Poreski rashod

	2023	2022
Tekuci porez	-	(2.426)
Odloženi porez	13.875	6.416
Ukupno:	13.875	3.990

	2023	2022
Gubitak/(dobit) prije oporezivanja	(11.605)	(1.527)
Poreska stopa 9%	1.044	137
Poreski efekti rashoda koji se ne priznaju u poreske svrhe	(4.698)	28.487
Iskorišćeni poreski gubici	-	-
Poreski gubici koji se prenose	-	-
Poreski efekti rashoda koji se priznaju u poreske svrhe	422	(2.563)
Ukupno:	0	(2.426)

37. Transakcije sa povezanim licima

	2023	2022
Prihod Savana commercial retail	-	555.000
Donacija Glavni grad	600.000	404.902
Ukupno:	600.000	959.902

Finansijer Savana Commercial Reatil doo je raskinuo Ugovor s Klubom tokom 2023. godine. Upravljanje Klubom preuzeo je osnivač, Glavni grad Podgorica i postavio novo rukovodstvo. Glavni grad je u 2023. godini za finansiranje Kluba izdvojio 600.000 EUR.

38. Potencijalne obaveze

Tokom 2023. godine izvršeno je rezervisanje u iznosu od 180.000EUR po osnovu potencijalnih obaveza po sudskim sporovima.

39. Događaji nakon bilansa

Događaji nakon bilansa stanja su događaji povoljni ili nepovoljni po preduzeće, koji su se dogodili između datuma sastavljanja finansijskih izveštaja i datuma kada su ti izveštaji odobreni za objelodanjivanje.

Rezervisana sredstva za sudske sporove isplaćena su bivšem direktoru Namanji Ivanoviću u iznosu od 80.000 EUR, dok je Zvezdan Milošević izgubio spor protiv Kluba, ali je uložio žalbu, pa rezervisana sredstva u iznosu od 100.000 EUR nijesu oslobođena.

Osim navedenog, rukovodstvo Kluba smatra da nije bilo događaja nakon bilansa stanja koji bi imali uticaja na finansijske iskaze i zahtijevali dodatna objelodanjivanja u finansijskim iskazima za 2023. godinu.

40. Poreski rizici

U Crnoj Gori trenutno ima više zakona koji regulišu razne poreze. Često ne postoje jasni propisi i tumačenja za njihovu primjenu. Postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi, što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatnu vrijednost, porez na dobit i poreze na zarade (socijalne poreze), zajedno sa drugim porezima koji ne zavise od rezultata poslovanja.

Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja, su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa, kojima je zakonom omogućeno propisivanje strogih kazni i zateznih kamata. Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva, mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj administraciji Crne Gore, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina.

To praktično znači, da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina, od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Crnoj Gori bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemima.

Izvještaj nezavisnog revizora na stranama 4-7.

FUDBALSKI KLUB BUDUĆNOST AD PODGORICA

FINANSIJSKI ISKAZI

31. Decembar 2024.

SADRŽAJ

Strana

Odgovornost za finansijske iskaze	3
Izvještaj nezavisnog revizora	4-7
Iskaz o finansijskoj poziciji / Bilans stanja	8-9
Iskaz o ukupnom rezultatu / Bilans uspjeha	10-12
Iskaz o novčanim tokovima	13-14
Iskaz o promjenama na kapitalu	15
Napomene uz finansijske iskaze	16-41

FUDBALSKI KLUB BUDUĆNOST ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE ISKAZE

Na osnovu Zakona o računovodstvu Crne Gore, Uprava je dužna osigurati da finansijski iskazi budu pripremljeni u skladu sa računovodstvenom regulativom tako da daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog stanja i rezultata poslovanja Fudbalskog kluba „Budućnost“ (u daljem tekstu FKB) na dan bilansa 31.12.2024.

Nakon sprovedenih istraživanja, Uprava razumno očekuje da FKB ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvata načelo nastavka poslovanja pri izradi finansijskih iskaza.

Pri izradi finansijskih iskaza Uprava FKB je odgovorna:


- Da se odaberu i potom dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike;
- Da procjene budu razumne i oprezene;
- Da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi;
- Da se finansijski iskazi pripreme po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će FKB nastaviti svoje poslovne aktivnosti.

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba sa prihvatljivom tačnošću odražavati finansijski položaj FKB, kao i njihovu usklađenost sa Zakonom o računovodstvu. Uprava je takođe odgovorna za čuvanje imovine FKB, pa zato i za preduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Finansijski iskazi su odobreni od strane Uprave, što se potvrđuje potpisom u nastavku.

Datum: 31.03.2025.

Predsjednik



Direktor
Novak Novaković



Fudbalski klub Budućnost

WWW.FKBUDUCNOST.ME

Fudbalskom klubu "Budućnost" (FKB)

Fudbalskom savezu Crne Gore (FSCG)

Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza fudbalskog kluba "Budućnost" (u daljem tekstu FKB), koji su prikazani na stranama 8 do 41 i koji obuhvataju Iskaz o finansijskoj poziciji/Bilans stanja na dan 31. decembra 2024.godine, Iskaz o ukupnom rezultatu/Bilans uspjeha, Iskaz o tokovima gotovine i Iskaz o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i Napomene uz finansijske iskaze, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, izuzev za efekte korekcija koje imaju pitanja navedena u paragrafu Osnova za mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski iskazi daju istinit i objektivan prikaz finansijske pozicije FKB na dan 31. decembra 2024. godine, finansijskog rezultata i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu Crne Gore i odredbama Pravilnika o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova za takmičenja u organizaciji UEFA za sezonu 2025/2026 i pratećeg Priručnika za primjenu finansijskih kriterijuma.

Osnova za mišljenje sa rezervom

1) Osnovni kapital FKB iskazan u finansijskim iskazima nije usaglašen sa stanjem osnovnog kapitala koji je registrovan kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD) Crne Gore, u kome se vodi u iznosu od 5.185.000 EUR, kao ni sa podacima u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) gde se vodi u iznosu od 0,00 EUR.

Kao što je navedeno u Napomeni 20 uz finansijske iskaze, FKB na dan 31. decembra 2024. godine u Bilansu stanja iskazuje osnovni kapital u iznosu od 893.500 EUR.

2) Kao što je objelodanjeno u napomeni 15 uz finansijske iskaze, FKB više godina iskazuje obaveze za primljene zajmove prema određenom broju preduzeća i fizičkom licu, u ukupnom iznosu od 66.206 EUR, u vezi čega nam nisu prezentirane računovodstvene isprave i potvrde za potvrdu stanja. Shodno tome, mišljenja smo da navedene obaveze iskazane u Bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine ne predstavljaju realnu poziciju, čime je FKB za navedeni iznos podcijenio prihod i precijenio obaveze.

Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (u daljem tekstu MSR). Naše odgovornosti prema tim standardima su navedene u našem izvještaju i opisane u odeljku Revizorske odgovornosti za reviziju finansijskih iskaza. Mi smo nezavisni od FKB u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Code) zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza u Crnoj Gori, a mi smo ispunili i naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da pruže osnovu za naše mišljenje sa rezervom.

Ključna revizorska pitanja

Ključna revizorska pitanja su ona pitanja koja su po našem profesionalnom rasuđivanju, od najveće važnosti za reviziju finansijskih iskaza tekućeg perioda. U postojećim okolnostima smatramo da nema ključnih pitanja odabranih za posebno saopštavanje, jer su svi aspekti obrađeni u kontekstu revizije godišnjih finansijskih iskaza u cjelini, kao i formiranju našeg mišljenja.

Odgovornosti rukovodstva za finansijske iskaze

Rukovodstvo FKB je odgovoran za pripremu finansijskih iskaza, koji daju istinit i objektivan prikaz u skladu sa MSFI kao i zahtjevima Zakona o računovodstvu u Crnoj Gori i za internu kontrolu kakvu je utvrdio da je neophodna, da se omogući priprema finansijskih iskaza, koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne prikaze, nastale zbog prevare ili greške.

U pripremi finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti FKB da nastavi poslovanje, objavljujući kako je primjenljivo, pitanja koja se odnose na vremenski neograničeno poslovanje i korišćenje računovodstvenog načela stalnosti poslovanja, osim ako rukovodstvo ne namjerava da likvidira FKB, prestane sa poslovanjem, ili potraži zaštitu od povjerilaca u skladu sa zakonom ili regulativom.

Rukovodstvo je odgovorno za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja koje je FKB ustanovio.

Revizorske odgovornosti za reviziju finansijskih iskaza

Naši ciljevi su da dobijemo razumno uvjerenje da li su finansijski iskazi u cjelini bez materijalno pogrešnih prikaza, bilo zbog prevare ili greške, i da izdamo revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visok stepen sigurnosti, ali nije garancija da će revizija koja se sprovodi u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno pogrešno prikazivanje kada postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati zbog prevare ili greške i smatraju se značajnim, ako se pojedinačno ili u ukupnom iznosu može razumno očekivati da utiču na ekonomske odluke korisnika, donesene na osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao dio revizije u skladu sa MSR, mi vršimo profesionalnu procjenu i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike materijalno značajnih grešaka u finansijskim iskazima, bilo zbog prevara ili grešaka, osmišljavamo i vršimo revizijske postupke koji se odnose na te rizike, i pribavljamo revizorske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da pruže osnovu za naše mišljenje. Rizik da se ne otkrije materijalno pogrešno prikazivanje, koje je rezultat prevare je veći nego za onaj koji je rezultat greške, jer prevare mogu uključivati tajne dogovore, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje i zaobilaženje interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje interne kontrole relevantne za reviziju, da bi smo osmislili revizorske procedure koje su prikladne u datim okolnostima, ali ne u svrhu izražavanja mišljenje o djelotvornosti interne kontrole FKB.
- Procjenjujemo primjerenost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i povezanih objelodanjivanja učinjenih od strane Nadzornog odbora.
- Zaključujemo o prikladnosti korišćenja računovodstvene osnove stalnosti poslovanja od strane rukovodstva, na osnovu dobijenih revizorskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu izazvati značajnu sumnju u sposobnost FKB da nastavi sa poslovanjem. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja u finansijskim iskazima, ili ako su takva objelodanjivanja neadekvatna, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu dovesti do toga da FKB obustavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti.
- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih iskaza, uključujući objavljivanja i da li finansijski iskazi predstavljaju osnovne transakcije i događaje na način koji ostvaruje istinit i objektivan prikaz.

Između ostalog mi komuniciramo sa rukovodstvom u vezi sa planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući sve značajne nedostatke u internoj kontoli koje smo identifikovali tokom vršenja naše revizija.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtjevima

Godišnji finansijski iskazi FKB za 2024. godinu su u skladu sa računovodstvenim zahtjevima navedenim u Dijelu II FSCG Priručnika za primjenu finansijskih kriterijuma definisanih Pravilnikom o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA.

Ostala pitanja

Finansijski iskazi FKB za 2023. godinu su bili predmet revizije, kada smo u Izvještaju od 31. mart 2023. izrazili mišljenje sa rezervom.

Vesna Radunović

Ovlašćeni revizor

Za i u ime:

R&P AUDITING

Podgorica- Crna Gora, 31. mart 2025.

Vesna Radunović



FUDBALSKI KLUB BUDUĆNOST AD Podgorica
 Bilans stanja (Iskaz o finansijskoj poziciji)
 Sa stanjem na dan 31.12.2024. godine

Rb.	Naziv pozicije	Napomena broj	Tekuća godina 31.12.2024. Iznos u EUR	Prethodna godina korigovano 31.12.2023. Iznos u EUR
<i>Kratkoročna (tekuća) aktiva</i>				
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	4	691.975	664.308
2.	Potraživanja od klubova za transfere igrača	5	32.840	94.835
3.	Potraživanja od grupe subjekata i drugih povezanih strana			0
4.	Potraživanja od posrednika/agenata			0
5.	Ostala potraživanja	6	114.357	78.916
6.	Ulaganja/finansijski plasmani			0
7.	Poreska sredstva	7	658.182	166.783
8.	Zalihe	8	242.887	145.739
9.	Ostala tekuća sredstva i AVR	9	16.228	577.755
10.	Ukupna kratkoročna aktiva		1.756.469	1.728.336
<i>Dugoročna aktiva</i>				
11.	Materijalna stalna sredstva/nekretnine, oprema	10	1.644.872	1.736.158
12.	Investicione nekretnine	11	632.665	644.824
13.	Nematerijalna imovina-prava na registraciju igrača	12	51.355	9.846
14.	Druga nematerijalna imovina			0
15.	Ulaganja/finansijski plasmani			0
16.	Potraživanja od klubova za transfere igrača			0
17.	Potraživanja od grupe subjekata i drugih povezanih strana			0
18.	Potraživanja od posrednika/agenata			0
19.	Poreska sredstva (odložena poreska sredstva i dr.			0
20.	Ostala dugoročna sredstva			0
21.	Ukupna dugoročna aktiva		2.328.892	2.390.828
22.	UKUPNA AKTIVA		4.085.361	4.119.164
<i>Kratkoročna (tekuća) pasiva</i>				
23.	Dozvoljeni minus na računima banaka (prekoračenje)			0
24.	Bankarski i drugi krediti/zajmovi			0
25.	Zajmovi i druge obaveze prema subjektima grupe i povezanim stranama			0
26.	Obaveze prema klubovima iz transfera igrača			0
27.	Obaveze prema posrednicima/agentima			0
28.	Obaveze prema dobavljačima	13	233.230	64.148
29.	Obaveze neto prema zaposlenom i angažovanom osoblju definisanom članom 87, stav 3 Pravilnika			0

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zaposleno i angažovano osoblje definisano članom 87, stav 3 Pravilnika				0
30.				
31.	Obračunati troškovi i odloženi prihod (PVR i dr.)			0
32.	Ostale obaveze za poreze	14	129.393	42.238
33.	Ostale kratkoročne obaveze	15	66.206	616.206
34.	Kratkoročna rezervisanja			0
35.	Ukupna kratkoročna pasiva		428.829	722.592
<i>Dugoročna pasiva</i>				
36.	Bankarski i ostali krediti/zajmov			0
37.	Zajmovi i druge obaveze prema subjektima grupe i povezanim stranama	16	701.251	701.251
38.	Obaveze prema fudbalskim klubovima iz transfera igrača			0
39.	Obaveze prema posrednicima/agentima			0
40.	Obaveze neto prema zaposlenom i angažovanom osoblju definisanom članom 87, stav 3 Pravilnika			0
41.	Obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zaposleno i angažovano osoblje definisano članom 87, stav 3 Pravilnika			0
42.	Obračunati troškovi i odloženi prihod (PVR i dr.)	17	281.242	374.990
43.	Ostale obaveze za poreze		68.024	0
44.	Ostale dugoročne obaveze (odložene poreske obaveze i dr.)	18	59.939	60.671
45.	Dugoročna rezervisanja	19	100.000	180.000
46.	Ukupna dugoročna pasiva		1.210.457	1.316.912
47.	UKUPNA PASIVA		1.639.286	2.039.504
48.	Neto aktiva/(pasiva)		2.446.075	2.079.660
<i>Kapital i rezerve</i>				
49.	Osnovni/akcijski kapital	20	893.500	893.500
50.	Neraspoređena dobit/gubitak		377.549	379.922
51.	Dobit/(gubitak) tekuće godine		364.962	(16.097)
52.	Revalorizacione rezerve		810.064	822.335
53.	Ostale rezerve			0
54.	Ukupno kapital i rezerve		2.446.075	2.079.660
55.	UKUPNO KAPITAL I PASIVA		4.085.361	4.119.164

Napomene na stranama 16 do 41 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

FUDBALSKI KLUB BUDUĆNOST AD Podgorica
Iskaz o ukupnom rezultatu / Bilans uspjeha
za godinu koja se završava 31.12.2024.

Rb.	Naziv pozicije	Napomena broj	Tekuća godina 2024. Iznos u EUR	Prethodna godina 2023. Iznos u EUR
	PRIHODI			
	<i>Prihodi od ulaznica/karata</i>			
1.	Ulaznice za Nacionalna takmičenja	21	11.474	4.264
2.	Ulaznice za UEFA klupska takmičenja			0
3.	Sezonske/godišnje ulaznice			0
4.	Članarina	22	9.309	
5.	Ostali/neraspoređeni prihodi od ulaznica/karata			0
6.	Prihodi od ulaznica - ukupno		20.783	4.264
	<i>Prihodi od sponzorstva i reklama</i>			
7.	Sponzor-proizvođač opreme			0
8.	Glavni sponzor			0
9.	Sponzor stadiona			0
10.	Reklamne table oko fudbalskih terena			0
11.	Ostali neraspoređeni prihodi od sponzorstva i reklame	23	5.000	7.306
12.	Prihodi od sponzorstva i reklama - ukupno		5.000	7.306
	<i>Prihodi od prava prenosa-emitovanja</i>			
13.	Prava prenosa za Nacionalna takmičenja			3.000
14.	Ostali/neraspoređeni prihodi od prava prenosa			0
15.	Prihodi od prava prenosa/emitovanja - ukupno			3.000
	<i>Komercijalni prihodi</i>			
16.	Nacionalna takmičenja			0
17.	Trgovina-prodaja proizvoda i usluga		4.967	7.719
18.	Korišćenje objekata i opreme van zvaničnih utakmica			0
19.	Komercijalni prihodi po osnovu članstva		11.277	11.152
20.	Ostali/neraspoređeni komercijalni prihodi			0
21.	Komercijalni prihodi - ukupno	24	16.244	18.871
	<i>UEFA solidarnosti i novčane nagrade</i>			
22.	UEFA klupska takmičenja-prava prenosa, komercijala,			0
23.	UEFA klupska takmičenja-solidarne uplate	25	858.053	945.015
24.	UEFA solidarnosti i novčane nagrade/neraspoređeno			0
25.	UEFA solidarnosti i novčane nagrade - ukupno		858.053	945.015
	<i>Ostali poslovni prihodi</i>			

26.	Subvencije, donacije i dotacije i drugi iznosi od nacionalnih fudbalskih organa		181.268	170.317
27.	Subvencije, donacije i dotacije i drugi iznosi od državnih ili opštinskih organa		800.000	600.000
28.	Donacije od nepovezanih strana/lica			0
29.	Doprinosi i donacije od povezanih strana/lica			0
30.	Prihod od nefudbalskih djelatnosti			0
31.	Vanredni prihodi			0
32.	Ostali operativni prihodi/neraspoređeni		102.279	103.068
33.	Ostali operativni prihodi - ukupno	26	1.083.547	873.385
34.	Ukupno – Prihodi	21-26	1.983.267	1.851.841
RASHODI				
35.	Troškovi nabavne vrijednosti robe/materijala		(54.300)	(63.944)
36.	Ukupni troškovi nabavne vrijednosti robe/materijala	27	(54.300)	(63.944)
<i>Troškovi za osoblje (primanja igrača i zaposlenog osoblja)</i>				
37.	Plate i isplate igrača		(1.327.170)	(805.634)
38.	Porezi i doprinosi za igrače		(248.977)	(152.195)
39.	Ostali benefiti za igrače/neraspoređeni		(573.248)	(228.244)
40.	Ukupne plate i isplate igračima		(2.149.395)	(1.186.073)
41.	Plate i isplate ostalom osoblju		(751.638)	(338.487)
42.	Porezi i doprinosi-ostalo osoblje		(110.406)	(111.956)
43.	Ostale neraspoređene isplate-ostalo osoblje		(75.238)	(278.068)
44.	Ukupne plate i isplate ostalom osoblju		(937.282)	(728.511)
45.	Ukupni troškovi za osoblje	28	(3.086.677)	(1.914.584)
<i>Amortizacija i umanjenje vrijednosti</i>				
46.	Amortizacija stalne materijalne imovine		(65.966)	(71.515)
47.	Umanjenje vrijednosti stalne materijalne imovine			0
48.	Amortizacija ostale nematerijalne imovine (bez registracija igrača)		(93.748)	(93.748)
49.	Umanjenje vrijednosti ostale nematerijalne imovine (bez registracija igrača)			0
50.	Amortizacija i umanjenje vrijednosti - Ukupno (bez registracija igrača)	29	(159.714)	(165.263)
<i>Ostali operativni troškovi</i>				
51.	Troškovi održavanja utakmica	30a	(894.997)	(393.693)
52.	Troškovi sponzorstva i reklame		(13.790)	(19.582)
53.	Troškovi komercijalnih aktivnosti			(6.450)
54.	Troškovi imovine i objekata			0
55.	Troškovi nefudbalskih aktivnosti	30b	(666.638)	(122.382)
56.	Vanredni troškovi			(775)
57.	Ostali neraspoređeni operativni troškovi	30c	(166.272)	(84.543)
58.	Ukupno ostali operativni troškovi		(1.741.697)	(627.425)
59.	Ukupni poslovni troškovi (bez troškova registracije igrača)		(5.042.388)	(2.771.216)
60.	Poslovni rezultat (bez registracija igrača)		(3.058.761)	(919.375)

61.	Amortizacija nematerijalne imovine (registracija igrača)		(6.598)	(3.930)
62.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine (registracija igrača)		(1.894)	(10.278)
63.	Dobitak od raspolaganja nematerijalne imovine (registracija igrača)		5.635.000	1.290.000
64.	Gubitak od raspolaganja nematerijalne imovine (registracija igrača)		(2.057.673)	(330.000)
	Neto rezultat od raspolaganja registracijama igrača kad se primjenjuje metod kapitalizacije troškova	31	3.568.835	945.792
66.	Troškovi sticanja registracije igrača (uključujući troškove agenata/posrednika)			0
67.	Prihod od raspolaganja/otuđenja registracije igrača			0
68.	Neto rezultat od raspolaganja registracijama igrača kad se primjenjuje metod prihoda i rashoda			0
69.	Dobitak/(gubitak) od raspolaganja/otuđivanja materijalnih stalnih sredstava			0
70.	Dobitak/(gubitak) od raspolaganja/otuđivanja druge nematerijalne stalne imovine (isključujući registraciju igrača)			0
71.	Ukupan dobitak /(gubitak) od raspolaganja/otuđivanja stalnih sredstava (isključujući prava na registraciju igrača)			0
72.	<i>Finansijski rezultat</i>			0
73.	Finansijski prihod			0
74.	Finansijski rashod		(12.017)	(24.614)
75.	Neto prihodi /rashodi po osnovu kursnih razlika			0
76.	Neto finansijski prihod(rashod)	32	(12.017)	(24.614)
77.	<i>Ostali neposlovni prihodi (rashodi)</i>			0
78.	Ostali prihodi			0
79.	Ostali rashodi		(64.348)	(3.562)
80.	Neto neposlovni prihod (rashod)	33	(64.348)	(3.562)
	Poreski (rashod)/prihod	34	(68.747)	(14.338)
	Dobit ili (gubitak) nakon oporezivanja		364.962	(16.097)

Napomene na stranama 16 do 41 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

FUDBALSKI KLUB BUDUĆNOST AD Podgorica
Iskaz o novčanim tokovima
za godinu koja se završava na dan 31.12.2024.

Rb.	Naziv pozicije	Tekuća godina	Prethodna godina
		2024. Iznos u EUR	2023. Iznos u EUR
Novčani tokovi iz poslovnih (operativnih) aktivnosti			
1.	Gotovinski prilivi od prihoda od ulaznica	11.474	4.264
2.	Gotovinski prilivi od sponzorstva i reklama	5.000	7.306
3.	Gotovinski prilivi od prava prenosa-emitovanja	-	3.000
4.	Gotovinski prilivi od komercijalnih aktivnosti	16.244	18.871
5.	Gotovinski prilivi od UEFA solidarnosti i nagrada	858.053	945.015
6.	Gotovinski prilivi od ostalih poslovnih aktivnosti	1.083.547	873.385
7.	Gotovinski odlivi prema dobavljačima za robe i usluge	(1.954.305)	(912.013)
8.	Gotovinski odlivi prema zaposlenima i ostalom osoblju	(3.007.193)	(1.914.584)
9.	Gotovinski odlivi prema posrednicima	(2057.673)	(330.000)
10.	Gotovinski odlivi po osnovu poreza na dobit i ostalih poreskih dažbina	(473)	(217.609)
11.	Gotovinski odlivi u vezi sa ostalim poslovnim aktivnostima	-	-
12.	Gotovinski priliv/(odliv) od poslovnih aktivnosti	(5.045.326)	(1.522.365)
Novčani tokovi iz investicionih aktivnosti			
13.	Gotovinski prilivi od prodaje registracija igrača	5.635.000	1.290.000
14.	Gotovinski odlivi za sticanje registracija igrača	-	0
15.	Gotovinski prilivi od prodaje osnovnih sredstava	-	0
16.	Gotovinski odlivi od kupovine osnovnih sredstava	-	0
17.	Ostali/nerazvrstani prilivi gotovine iz investicionih aktivnosti	-	0
18.	Ostali/nerazvrstani odlivi gotovine iz investicionih aktivnosti	-	0
19.	Gotovinski prilivi/(odlivi) iz investicionih aktivnosti	5.635.000	1.290.000
Novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti			
20.	Gotovinski prilivi od zajmova-vlasnici i povezana lica/strane	-	0
21.	Gotovinski odlivi po zajmovima-vlasnici i povezana lica/strane	-	0
22.	Gotovinski prilivi od zajmova/kredita - finansijske institucije	-	550.000
23.	Gotovinske odlivi po zajmovima - finansijske institucije	-	0
24.	Gotovinski prilivi od uvećanja kapitala	-	0
25.	Gotovinski odlivi za dividende isplaćene vlasnicima/akcionarima	-	0
26.	Ostali prilivi/(odlivi) iz finansijskih aktivnosti	(550.000)	0

27.	Ostali/nerazvrstani prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti		0
28.	Ostali/nerazvrstani odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti	(12.007)	(36.141)
29.	Gotovinski prilivi/(odlivi) iz finansijskih aktivnosti	(562.007)	(513.859)
30.	Neto povećanje/smanjenje gotovine u izvještajnom periodu	27.667	281.494
	<i>Sravnjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata</i>		
31.	Gotovina prenijeta na početku perioda	664.308	382.814
32.	Neto gotovinski priliv/odliv u izvještajnom period	27.667	281.494
33.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju izvještajnog perioda	691.975	664.308

Napomene na stranama 16 do 41 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

FUDBALSKI KLUB BUDUĆNOST AD Podgorica
 Iskaz o promjenama na kapitalu
 za godinu koja se završava 31.12.2024.

EUR

<u>Opis</u>	Osnovni kapital	Revalorizacije rezerve	Dobit/Gubitak	Ukupno
2023	893.500	834.873	379.922	2.092.198
Revalorizacije rezerve		(12.538)		(12.538)
Iskaz o ukupnom rezultatu			(16.097)	(16.097)
Stanje na dan 31.12.2023.	893.500	822.335	363.825	2.079.660
2024	893.500	822.335	363.825	2.079.660
Revalorizacije rezerve		(12.271)		(12.271)
Iskaz o ukupnom rezultatu			364.962	364.962
Stanje na dan 31.12.2024.	893.500	810.064	742.511	2.446.075

Napomene na stranama 16 do 41 čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza.

1.Opšte informacije

Fudbalski klub Budućnost AD Podgorica (u daljem tekstu: „Klub“) osnovan je 14. marta 2008.godine. Klub je pravni nasljednik sportskog društva Budućnost iz 1925. godine koje je nasljednik sportskog društva Zora osnovanog 12. juna 1925. godine.

Skupština Kluba, održana 27. septembra 2007. godine, je donijela odluku da se Klub registruje kao akcionarsko društvo. Komisija za hartije od vrijednosti je 18. decembra 2007.godine utvrdila uspješnost akcija u ukupnom broju 51.850.000 redovnih akcija ukupne vrijednosti od 5.185.000 EUR.

Kao osnivači Kluba su upisani Glavni Grad Podgorica (99,8%) i fizičko lice (0,02%).

Skupštinu akcionara čine svi vlasnici akcija, odnosno ovlašćeni predstavnici akcionara Kluba.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore Klub je registrovan u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod br. 4-0008642/01.

Organi upravljanja i rukovođenja Klubom su Skupština akcionara, kao najviši organ Kluba, Odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja Klubom i Izvršni direktor.

Osnovna djelatnost Kluba je djelatnost sportskih klubova sifra djelatnosti 9312. Klub je u CRPS registrovao poslovne jedinice i to PJ Info pult Mall of Montenegro-Biletarnica 2 i PJ VIP ulaz Staion - Biletarnica 1 sifra djelatnosti 4778- ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama.

Pored seniorske selekcije, postoji sedam selekcija mladih kategorija (dječaci od 11 do 18 godina), a od 01.08.2018.godine formirana je ženska selekcija koja ima prvi tim i kadetkinje.

Takmičenja mladih kategorija i ženske selekcije organizuje i finansira FSCG.

Klub je tokom 2023.godine osnovao Akademiju fudbala čiji je cilj osposobljavanje i selkcija mladih fudbalera. Polaznici Akademije su djeca uzrasta od 10-12 godina, po pricipu uplate članarine.

Sjedište Kluba je u Podgorici, trening kamp Stari aerodrom Veljka Vlahovića bb.

Na dan 31.decembra 2024. godine, broj zaposlenih u Klubu je 92 (na dan 31.decembra 2023.godine broj zaposlenih je 75).

Klubom upravlja osnivač, Glavni grad Podgorica. Rukovodstvo koje upravlja Klubom postavljeno je 03.11.2023.godine.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31.decembra 2024.

Predsjednik Kluba u je Balša Pejović

Izvršni direktor i sekretar Kluba je Novak Novaković

Predsjednik Upravnog odbora Kluba je Dalibor Tomić.

Članovi Upravnog odbora su Anto Drobnjek, Marko Adžić, Srdjan Raičević i Predrag Mitrović
Predsjednik Nadzornog odbora je Balša Pejović

Članovi Nadzornog odbora su Stevan Popović, Tihomir Dragaš, Danilo Šaranović i Luka Rakčević

Ženski fudbalski klub Budućnost osnovan je 2018 godine, učesnik je 1. Ženske fudbalske lige Crne Gore. U svom sastavu ima 2 selekcije i to seniorke koje se takmiče u 1. Ženskoj fudbalskoj ligi Crne Gore i kadetkinje koje se takmiče u razvojnoj ligi Crne Gore. Klub posjeduje svoju školu fudbala za djevojčice i okuplja oko 60-ak djevojčica raznog uzrasta. Radi se o vrlo mladim igradicama koje su mahom sve reprezentativke u selekcijama raznih uzrasta. S obzirom da je liga amaterska igradice se registruju kao amateri i ne postoje profesionalni ugovori. Seniorska ekipa svake godine igra glavnu ulogu u prvenstvu za osvajanje titule dok kadetska ekipa je već dva puta bila prvak države. stručni štab čine i šef stručnog štaba i koordinator svih ženskih selekcija Dušan Globarević koji posjeduje Uefa PRO licencu kao i finte trener Nikola Stanović i trener golmana Raičković Aleksandar i sekretar ženskih selekcija Leonora Prenkočević.

2. Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore" br.152/22), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i zahtjevima Fudbalsko saveza Crne Gore (FSCG) i njihovim pravilima za postupak licenciranja za UEFA takmičenje za sezonu 2024/2025.

Novi i revidirani MSFI koji su relevantni za poslovanje FKB, a na snazi su za obračunski period koji počinje 1. januara 2024. godine, nisu imali značajan uticaj na finansijske iskaze FKB.

Finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa konvencijom istorijskog troška.

Službena valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta FKB je Euro (EUR).

3. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Računovodstvene politike date u nastavku Klub konzistentno primjenjuje u svim periodima prezentiranim u ovim finansijskim iskazima.

3.1 Uporedni podaci

Uporedne podatke čine podaci sadržani u finansijskim iskazima za 2023. godinu i sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori, koji su bili predmet revizije.

3.2 Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, koje pretpostavlja da će Klub nastaviti sa poslovanjem u doglednoj budućnosti i ne sadrže korekcije koje bi eventualno bile potrebne ukoliko Klub ne nastavi poslovanje u skladu sa konceptom nastavka poslovanja.

3.3 Preračunavanje stranih valuta

Aktiva i pasiva izražene u deviznim sredstvima preračunate su u EUR po zvaničnom srednjem kursu valuta važećem na dan bilansa stanja. Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha.

3.4 Finansijski instrumenti

Klasifikacija

Klub klasifikuje svoja finansijska sredstva u sljedeće kategorije: finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednostima iskazuju u bilansu uspjeha, krediti i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka dospijanja. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena.

3.5 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti, odnosno po pretpostavljenoj nabavnoj vrijednosti zasnovanoj na procjeni vrijednosti sredstava. Nekretnine, postrojenja i oprema su iskazane po procijenjenoj vrijednosti. Procjena je urađena od strane ovlaštenog procjenivača na dan 31. decembra 2019. godine. Nabavna vrijednost je umanjena za akumuliranu ispravku vrijednosti. Nabavna vrijednost uključuje izdatke koji su direktno pripisivi nabavci sredstva.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2024.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, u zavisnosti od toga šta je primjenljivo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Klub u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano utvrditi. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspjeha perioda u kome su nastali.

Dobici i gubici po osnovu otuđenja sredstva utvrđuju se kao razlika između fakturisanog iznosa i knjigovodstvene vrijednosti i iskazuju se u bilansu uspjeha u okviru "Ostalih prihoda/rashoda".

3.6 Investicione nekretnine

Investiciona nekretnina je nekretnina koju Klub drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine u zakup ili radi uvećanja vrijednosti kapitala ili i jedno i drugo.

Investicione nekretnine se početno prikazuju po nabavnoj, odnosno cijeni koštanja. Troškovi transakcija se uključuju u početno priznatu vrijednost. Za obračun amortizacije investicionih nekretnina primenjuje se metoda proporcionalnog otpisivanja.

3.7 Nematerijalna imovina

Nematerijalnu imovinu čine kapitalizovani troškovi pribavljanja registracije igrača i dati avansi za nematerijalna ulaganja, kao i ulaganja u softver baze igračkog kadra. Nematerijalna imovina je iskazana po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti.

Plaćeni troškovi transfera igrača, odnosno pribavljanja registracije igrača se kapitalizuju kao nematerijalna ulaganja i otpisuju se ravnomjerno u toku perioda trajanja ugovora sa igračem.

Inicijalni plan amortizacije kapitalizovanih troškova pribavljanja registracije igrača se koriguje u slučaju produženja ugovora. Nematerijalno ulaganje nastalo kapitalizacijom troškova pribavljanja registracije igrača se godišnje preispituje radi eventualnog umanjenja vrijednosti. Ako je nadoknadiva vrijednost nematerijalnog ulaganja nastalog po osnovu kapitalizacije plaćenih troškova registracije igrača niža od iskazanog iznosa u finansijskim iskazima, navedena vrijednost u finansijskim iskazima mora biti korigovana do iznosa nadoknadive vrijednosti, a iznos umanjenja knjižen kao trošak obezvrijeđenja ulaganja.

Kapitalizovani iznosi troškova pribavljanja registracije igrača mogu biti samo direktni troškovi i eventualno ugovoreni bonusi po ispunjenju ugovorom preciziranih uslova.

Troškovi prevođenja igrača iz omladinskih ekipa Kluba se ne kapitalizuju kao nematerijalna ulaganja već se evidentiraju na teret bilansa uspeha tekuće godine.

3.8 Obezvrijeđenje nefinansijske imovine

Na kraju svakog perioda obuhvaćenog izveštajem, Klub analizira vrijednosti osnovnih sredstva i nematerijalne imovine kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija da je ta imovina treba da bude obezvrijeđena. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvrijeđeno, nadoknativ iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja. Ukoliko je nadoknativ iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknativne vrijednosti, koju predstavlja vrijednost veću od neto prodajne vrijednosti i vrijednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvrijeđenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda.

Kada u narednim periodima dodje do promjene i nema obezvrijeđenja, ili se smanji, iznos sredstva se poveća ali samo do iznosa sredstva koje bi bilo prije obezvrijeđenja sredstva u prethodnim godinama. Iznos smanjenja obezvrijeđenja se priznaje u bilansu uspjeha.

3.9. Amortizacija

Asredstava u računovodstvene svrhe se obračunava primjenom proporcionalne metode, kako bi se rasporedila njihova nabavna vrijednost tokom njihovog procijenjenog vijeka trajanja, kao što slijedi:

Građevinski objekti	1,4 %
Oprema	15-30 %
Investicione nekretnine	1,4 %

3.10. Potraživanja

Potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja, koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. Uključuju se u tekuća sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospijeća duži od 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja. U tom slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva.

Potraživanja od kupaca obuhvataju potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu i mjere se po vrijednosti iz originalne fakture. Potraživanja od kupaca nastaju iz poslovnih aktivnosti Kluba.

Procjena naplativosti potraživanja vrši se na dan bilansa na osnovu svih poznatih okolnosti koje mogu uticati na naplativost.

Ispravka sumnjivih i spornih potraživanja vrši se u slučajevima kada postoje evidentni problemi u naplati i potračivanje je starije od 365 dana, direktan otpis potračivanja vrši se kada je potračivanje starije od 3 godine, kada je dužnik likvidiran ili potračivanje nije prijavljeno u stečajnom / likvidacionom postupku i slično.

Direktni otpis se vrši na teret rashoda perioda, pri čemu se potračivanje briše iz knjigovodstvene evidencije (isknjižava se) i može se izvršiti pod uslovom da u prethodnom periodu nije izvršen indirektni otpis.

Klub ne vrši ispravku vrijednosti potraživanja od povezanih lica i sportskih klubova.

3.11. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovinu i gotovinske ekvivalente čine sredstva na žiro računima kod banaka u zemlji, gotovina u blagajni i druga visoko likvidna sredstva sa rokom naplate do 90 dana.

3.12. Tekući i odloženi porez na dobit

Poreski rashodi perioda uključuju tekući i odloženi porez. Obračunati porez na dobit priznaje se u bilansu uspjeha, izuzev iznosa koji se odnosi na stavke direktno priznate u kapitalu, u kom slučaju se i porez priznaje u kapitalu.

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu važeće zakonske poreske regulative Crne Gore gdje Klub posluje i ostvaruje oporezivu dobit.

Odloženi porez na dobit se priznaje korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike kojenastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim iskazima. Međutim, odloženi porez na dobit se računovodstveno ne obuhvata ukoliko proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze, u transakciji različitoj od poslovne kombinacije, koje u trenutku transakcije ne utiče ni na računovodstvenu ni na oporezivu dobit ili gubitak.

Odloženi porez na dobit se odmjerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primijenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti. Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je vjerovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

3.13. Zalihe

Zalihe se vrednuju po nižoj od cijene koštanja i neto prodajne vrijednosti.

3.14. Obaveze po kreditima i drugim zajmovima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrijednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti.

Sve razlike između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspjeha u periodu korišćenja kredita primjenom metode efektivne kamatne stope.

Obaveze po kreditima i obaveze po finansijskom lizingu se klasifikuju kao kratkoročne obaveze, osim ukoliko Klub nema bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja.

3.15. Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze predstavljaju obaveze po osnovu uzetih dugoročni kredita u zemlji i inostranstvu i odloženi prihod.

Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospijevaju u roku do godinu dana, od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa.

Kratkoročne obaveze predstavljaju obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu, obaveze za tekući dio dugoročnih kredita, obaveze za kamate po osnovu uzetih kredita, obaveze za poreze i doprinose, obaveze za zarade i naknade zarada i ostale kratkoročne obaveze.

Finansijske obaveze uključuju obaveze po osnovu kredita odobrenih od banaka. Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Kluba, odnosno koja dospijeva u periodu do 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne.

Klub vrši isknjiženje obaveze kada je obaveza izmirena, ukinuta ili kada je prenijeta na drugoga.

3.16. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju kada Klub ima postojeću zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja, i kada je u većoj mjeri vjerovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava, i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, vjerovatnoća da će podmirenje obaveza iziskivati odliv sredstava se utvrđuje na nivou tih kategorija kao cjeline. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta vjerovatnoća, u odnosu na bilo koju od obaveza u istoj kategoriji, mala.

Rezervisanje se odmjerava po sadašnjoj vrijednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primjenom diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vrijednosti novca i rizike povezane sa obavezom.

3.17. Osnovni kapital

Klub je organizovan u formi akcionarskog društva. Obične akcije klasifikovane su kao akcijski kapital.

Revalorizacione rezerve

Na revalorizacionim rezervama iskazuju se nekretnine, stadioni, oprema po revalorizovanim vrijednostima, dobitak od revalorizacije, kao i promjenu u toku izvještajnog perioda.

Neraspoređena dobit

Na racunima neraspoređene dobiti/ gubitka iskazuje se akumulirani dobitak ili gubitak na početku izvještajnog perioda, promjene tokom izvještajnog perioda i na datum bilansa stanja. Posebno se iskazuje dobit/ gubitak tekućeg perioda.

3.18. Priznavanje prihoda

Klub priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada je vjerovatno da će u budućnosti Klub imati ekonomske koristi.

Prihod uključuje fer vrijednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje usluga u toku normalnog poslovanja Kluba. Prihod se iskazuje bez PDV-a, rabata i popusta. Prihodi se priznaju na bazi fakturisane realizacije, po fer vrednostima primljenih naknada ili potraživanja kada je usluga odnosno prodaja izvršena.

Prihodi se priznaju i za nefakturisane usluge kada se one mogu pouzdano izmeriti i kada je vjerovatno da će biti naplaćeni, odnosno kada su ispunjeni svi uslovi za priznavanje prihoda prema zahtjevima MRS 15.

Sezonske karte i sličan prihod: Prihod po osnovu prodaje sezonskih karata ili slične prodaje vezane za utakmice mora biti priznat na proporcionalnoj osnovi tokom perioda odigravanja relevantnih utakmica.

Prihodi od prava na prenos i/ili nagrada:

a) Prihod po osnovu prava emitovanja i/ili drugih naknada za učešće u takmičenju koje su fiksne naknade, mora se priznavati na proporcionalnoj osnovi u trenutku u kom se tokom perioda održavaju relevantne utakmice.

b) Prihod po osnovu prava emitovanja i/ili drugih naknada za učešće u takmičenju koje su varijabilne naknade zavisne od ispunjenja određenih uslova od strane kluba (kao što je bonus za učinak u takmičenju) mora biti priznat u trenutku u kom su ti uslovi ispunjeni. Prihodi od sponzorstva i reklamiranja:

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2024.

a) Prihodi po osnovu sponzorskih prava i reklamiranja koji su fiksne naknade moraju se priznavati na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja ugovora o sponzorskim pravima i/ili reklamnim angažmanima.

b) Prihodi po osnovu sponzorskih prava i reklamiranja koji su varijabilne naknade zavisne od ispunjenja određenih uslova od strane kluba (kao što su bonusi za učinak u takmičenju) moraju se priznavati u trenutku kada se ti uslovi ispune.

c) Bilo koja vrsta negotovinske naknade kao dio ugovora o sponzorstvu i/ili reklamiranju, mora se odmjeravati po fer vrijednosti.

3.19. Primanja zaposlenih

Klub izdvaja doprinose u državne fondove na obaveznoj osnovi. Kada su doprinosi jednom isplaćeni, Klub nema obavezu daljih plaćanja.

Klub priznaje troškove bonusa/premija/ zaposlenima u trenutku isplate.

Primanja zaposlenih po prestanku zaposlenja:

Klub je dužan da prizna u cjelosti trošak naknade po osnovu prestanka rada zaposlenog, onda kada Klub ugovori sa zaposlenim isplatu takve naknade.

3.20. Usklađivanje vrijednosti (obezvrijeđenje/umanjenje i povećanje vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine):

Na kraju svakog perioda obuhvaćenog izveštajem, Klub analizira vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalne imovine kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija da ta imovina treba da bude obezvrijeđena. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvrijeđeno, nadoknativ iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja. Ukoliko je nadoknativ iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknativne vrijednosti, koju predstavlja vrijednost veću od neto prodajne vrijednosti i vrijednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvrijeđenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda.

Kada u narednim periodima dodje do promjene i nema obezvrijeđenja, ili se smanji, iznos sredstva se povećava, ali samo do iznosa sredstva koje bi bilo prije obezvrijeđenja sredstva u prethodnim godinama. Iznos smanjenja obezvrijeđenja se priznaje u bilansu uspjeha.

3.21. Finansijski prihodi i rashodi

Aktiva i pasiva izražene u deviznim sredstvima preračunate su u EUR po zvaničnom srednjem kursu valuta važećem na dan bilansa stanja.

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha.

3.22. Ostali prihodi i rashodi

Klub priznaje ostale prihode kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada je vjerovatno da će u budućnosti Klub imati ekonomske koristi. Ovi prihodi mogu biti dobici po osnovu prodaje nekretnina, postojenja i opreme, dobici po osnovu ukidanja obaveza, viskovi i slično.

3.23. Ostali rashodi

Ovdje ubrajamo rashode nastale u poslovanju koji ne doprinose stvaranju prihoda. Ove rashode sređujemo kao: gubitke po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme; gubitke od prodaje materijala; manjkove i rashode po osnovu otpisa potraživanja.

3.24. Objelodanjivanje transakcija sa povezanim licima

Kada je izvještajni subjekat kontrolisan od druge strane, mora biti objelodanjen odnos sa povezanom stranom i naziv te strane i, ako je različito, naziv strane koja ima konačnu kontrolu. Ova informacija treba da se objelodani nezavisno od toga da li postoje transakcije između izvještajnog subjekta i strane/strana koja ima/koje imaju kontrolu nad njim. Transakcija sa povezanim licima podrazumijeva prenos resursa, usluga ili obaveza između povezanih lica, bez obzira na to da li je sredstvo ili usluga fakturisana. Transakcija sa povezanim licima se može ali i ne mora obaviti po fer vrijednosti. Ako je tokom perioda izvještavanja bilo jedne ili više transakcija sa povezanim licima, izvještajni subjekat mora da objelodani prirodu odnosa sa povezanim licima, kao i informacije o transakcijama i neizmirenim saldima, uključujući preuzete obaveze, neophodne za razumijevanje potencijalnog efekta odnosa sa povezanim licima na finansijske izvještaje. Stavke slične prirode mogu se objelodaniti u zbiru, osim kada je zasebno objelodanjivanje neophodno da bi se razumjeli efekti transakcija povezanih lica na finansijske izvještaje izvještajnog subjekta.

3.25. Događaji nakon bilansa stanja

Događaji nakon bilansa stanja su događaji povoljni ili nepovoljni po preduzeće, koji su se dogodili između datuma sastavljanja finansijskih izveštaja i datuma kada su ti izveštaji odobreni za obelodanjivanje.

Mogu se identifikovati dve vrste ovih događaja:

- događaji koji pružaju dokaz stanja koja su postojala na datum bilansa - događaji za koje se vrši usklađivanje (korigovanje) pojedinih stavki u finansijskim izveštajima i
- događaji koji ukazuju na stanja koja su nastala nakon datuma bilansa - događaji za koje se ne vrši usklađivanje (korigovanje) pojedinih stavki u finansijskim izveštajima, već se samo vrši obelodanjivanje.

3.26. Greške iz ranijeg perioda

Greške nastale u jednom periodu a uočene drugom periodu mogu imati karakter materijalno značajne greške ili materijalno beznačajne greške. Prag materijalnosti značaja utvrđuje se u konkretnim okolnostima u trenutku identifikovanja greške. Korekcija materijalno značajnih grešaka iz ranijeg perioda vrši se preko prenetog rezultata prethodnog perioda. Određivanje da li je neka greška materijalno značajna vrši odgovorno lice koje određuje i da li je i do kog obračunskog perioda izvodljivo retroaktivno ispravljanje materijalno značajne greške. Korekcija materijalno beznačajnih grešaka iz ranijeg perioda vrši se preko prihoda, odnosno rashoda tekućeg perioda, odnosno perioda u kome je greška uočena.

3.27. Donacije

Međunarodnim računovodstvenim standardom 20 uređeno je računovodstveno evidentiranje donacija i njihovo objelodanjivanje. Prema vrsti davanja donacije mogu biti povezane sa prihodima i povezane sa sredstvima.

Donacija se može primiti:

- U istom periodu kada su nastali i rashodi na koje se to davanje odnosi;
- Naknadno, za rashode nastale u predhodnom periodu, ukoliko se ispune svi uslovi za prijem donacije;
- Prije nastanka rashoda za čije je pokriće namijenjena određena donacija i
- Bez ispunjenja bilo kakvih uslova kada je riječ o безусловnoj donaciji.

Donacija se može primiti u vidu imovine, odnosno u vidu prenosa opreme ili drugih oblika imovine, ili prenosa novčanih sredstava za određenje namjene u skladu sa propisanim uslovima i kriterijumima. Kada je donacija primljena u obračunskom periodu kada su nastali i rashodi za čije pokriće je primljena, evidentira se kao prihod u tom obračunskom periodu. Kada je donacija primljena u vidu novčanih sredstava za pokriće rashoda koji će nastati u narednom periodu, evidentira se kao odloženi prihod.

Iznos donacije za nabavku opreme i gradnju ili na drugi način pribavljanja materijalnog stalnog sredstva, računa se kao odloženi prihod, a priznaje se kao prihod u bilansu uspjeha tokom upotrebnog vijeka trajanja tog sredstva, i to za odgovarajući iznos amortizacije, po principu sučeljavanja prihoda od donacije i rashoda koji nadoknađuje ta donacija. Klub je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izložen određenim finansijskim rizicima i to:

- Tržišnim rizicima
- Riziku likvidnosti
- Kreditnom riziku

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31.decembra 2024.

Upravljanje rizicima u Klubu je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Kluba u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. Klub ne koristi derivativne finansijske instrumente u bilo kojoj formi osiguranja protiv gubitaka usled rizika.

Finansijski sektor se uglavnom fokusira na kreditni rizik i rizik likvidnosti i djeluje u individualnim slučajevima u cilju smanjenja rizika.

4. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	2024	2023
Blagajna	-	-
Žiro računi	691.405	623.378
Devizni računi	320	40.680
Depozit biletnica	250	250
Ukupno:	691.975	664.308

Klub dominantno obavlja platni promet preko računa otvorenog kod CKB Member of OTP Group AD Podgorica.

5. Potraživanja od klubova za transfere igrača

	2024	2023
FK Iskra Danilovgrad	15.382	15.382
Hammarby Svedska		27.535
Udruženje klubova Sarajevo		20.000
NV Lommel		10.000
OFK Titograd Podgorica		-
FK Kom	4.714	4.714
Ostali	12.744	17.204
Ukupno:	32.840	94.835

6. Ostala potraživanja

	2024	2023
Ostala potraživanja	114.357	78.916
Ukupno:	114.357	78.916

Potraživanja u iznosu od 62.855 Eur odnose se na date zajmove zaposlenima, date akontacije za službena putovanja, dok se iznos od 51.502 Eur odnosi na potraživanja od kupaca.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2024.

Ročna struktura kupaca

Dani kašnjenja	EUR
>30	4.244
>60	-
>90	7.278
>365	60.322
Ukupno	71.884
Ispravka vrijednosti	(20.382)
Stanje 31.12.2024.	51.502

Od potraživanja koja kasne preko 365 dana iznos od 39.978 Eur odnosi se na potraživanje od Kafoteka d.o.o. za zakup poslovnog prostora. Dužnik je utužen i to potraživanje se naplaćuje, pa menadžment smatra da ga ne treba još uvijek otpisivati, jer postoje realni izgledi da bude naplaćeno u dogledno vrijeme.

Ostatak potraživanja koja kasne preko 365 dana u iznosu od 20.382 Eur je indirektno otpisan na dan 31.12.2024. godine.

7. Poreska sredstva

	2024	2023
PDV kredit	658.182	166.783
Ukupno:	658.182	166.783

8. Zalihe

	2024	2023
Zalihe sportske opreme	72.227	69.468
Dati avansi	31.216	314.165
Roba u maloprodaji	139.444	42.106
Ukupno:	242.887	145.739

9. Ostala tekuća sredstva i AVR

	2024	2023
Ostala tekuća sredstva i AVR	16.228	577.755
Ukupno:	16.228	577.755

Navedeni iznos se odnosi na potraživanja iz ranijeg perioda.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2024.

10. Materijalna stalna sredstva/nekretnine, oprema

<i>Iznosi u EUR</i>				Investicije u toku i imovina sa pravom korišćenja	
	Nekretnine	Stadion i oprema	Ostalo (vozila, kancelarijska oprema i drugo)		Ukupno
Nabavna ili procijenjena vrijednost					
Stanje na početku perioda	562.486	1.553.000	292.527	2.711	2.410.724
Nabavka/povećanje u toku perioda	0	0	10.233	48.750	58.983
Povećanje usled revalorizacije	0	0	0	0	0
Prodaja/rashodovanje/ostalo	0	0	0	0	0
Stanje na kraju perioda	562.486	1.553.000	302.760	51.461	2.469.707
Amortizacija					
Stanje na početku perioda	187.496	240.140	246.930	0	674.566
Trošak amortizacija za tekuću godinu	93.748	21.742	32.068	0	147.558
Smanjenje usled revalorizacije	0	0	0	2.711	2.711
Prodaja/rashodovanje/ostalo	0	0	0	0	0
Stanje na kraju perioda	281.244	261.882	278.998	2.711	824.835
Sadašnja knjigovodstvena vrijednost					
Na početku perioda	374.990	1.312.860	45.597	2.711	1.736.158
Na kraju perioda	281.242	1.291.118	23.762	48.750	1.644.872

Na osnovu procjene imovine i kapitala iz 2019. godine i korekcije PS iz 2022 godine po osnovu amortizacije iz ranijeg perioda, u knjigama Kluba je evidentirano zemljište u iznosu od 562.486 EUR i Dugoročne obaveze - državna pomoć. Zemljište je Glavni Grad Podgorica, kao nosilac prava raspolaganja, Odlukom za davanje na korišćenje na lokaciji DUP Konik Stari aerodrom III, dao Klubu na korišćenje na rok od 10 godina sa mogućnošću produženja roka. Na trening kampu Stari Aerodrom, Klub ima pravo korišćenja dva vještačka i jednog prirodnog terena. Upravna zgrada se nalazi između dva vještačka terena, na parceli od cca 4500m2, dok prirodni teren obuhvata cca 105m2.

11. Investicione nekretnine

	2024	2023
Poslovni prostori Stadion/početno stanje	644.824	656.938
Amortizacija	(12.159)	(12.159)
Ukupno:	632.665	644.824

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2024.

Investiciona nekretnina je nekretnina koju Klub drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine u zakup ili radi uvećanja vrijednosti kapitala ili i jedno i drugo. Investicione nekretnine se početno prikazuju po nabavnoj, odnosno cijeni koštanja. Troškovi transakcija se uključuju u početno priznatu vrijednost. Za obračun amortizacije investicionih nekretnina primenjuje se metoda proporcionalnog otpisivanja. Uvidom u list nepokretnosti 2324 Klub ima pravo svojine u obimu prava 1/1 nad poslovnim prostorima označenim kao PD 5 površine 22m2, PD7 površine 116m2, PD8 površine 507m2, PD 10 površine 181m2, PD11 površine 151m2.

12. Nematerijalna imovina - prava na registraciju igrača

Opis	EUR	
	Registracija igrača	Ukupno
Trošak sticanja		
Stanje na početku perioda	53.776	53.776
Povećanje u toku perioda	50.000	50.000
Prodaja/otuđenje/ostalo		
Stanje na kraju perioda	103.776	103.776
Amortizacija		
Stanje na početku perioda	43.930	43.930
Amortizacija za period	6.598	6.598
Prodaja/otuđenje/ostalo	1.893	1.893
Stanje na kraju perioda	52.421	52.421
Sadašnja knjigovodstvena vrijednost		
Na početku perioda	9.846	9.846
Na kraju perioda	51.355	51.355

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2024.

U toku 2024. godine nematerijalna imovina je uvećana za EUR 50,000 po osnovu pribavljanja profesionalnih igrača i to:

1. Grivić Dragana.

U toku 2024. godine nematerijalna imovina je umanjena za iznos od EUR 1,893 po osnovu prodaje, otudjenja profesionalnog igrača.

2. Adžić Vasilije

Nematerijalna imovina se amortizuje tokom trajanja ugovora. Amortizacija nematerijalne imovine za 2024 godinu iznosi EUR 6,598.

Nije primijenjen MRS 8 korekcija početnog stanja zbog materijalno beznačajnog iznosa.

13. Obaveze prema dobavljačima

	2024	2023
Obaveze prema dobavljačima:		
- u zemlji	227.700	58.101
- u inostranstvu	5.530	2.525
Primljeni avansi	-	3.522
Ukupno:	233.230	64.148

Obaveze prema dobavljačima su kako slijedi

U zemlji

- Macron Sportshub- Restart Enterprise Podgorica	131,359
- Kroling	16,346
- Titan Security Podgorica	15,217
- Uprava Policije	8,805
- Ostali	55,972

U inostranstvu

- Stats Perform London	3,967
- Ostali	1,563

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2024.

14. Ostale obaveze za poreze

	2024	2023
Ostale obaveze	129.393	42.238
Ukupno:	129.393	42.238

Ostale obaveze za poreze odnose se na neplacene poreze i doprinose na zarade.

15. Ostale kratkoročne obaveze

	2024	2023
Zajmovi iz ranijeg perioda	66.206	66.206
Kratkoročni kredit	-	550.000
Ukupno:	66.206	616.206

Iznos od 66.206 EUR odnosi se na primljene zajmove iz ranijeg perioda za koje nisu obezbijedjene potvrde duži period.

16. Zajmovi i druge obaveze prema subjektima grupe i povezanim stranama

	2024	2023
Savana commercial retail	701.251	701.251
Ukupno:	701.251	701.251

Savana comercial retail je u 2022. godini pozajmila sredstva na osnovu ugovora o zajmu u iznosu od 700.000EUR. Obračunata kamata u iznosu od 1.251EUR uvela je obavezu po osnovu zajma. Na dan 31.12.2023. godine, Klub nema drugih obaveza po osnovu kredita i zajmova prema povezanim licima.

17. Obračunati troškovi i odloženi prihod (PVR i dr.)

	2024	2023
Druge dugoročne obaveze	281.242	374.990
Ukupno:	281.242	374.990

Druge dugoročne obaveze se odnose na zemljište na Starom aerodromu koje je Glavni grad dao na privremeno korišćenje na period od 10 godina bez nadoknade. Ova Odluka o privremenom korišćenju zemljišta na Starom aerodromu je obnavljana tako da je najnovija odluka od 7. decembra 2018. godine. Po procjeni vrijednosti imovine i kapitala povećanje je evidentirano u knjigama društva kao zemljište - Stari aerodrom i dugoročni odloženi prihod - državna pomoć. (Napomena br.10).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2024.

18. Ostale dugoročne obaveze

	2024	2023
Ostale dugoročne obaveze	59.939	60.671
Ukupno:	59.939	60.671

Ostale dugoročne obaveze odnose se na odložene poreske obaveze.

19. Dugoročna rezervisanja

	2024	2023
Za sudske sporove	100.000	180.000
Ukupno:	100.000	180.000
Rezervisanja		
Na početku perioda	180.000	180.000
Dodatno rezervisanje u toku godine	-	-
Iskorišćena rezervisanja	80.000	-
Na kraju perioda	100.000	180.000
Ukupno:	100.000	180.000

Rezervisanje za spor koji je vodio bivši direktor Nemanja Ivanović protiv Kluba u iznosu od 80.000 EUR je isplaćen u 2024.godiini dok je rezervisanje za potencijalne troškove za sporove koje vodi Zvezdan Milošević u iznosu od 100.000EUR. Ukupna rezervisanja za sudske sporove na kraju 2024.godine iznose 100.000 EUR.

20. Osnovni kapital

Osnovni kapital Kluba na dan 31. decembra 2024. godine iznosi 893.500 EUR i sastoji se od uplaćenog upisanog kapitala u iznosu od 25.000 EUR i procijenjene vrijednosti poslovnih prostora na dan 31. decembra 2012. godine na gradskom stadionu u Podgorici u vrijednosti od 868.500 EUR.

Osnovni kapital je kod CKDD registrovan u iznosu od 5.185.000 EUR, a u CRPS u iznosu od 0,00 EUR.

21. Prihodi od ulaznica

	2024	2023
Ulaznice za nacionalna takmičenja	11.474	4.264
Ukupno:	11.474	4.264

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2024.

22. Prihodi od članarina

	2024	2023
Ulaznice za nacionalna takmičenja	9.309	-
Ukupno:	9.309	-

Klub je tokom 2023.godine osnovao Akademiju fudbala čiji je cilj osposobljavanje i selekcija mladih fudbalera. Polaznici Akademije su djeca uzrasta od 10-12 godina, po principu uplate članarine. Po osnovu članarine Klub je ostvario prihod za 2024.g. u iznosu od 9.309 Eur.

23. Prihodi od sponzorstva i reklama

	2024	2023
Prihodi od prava prenosa Nacionalna takmičenja	5.000	7.307
Ukupno:	5.000	7.306

Prihodi od sponzorstva i reklama čine prihodi u iznosu od 5,000 EUR i odnose se na reklamni prostor na stadionu, adekvatan broj godišnjih ulaznica kao i reklamu tokom TV prenosa utakmica, kada je to moguće.

24. Komercijalni prihodi

	2024	2023
Trgovina-prodaja proizvoda i usluga	-	-
Prihodi od izdavanja u zakup	4.967	7.719
Prihodi od reklamiranja	-	-
Ostalo	11.277	11.152
Ukupno:	16.244	18.871

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
Za godinu koja se završava 31.decembra 2024.

25. UEFA solidarnosti i novčane nagrade

	2024	2023
UEFA solidarnosti i novčane nagrade	858.053	945.015
Ukupno:	858.053	945.015

Prihodi od UEFA odnose se na sredstva dobijena na ime učešća Kluba u UEFA klubskim takmičenjima (Liga šampiona i Liga Evrope) za sezonu 2024/25, a na ime ostvarenih rezultata.

26. Ostali poslovni prihodi

	2024	2023
Subvencije FSCG	181.268	170.317
Subvencije državnih / opštinskih organa	800.000	600.000
Ostalo	102.279	103.068
Ukupno:	1.083.547	873.385

Ostali poslovni prihodi sastoje se od subvencija od Fudbalskog saveza Crne Gore u iznosu od EUR 181,268 .Subvencija od državnih organa .tj.Glavni grad Podgorica u iznosu od EUR 800,000 i ostalih operativnih prihoda u iznosu od EUR 102.279.

Fudbalski Savez je za finansiranje ženskog fudbalskog kluba Budućnost uplatio EUR 10.000. Klub je dužan da objelodani prihode i rashode za finansiranje ženskog fudbalskog kluba.

Prihodi od Saveza	10.000
Troškovi stipendija	23,183
Neto gubitak	(13,183)

27. Troškovi nabavne vrijednosti robe/materijala

	2024	2023
Troškovi električne energije	(28.680)	(22.722)
Troškovi opreme	(3.366)	(25.385)
Troškovi goriva za vozila	(13.795)	(10.882)
Ostalo	(8.459)	(4.955)
Ukupno:	(54.300)	(63.944)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2024.

28. Troškovi osoblja

	2024	2023
Troškovi neto zarada prvi tim	(1.327.170)	(1.327.170)
Troškovi poreza i doprinosa prvi tim	(248.977)	(248.977)
Troškovi neto zarada stručni štab	(202.336)	(214.209)
Troškovi poreza i doprinosa stručni štab	(48.741)	(46.022)
Troškovi neto zarada tehničko osoblje	(268.817)	(124.278)
Troškovi poreza i doprinosa tehničko osoblje	(61.665)	(61.197)
Troškovi premija igrača	(454.648)	(228.244)
Troškovi raskida ugovora	(118.600)	-
Troškovi avio karata	-	-
Troškovi ugovora o djelu	(43.065)	-
Troškovi stipendista	(29.150)	(51.344)
Troškovi omladinske škole fudbala	(185.087)	(167.249)
Prerez i ostale naknade na teret poslodavca	(48.117)	(30.304)
Ženski fudbalski klub	(23.183)	(16.371)
Ostalo	(27.122)	(43.740)
Ukupno:	(3.086.677)	(1.914.584)

Klub je u 2024. godini obračunao i isplatio zarade, naknade zarada, premije, naknade za raskide ugovora i druga davanja zaposlenima, fudbalerima i stručnom štabu u ukupnom bruto iznosu od 3.086.677EUR. Klub izdvaja doprinose u državne penzione fondove na obaveznoj osnovi u skladu sa zakonom. Klub isplaćuje premije igračima na osnovu Pravilnika o premijama br. 1196 od 27.10.2020. godine.

Pravilnikom je propisano da se isplaćuju premije za osvojeno Prvo mjesto Meridianbet 1.CFL igračima i stručnom štabu. Pravo na finansijsku nagradu imaju igrači koji su putem zapisnika u COMET sistem prijavljeni za utakmicu.

Klub je u 2024.g. zenskom klubu isplatio stipendije u iznosu od 23.183 EUR.

29. Amortizacija i umanjenje vrijednosti

	2024	2023
Amortizacija - materijalna stalna sredstva (Napomena 10)	(65.966)	(71.515)
Amortizacija - investicione nekretnine (Napomena 11)	(93.748)	(93.748)
Ukupno:	(159.714)	(165.263)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2024.

30a. Troškovi održavanja utakmica

	2024	2023
Troškovi smještaja igrača	(485.762)	(156.059)
Troškovi obezbjeđenja utakmica	(79.149)	(26.930)
Troškovi dopunske ishrane igrača	(1.175)	(526)
Ostalo	(328.911)	(199.900)
Ukupno:	(894.997)	(393.693)

U ove troškove priznaju se rashodi koji su direktno povezani sa održavanjem utakmica, a naročito se odnose na troškove obezbjeđenja utakmica u iznosu od 79.149 EUR, troškove za sudije i delegate u iznosu od 28.762 EUR, troškove disciplinskih kazni u iznosu od 127.015 EUR, troškove smještaja i prevoza igrača u iznosu od 485.762 EUR, dopunsku ishranu igrača u iznosu od 1.175 EUR, troškovi zdravstvenih usluga i roba u iznosu od 34.837 EUR i ostale slične rashode.

30b. Troškovi nefudbalskih aktivnosti

	2024	2023
Troškovi konsultantskih usluga	(29.948)	(24.003)
Troškovi zdravstvenih usluga	(39.248)	(6.794)
Troškovi održavanja sredstava	(13.159)	(27.115)
Ostalo	(584.283)	(64.470)
Ukupno:	(666.638)	(122.382)

U troškove ostalih nefudbalskih aktivnosti naročito spadaju troškovi, troškovi reprezentacije u iznosu od 39.960 EUR, troškovi platnog prometa 542.939 EUR, troškovi članarina u iznosu od 870 EUR, troškovi carine i spedicije u iznosu od 472.5 EUR.

30c. Ostali neraspoređeni operativni troškovi

	2024	2023
Reklame i sponzorstva	(13.790)	(10.186)
Troškovi pomoći i donacija	(86.486)	(64.998)
Ostali operativni troškovi	(65.996)	(9.359)
Ukupno:	(166.272)	(84.543)

Ostali neraspoređeni operativni troškovi obuhvataju troškove za reklame i sponzorstvo, donacije navijačkoj grupi Varvari, troškovi prinudne naplate i sudskih sporova i ostali neraspoređeni troškovi.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31.decembra 2024.

31. Prihod od raspolaganja registracijama igrača

	2024	2023
Amortizacija nematerijalne imovine	(6.598)	(3.930)
Umanjenje vrijednosti	(1.894)	(10.278)
Dobitak od raspolaganja	5.635.000	1.290.000
Gubitak od raspolaganja	(2.057.673)	(330.000)
Ukupno:	3.568.835	945.792

	Prodaja	Provizija	Ukupno
Adzić Vasilije	5,230,000	1,999,673	3,230,327
Vladimir Perišić	380,000	38,000	342,000
Raznatović Andrija	25,000		25,000
Mijović Lazar		20,000	(20,000)
UKUPNO:	5.635.000	2.057.673	3.577.327

Gubitak od raspolaganja Troškovi posrednika/agenata

	2024	2023
Repliko doo Sarajevo	(20.000)	(20.000)
A1 Football Podgorica	(1.999.673)	(80.000)
Capet Sports	-	(50.000)
Sportivo BIH	-	(180.000)
MTIM Ggoup Banja Luka	(38.000)	-
Ukupno:	(2,057.673)	(330.000)

Za prodaju igrača Adzić Vasilija plaćena je provizija u iznosu od 1,999,673 EUR i to A 1 d.o.o. Podgorica. Provizija u iznosu od 20,000 Eur uplaćena Replico d.o.o. Sarajevo za prodaju igrača Mijović Lazara, dok se iznos od 38,000 Eur uplaćen MTIM Group Banja Luka odnosi na plaćenu proviziju za transfer igrača Vladimira Perišića.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31. decembra 2024.

32. Finansijski rashodi

	2024	2023
Finansijski rashodi	(12.017)	(24.614)
Ukupno:	(12.017)	(24.614)

Finansijski rashod u iznosu od EUR 12,017 odnosi se na kamatu na kredit od finansijskih institucija.

33. Neto poslovni rashod (prihod)

	2024	2023
Ostali prihodi	-	-
Ostali rashodi	(64.348)	(3.562)
Obezvrijeđenje potraživanja od kupaca	-	-
Ukupno:	(64.348)	(3.562)

Ostali rashodi u iznosu od 64,348 EUR proistekli su od ispravki graskih izjava iz ranijih godina u iznosu od 46,261 EUR, uskladjivanja obaveza sa dobavljačima u iznosu od 11,087 EUR i naknade štete zaposlenima po osnovu vansudskog poravnjenja u iznosu od 7,000 EUR.

34. Poreski rashod

	2024	2023
Tekući porez	(68.024)	(463)
Odloženi porez	(723)	(13.875)
Ukupno:	(68.747)	(14.338)

	2024	2023
Gubitak/(dobit) prije oporezivanja	433.709	(11.605)
Poreska stopa 9%	49.045	1.044
Poreski efekti rashoda koji se ne priznaju u poreske svrhe	22.331	(4.698)
Iskorišćeni poreski gubici	-	-
Poreski gubici koji se prenose	-	-
Poreski efekti rashoda koji se priznaju u poreske svrhe	(3.352)	(2.563)
Ukupno:	68.024	0

35. Transakcije sa povezanim licima

	2024	2023
Donacija Glavni grad	800.000	600.000
Ukupno:	800.000	600.000

36. Potencijalne obaveze

Tokom 2024. godine izvršeno je rezervisanje u iznosu od 100.000EUR po osnovu potencijalnih obaveza po sudskim sporovima.

37. Događaji nakon bilansa

Događaji nakon bilansa stanja su događaji povoljni ili nepovoljni po FKB, koji su se dogodili između datuma sastavljanja finansijskih izveštaja i datuma kada su ti izveštaji odobreni za objelodanjivanje.

Zvezdan Milošević je izgubio spor protiv Kluba, ali je uložio žalbu, pa rezervisana sredstva u iznosu od 100.000 EUR nijesu oslobođena.

Osim navedenog, rukovodstvo Kluba smatra da nije bilo događaja nakon bilansa stanja koji bi imali uticaja na finansijske iskaze i zahtijevali dodatna objelodanjivanja u finansijskim iskazima za 2024. godinu.

38. Poreski rizici

U Crnoj Gori trenutno ima više zakona koji regulišu razne poreze. Često ne postoje jasni propisi i tumačenja za njihovu primjenu. Postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi, što može dovesti do nelizvjesnosti i sukoba interesa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatnu vrijednost, porez na dobit i poreze na zarade (socijalne poreze), zajedno sa drugim porezima koji ne zavise od rezultata poslovanja.

Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja, su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa, kojima je zakonom omogućeno propisivanje strogih kazni i zateznih kamata. Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva, mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

Za godinu koja se završava 31.decembra 2024.

Kao rezultat iznjetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj administraciji Crne Gore, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina.

To praktično znači, da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina, od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Crnoj Gori bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemima.

Mišljenje nezavisnog revizora na stranama 4-7



MONT AUDIT d.o.o.
revizija, kontroling, konsalting

FUDBALSKI KLUB »BUDUĆNOST« AD PODGORICA

IZVJEŠTAJ

**O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA
ZA 2025. GODINU ZA POTREBE LICENCIRANJA ZA
TAKMIČENJA U ORGANIZACIJI UEFA**

Podgorica, Mart 2026. godine

SADRŽAJ:

	Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	3-21
Iskaz o rezultatu /Bilans uspjeha/, u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine	22-27
Iskaz o finansijskoj poziciji /Bilans stanja/, na dan 31. decembar 2025. godine	28-33
Iskaz o tokovima gotovine, u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine	34-36
Iskaz o promjenama na kapitalu, u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine	37-38
Napomene uz finansijske iskaze koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika za 2025. godinu	39-64
Napomene uz finansijske iskaze za potrebe licenciranja za takmičenja u organizaciji UEFA	65-80

OSNIVAČU
Fudbalskog kluba »Budućnost« AD Podgorica

Kvalifikovano mišljenje (mišljenje sa rezervom)

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza AD "Fudbalski klub Budućnost" Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju Iskaz o finansijskoj poziciji /Bilans stanja/, na dan 31. decembar 2025. godine, Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/, u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, Iskaz o promjenama na kapitalu, u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, Iskaz o tokovima gotovine, u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine kao i Napomene uz finansijske iskaze koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika za 2025. godinu.

Revizija je obavljena u skladu sa Ugovorom o reviziji broj 231/1-1 od 22.01.2026. godine, zaključenim između Akcionarskog društva »Fudbalski klub Budućnost« Podgorica i Društva za reviziju, kontroling i konsalting »HLB Mont Audit« d.o.o. Podgorica, kao i u skladu sa Aneksom br. 1 navedenog ugovora, zavedenim pod brojem 1988/1-1 od 08.05.2026. godine.

Revizija je, takođe, izvršena u vezi sa Ugovorom o pružanju revizorskih i drugih srodnih usluga za postupak licenciranja za takmičenja u organizaciji UEFA za sezonu 2026/2027, broj 232/1-1 od 22.01.2026. godine, Aneksom br. 1 tog ugovora, zavedenim pod brojem 1491/1-1 od 27.03.2026. godine, i Aneksom br. 2, zavedenim pod brojem 1989/1-1 od 08.05.2026. godine.

Prema našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u odjeljku Osnova za mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivni prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima (ili istinito i objektivno prikazuju) finansijske pozicije privrednog društva, Fudbalski klub Budućnost" AD Podgorica na dan 31. decembar 2025. godine i njegovu finansijsku uspješnost i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (IFRS).

Osnova za mišljenje sa rezervom

I. Neusaglašenost evidencije osnovnog akcijskog kapitala

Tokom revizije izvršeno je poređenje podataka o osnovnom kapitalu Društva iz više relevantnih izvora. Utvrđeno je sljedeće:

Izvor evidencije	Aksijski kapital
Poslovne knjige Društva	893.500 €
Statut Društva	5.185.000 €
Registar hartija od vrijednosti (CKDD)	5.185.000 €
Portal Poreske uprave	51.850.000 €
Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave od 15.10.2025. godine	0,00 €

Utvrđena je značajna razlika između akcijskog kapitala iskazanog u poslovnim knjigama Društva i nominalnog kapitala utvrđenog Statutom i registrom hartija od vrijednosti. Razlika iznosi: 5.185.000 € – 893.500 € = **4.291.500 €**

Ugovorom o osnivanju otvorenog Akcionarskog društva FK Budućnost broj 01-031/07-6552 od 2.11.2007 godine, u poglavlju VII definisan je upisani novčani dio osnovnog kapitala od 25.000 € te ukupni nenovčani dio osnovnog kapitala u iznosu od 5.160.000 €, koji se sastoji od zemljišta procijenjene vrijednosti od 492.080,00 €; Objekata fudbalskog terena na Marezi i Starom Aerodromu procijenjene vrijednosti od 661.141,00 € koji su već do tog trenutka u vlasništvu sportskog društva FK Budućnost; Nematerijalne imovine procijenjene vrijednosti od 4.003.000,00 € koja je takođe do tog trenutka upisana u aktivi sportskog društva FK Budućnost; te Obrtne imovine procijenjene vrijednosti od 3.779,00 € koja je opet do tog trenutka upisana u aktivi sportskog društva FK Budućnost.

Potvrdom o registraciji Akcionarskog društva FK Budućnost od 21.03.2008 godine FK Budućnost je upisan kao AD u Centralnom registru privrednih subjekata (Registarski broj 4-0008642/001) ali ne i iznos osnovnog akcijskog kapitala shodno tada važećem Zakonu o privrednim društvima zbog činjenice da je Društvo namjeravalo da na bazi prethodno navedene dokumentacije upiše u CRPS kao sopstveni osnivački akcijski kapital i dio nenovčanog uloga koji nije ulog osnivača (Glavni grad Podgorica i jedno fizičko lice) već se radi i o tuđoj nenovčanoj imovini koja je već uknjižena u aktivi sportskog društva FK Budućnost (stadion na Marezi, Starom Aerodromu, nematerijalnoj imovini).

Tokom 2007/2008 godine, a na osnovu prethodno navedene dokumentacije, AD Fudbalski klub Budućnost u svojim poslovnim evidencijama uknjižava akcijski kapital u iznosu od 5.185.000 € (5.160.000,00 € nenovčanog uloga + 25.000 € neupisani novčani dio osnovnog kapitala) i pored činjenice da akcijski kapital nije evidentiran u CRPS, te na taj način Društvo postupa suprotno članu 67 Zakona o privrednim društvima koji je tada važio a

kojim je predviđeno da član društva može uložiti nenovčana sredstva, kao svoj ulog u društvu.

Nakon početnog uknjižavanja u poslovnim evidencijama akcijskog kapitala u iznosu od 5.185.000 €, Društvo Nalogom za knjiženje br. 09/168 od 31.12.2019. vrši promjenu strukture kapitala na način što akcijski kapital umanjuje za 4.291.500 € a ujedno uvećava neraspoređenu dobit (konto 3400) za 1.297.243,66 € + pokriva gubitke iz prethodnih godina (konto 3500) za iznos od 2.994.256,34 € i svodi akcijski kapital na 893.500 € koji na dan 31.12.2025 godine takođe evidentiran u ovom iznosu.

Po našem mišljenju, ovakvo postupanje nije u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje su važile u 2007. godini, niti sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje su važile u 2019. godini. Tokom revizije nijesmo mogli potvrditi da je donesena formalna odluka skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala, da je izvršena izmjena Statuta Društva u pogledu iznosa kapitala, da je izvršena registracija promjene kapitala u Centralnom registru privrednih subjekata niti da je izvršeno usklađivanje evidencije u Centralnom klirinško-depozitarnom društvu.

Navedena knjiženja imala su za posljedicu da finansijski izvještaji imaju materijalno pogrešno prikazan kapital na dan 31.12.2025. godine, da osnovni kapital iskazan u bilansu stanja nije usklađen sa pravnim kapitalom Društva, kao i da su pogrešno iskazani akumulirani sveobuhvatni gubitak iz prethodnih godina, koji je na dan 31.12.2025. godine iskazan u iznosu od 1.818.649 €, i neraspoređena dobit ranijih godina, koja je na isti dan iskazana u iznosu od 2.534.926 €-veza Napomena 21.

2. Neprimjena MRS 19 u dijelu dugoročnih primanja zaposlenih

U poslovnim evidencijama Društva nijesu identifikovana rezervisanja za jubilarne nagrade, nagrade za dugogodišnji rad niti za otpremnine. Takođe, Društvo nije izvršilo procjenu obaveza po ovom osnovu na dan 31.12.2025. godine.

Utvrđeno je da Društvo u 2025 godini ima 91 zaposlenog, od čega 17 zaposlenih na neodređeno vrijeme i 74 zaposlena na određeno vrijeme, što predstavlja značajan indikator da je Društvo moralo razmotriti postojanje obaveza za dugoročna primanja zaposlenih.

Po našem mišljenju, ovakav računovodstveni tretman nije u skladu sa zahtjevima *MRS 19-primanja zaposlenih*, što ima za posljedicu potcijenjene obaveze i rashode u finansijskim izvještajima Društva te Samim tim i ostvareni finansijski rezultat u Bilansu uspjeha za 2025 i prethodne godine, i iznos utvrđenog godišnjeg poreza u Godišnjoj prijavi poreza na dobit 2025. godine i prethodnog perioda poslovanja.

3. Pogrešna klasifikacija poslovnih prostora evidentiranih kao investicione nekretnine

Odlukom Skupštine opštine Podgorica broj 01-030/06-5017 od 27.06.2006. godine, Društvu je dato na korišćenje pet poslovnih prostora ukupne površine 977 m², na period od 99 godina, bez naknade, bez prava otuđenja i radi obavljanja djelatnosti za koju je Klub registrovan.

U bruto bilansu Društva na dan 31.12.2025. godine predmetna imovina evidentirana je na sljedećim kontima:

024000 – Investicione nekretnine – stadion: 868.500,00 €

024800 – Ispravka vrijednosti investicionih nekretnina – stadion: 247.993,97 €

Neto knjigovodstvena vrijednost iznosi **620.506,03 €**

Na osnovu raspoložive dokumentacije utvrđeno je da FK Budućnost nije vlasnik poslovnih prostora koji su predmet evidentiranja, već ih koristi na osnovu akta javnopravnog subjekta, odnosno odluke Glavnog grada Podgorica. Prostori su dati na korišćenje bez naknade i bez prava otuđenja. Prema činjenicama kojima smo raspolagali za 2025. godinu, predmetni prostori nijesu davani u najam trećim licima, već su korišćeni za sopstvene potrebe Kluba.

Prema paragrafu 5 MRS 40, investiciona nekretnina je nekretnina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od zakupnine ili porasta vrijednosti kapitala ili i jednog i drugog. U konkretnom slučaju, prostori nijesu dati u zakup, Klub u 2025. godini nije ostvarivao prihod od zakupnine, prostori su korišćeni za sopstvene potrebe Kluba, a Klub nije vlasnik nekretnina već ima samo pravo korišćenja. Iz tih razloga, po našem mišljenju, nije ispunjen osnovni funkcionalni kriterijum iz paragrafa 5 MRS 40-*Investicione nekretnine*.

Dalje, iz bruto bilansa je vidljivo da je na kontu 024800 evidentirana ispravka vrijednosti investicionih nekretnina od 247.993,97 €, što ukazuje da Društvo primjenjuje model troška. Međutim, uvidom u izvještaj procjene iz marta 2020. godine, utvrđeno je da je izvršena negativna revalorizacija investicione nekretnine, pri čemu je knjigovodstvena vrijednost prije procjene iznosila 998.744,45 €, a nakon procjene utvrđena fer vrijednost u iznosu od 693.460,19 €.

Ovakav pristup ukazuje da Društvo u praksi kombinuje elemente modela fer vrijednosti i modela troška, što nije dozvoljeno prema MRS 40. Prema paragrafu 30 MRS 40, subjekt mora da izabere ili model fer vrijednosti ili model troška i da izabranu politiku dosljedno primjenjuje na sva ulaganja u nekretnine. Shodno tome, paralelna primjena amortizacije i revalorizacije na fer vrijednost predstavlja nedosljednu i neusklađenu primjenu računovodstvene politike.

Pogrešna klasifikacija predmetne imovine ima direktan uticaj na bilans stanja, kroz pogrešno iskazivanje investicionih nekretnina, kao i na bilans uspjeha, kroz trošak

amortizacije i rezultat poslovanja. Dodatno, zbog takve pogrešne klasifikacije Društvo je predmetna sredstva tretiralo i kao sredstva koja se amortizuju za poreske svrhe, odnosno uključilo ih u obračun amortizacije za poreske svrhe kroz OA obrazac, iako za takav tretman nije postojao pravilan računovodstveni osnov. Ovakvo postupanje uticalo je ne samo na pogrešno utvrđivanje privremenih razlika i obračun odloženog poreza, već i na pogrešan obračun poreske amortizacije, poreske osnovice i poreza na dobit za 2025. godinu. -veza Napomene 3.6; 3.9 i 12.

4. Pogrešan obračun privremenih razlika i poreske amortizacije-veza Napomene 3.12 i 19.

Društvo je u obrascu OA-obračun amortizacije za poreske svrhe, iskazalo za početni saldo grupe I za 2024. godinu iznosi 1.632.433,63 €, dok za 2025. godinu početni saldo ove grupe iznosi 1.903.990,23 €, odnosno uvećan je za 271.556,60 €.

Istovremeno, u toku 2024. i 2025. godine, prema evidencijama Društva:

- nije bilo evidentiranih nabavki sredstava,
- nije bilo otuđenja sredstava,
- niti su u Obrascu OA za 2025. godinu iskazane promjene po osnovu povećanja ili smanjenja osnovice.

Prema članu 5 Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije za poreske svrhe, osnovica za obračun amortizacije za grupu I predstavlja nabavnu vrijednost i može se mijenjati isključivo po osnovu nabavke ili otuđenja sredstava.

S obzirom na navedeno, povećanje osnovice bez postojanja nabavki ili drugih dozvoljenih promjena nije u skladu sa Pravilnikom, zbog čega obračun poreske amortizacije za 2025. godinu nije pravilno utvrđen.

Revizijom je takođe utvrđeno da je Društvo u obračun poreske amortizacije 2025 godine uključilo sredstva evidentirana na kontima 024000 – Investicione nekretnine – stadion (868.500,00 €), te 024800 – Ispravka vrijednosti investicionih nekretnina (247.993,97 €)

Shodno navedenom u tački 3 osnova za mišljenje sa rezervom, predmetna sredstva nijesu ispunjavala uslove za klasifikaciju kao investicione nekretnine, a samim tim ni za tretman kao amortizabilna sredstva u poreskom smislu kroz OA obrazac.

Uključivanje ovih sredstava u obračun poreske amortizacije dovelo je do:

- pogrešnog utvrđivanja poreske amortizacije,
- pogrešne poreske osnovice,
- pogrešnog obračuna poreza na dobit za 2025. godinu.

Društvo je u obračunu odloženog poreza koristilo poresku vrijednost sredstava u iznosu od 1.233.957 €, koja se odnosi isključivo na grupu I.

Međutim, prema Obrascu OA za 2025. godinu, ukupna neotpisana vrijednost sredstava iznosi 1.344.408,82 €, pri čemu nijesu uključene grupe II, III, IV i V, kao ni nematerijalna sredstva koja je Društvo na 31.12.2025. godine iskazalo Zaključnom listu u iznosu od 187.495,20 € (NV = 281.242,80 € – ispravka vrijednosti nematerijalne imovine od 93.747,60 €), a odnosi se na zemljište dato na korišćenje (Stari aerodrom).

Ovakav pristup doveo je do pogrešno utvrđene poreske osnovice za obračun privremenih razlika.

5. Pogrešna klasifikacija sredstava na grupi računa 023-postrojenje i oprema, i pogrešan obračun amortizacije na računima 023 i 027-građevinski objekti Stari Aerodrom, bez uključivanja rezidualne vrijednosti

Društvo je tokom 2025 godine za osnovicu za obračun amortizacije iskazivalo nabavnu vrijednost, dok rezidualna vrijednost nije utvrđena niti dokumentovana, niti je revizoru dostavljen dokaz o godišnjem preispitivanju. Po našem mišljenju, obračun amortizacije nije u skladu sa *MRS 16-Nekretnine, postrojenja i oprema*, jer amortizabilni iznos nije pravilno utvrđen u smislu paragrafa 43 i 53 tog standarda. Takođe je utvrđeno da se na kontima 023 evidentiraju računovodstveni program, softver za praćenje kondicije, licence za analizu utakmica i softver za evidenciju zaposlenih. Po našem mišljenju, navedena sredstva predstavljaju nematerijalnu imovinu i ne mogu se klasifikovati kao oprema, što nije u skladu sa paragrafom 8 *MRS 38-Nematerijalna imovina*.

Po našem mišljenju, posljedice ovakvog postupanja su precijenjeni troškovi amortizacije, koji na dan 31.12.2025. godine iznose u kumulativnom iznosu od 303.255,48 €, potcijenjeni rezultat tekuće i prethodnih godina, koji je Društvo na dan 31.12.2025. iskazalo u iznosu od -157.796 €, potcijenjena knjigovodstvena vrijednost imovine, koju je Društvo na isti dan iskazalo u neto iznosu od 28.662,24 €, pogrešno utvrđen iznos privremenih razlika čiji su efekti evidentirani na računu 498 u iznosu od 34.613 €, kao i pogrešno utvrđen iznos poreske obaveze u 2025. godini-veza Napomene 3.5; 3.9; 11; 19; i 30.

6. Priznavanje zemljišta i građevinskih objekata u poslovnim evidencijama-veza Napomene 3.9; 11; 30.

Zemljište:

U bruto bilansu Društva na dan 31.12.2025. evidentirano je:

Konto 020600 – Zemljište dato na korišćenje – Stari aerodrom
Bruto vrijednost: 281.242,80 €
Ispravka vrijednosti: 93.747,60 €
Neto vrijednost: 187.495,20 €

U finansijskim izvještajima ova stavka prikazana je u okviru bilansa stanja, redni broj 009, pozicija „Zemljište i objekti“, grupa računa 020 i 022, u iznosu od 187.495 €.

Prema raspoloživim informacijama, predmetno zemljište nije u vlasništvu Društva, već u vlasništvu Glavnog grada i dato je Društvu na korišćenje. Međutim, Društvo ga evidentira kao materijalnu imovinu i u finansijskim izvještajima prikazuje kao zemljište i objekte. Istovremeno, u bruto bilansu evidentirana je ispravka vrijednosti zemljišta od 93.747,60 €, uz obrazloženje da se predmetna stavka amortizuje.

Osnovicu za obračun amortizacije prava korišćenja zemljišta Društvo zasniva na procjeni iz 2019/2020. godine kojom je utvrđena tržišna vrijednost zemljišta primjenom tržišnog pristupa procjene. Međutim, procjena tržišne vrijednosti zemljišta predstavlja procjenu nekretnine, a ne procjenu nematerijalne imovine – prava korišćenja zemljišta.

Po našem mišljenju, Društvo na 31.12.2025 godine nije implementiralo zahtjeve MRS 38 - *Nematerijalna imovina*, jer nabavna vrijednost nematerijalne imovine (pravo korišćenja zemljišta nabavne vrijednosti u iznosu od 281.242,80 €) nije utvrđena na osnovu procjene vrijednosti samog prava korišćenja shodno zahtjevima MRS 38; MSFI 13-Mjerenje fer vrijednosti, u vezi sa zahtjevima Pravilnika o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine.

Građevinski objekti:

U bruto bilansu evidentirano je:

Konto 027000 – Građevinski objekti Stari aerodrom

Bruto vrijednost: 1.553.000,00 €

Konto 027800 – Ispravka vrijednosti građevinskih objekata

Iznos: 283.623,90 €

Neto vrijednost: 1.269.376,10 €

U finansijskim izvještajima ova stavka prikazana je u okviru bilansa stanja, redni broj 015, pozicija „Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi“, grupa računa 027 i 028, u iznosu od 1.269.376 €.

Na osnovu raspoloživih informacija, predmetni objekti su završeni, koriste se u poslovanju i u njima se obavljaju administrativne aktivnosti Društva. Prema paragrafu 55 MRS 16, kriterijum za početak amortizacije i klasifikaciju sredstva nije formalni upis u katastar, već činjenica da je sredstvo na lokaciji, u stanju potrebnom za upotrebu i da funkcioniše na način koji je rukovodstvo namjeravalo. Prema izjavi odgovornog lica, zadržavanje objekata na poziciji investicija u toku zasniva se isključivo na činjenici da objekat nije upisan u list nepokretnosti. Međutim, upis objekta u katastar nije kriterijum predviđen paragrafom 55 MRS 16.

Tokom revizije nije nam dostavljena dokumentacija kojom bi se dokazalo da je Društvo pribavilo saglasnost nadležnog organa za izgradnju upravne zgrade, stadiona i prateće infrastrukture na predmetnom zemljištu. Zbog toga postoji značajna neizvjesnost u pogledu pravnog osnova za priznavanje navedenih objekata kao sopstvene materijalne imovine Društva. U tom kontekstu, prema mišljenju procjenitelja koji je vršio procjenu kapitala Društva 2020. godine, kao i prema profesionalnoj procjeni revizora, navedena ulaganja mogu imati karakter *ulaganja u tuđu imovinu*, u smislu zahtjeva MRS 16.

Stopa amortizacije građevinskih objekata:

Prema Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva iz 2018. godine, za nekretnine je propisana stopa amortizacije od 3,3% godišnje. Međutim, na osnovu dokumentacije dostavljene od strane Društva utvrđeno je da se građevinski objekti amortizuju po stopi od 1,4% godišnje odnosno na 31.12.2025 godine ukupan iznos amortizacije je 283.623,90 €.

Ovakva praksa nije u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama Društva i dovodi do precijenjene knjigovodstvene vrijednosti stalne imovine u bilansu stanja, potcijenjenog troška amortizacije u bilansu uspjeha, precijenjenog finansijskog rezultata tekuće i prethodnih godina, kao i uticaja na poreski bilans, privremene razlike i osnovicu za porez na dobit.

7. Neprimjena MSFI 9 – Finansijski instrumenti -veza Napomene 3.4; 3.10; 6; 7; 10; i 34.

Uvidom u poslovne evidencije Društva na dan 31.12.2025. godine utvrđeno je sljedeće stanje po ključnim kontima:

Potraživanja i ispravke:

- 202000 – Potraživanja od kupaca: 656.516 €
- 209000 – Ispravka vrijednosti potraživanja: 60.302 €
- 585020 – Rashod obezvrjeđenja potraživanja: 39.979 €

Ostala finansijska sredstva:

- Konta grupe 221 – Potraživanja od zaposlenih: 21.503 €
- Konto 281800 – Nefakturisani prihodi: 600.000 €

Društvo ispravku vrijednosti potraživanja vrši kada postoje problemi naplate ili kada je potraživanje starije od 365 dana, dok se direktan otpis vrši nakon tri godine ili likvidacije dužnika.

Međutim, prema zahtjevima *MSFI 9-Finansijska instrumenti*, posebno paragrafima 5.5.1, 5.5.3, 5.5.15, 5.5.5, B5.5.35 i B5.5.49, za finansijsku imovinu mora se priznavati ECL-očekivani kreditni gubitak od početnog momenta, za potraživanja po modelu lifetime ECL, uz obuhvat cijelog portfelja, grupnu procjenu i uključivanje budućih očekivanja.

Po našem mišljenju, Društvo formalno koristi ispravku vrijednosti potraživanja, ali ne primjenjuje ECL model očekivanog kreditnog gubitka, odnosno Društvo samo koristi model nastalog gubitka, ne obuhvatajući sva finansijska sredstva iz poslovnih evidencija na 31.12.2025 godine, što ima za posljedicu precjenjivanje finansijske imovine i sopstvenog kapitala, potejenjivanje rashoda tekuće i prethodnih godina, precijenjeni rezultat poslovanja tekuće ali i prethodnih godina, kao i pogrešno utvrđenu poresku osnovicu odnosno pogrešno obračunavanje iznosa poreza 2025. i prethodnih godina.

8. Preispitivanje fer vrijednosti stalne imovine-veza Napomene 3.5; 3.8, i 3.20.

Društvo je u prethodnom periodu primjenjivalo model revalorizacije stalne imovine, što potvrđuje postojanje revalorizacionih rezervi koje Društvo u poslovnim evidencijama na 31.12.2025 godine iskazuje na računu 330000 u iznosu od 798.134,55 €.

Posljednja procjena imovine izvršena je **31.12.2019. godine**, dok do dana bilansa **31.12.2025. godine** nije identifikovana nova procjena.

U poslovnim evidencijama Društva na 31.12.2025. godine iskazane su značajne pozicije stalne imovine, i to naročito:

- zemljište: 187.495,20 €
- investicione nekretnine: 620.506,03 €
- građevinski objekti: 1.269.376,10 €
- oprema: 28.662,24 €
- nematerijalna imovina: 30.000,00 €

Po našem mišljenju, podaci o kretanju cijena građevinskog zemljišta ukazuju na značajan rast tržišnih parametara, pri čemu je prosječna cijena porasla sa 231 € na 334 €, odnosno za 44,6 %.

U skladu sa zahtjevima međunarodnih računovodstvenih standarda:

- MRS 16 paragraf 34
- MRS 38 paragraf 75
- MRS 40 paragraf 40

fer vrijednost imovine mora se periodično preispitivati (najmanje 3-5 godina) kako knjigovodstvena vrijednost ne bi značajno odstupala od tržišne vrijednosti.

Po našem mišljenju, na osnovu važećih računovodstvenih politika i MRS/MSFI standarda, identifikovane su sljedeće kategorije stalne imovine koje u Društvu mogu biti predmet procjene:

Vrsta imovine	Sadašnja vrijednost iskazana na 31.12.2025 u poslovnim evidencijama Društva
Zemljište dato na korišćenje	187.495,20 €
Gradevinski objekti	1.269.376,10 €
Oprema	28.662,24 €
Investicione nekretnine	620.506,03 €
Ostala nematerijalna imovina	101,59 €

Skretanje pažnje

Ne izražavajući dalju rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na sljedeća pitanja:

1. Neusaglašenost potraživanja i obaveza

Revizor je, u skladu sa ISA 505 – Eksterne potvrde, uputio konfirmacije kupcima i dobavljačima radi potvrde salda potraživanja i obaveza na dan 31.12.2025. godine.

Na osnovu dobijenih odgovora utvrđeno je da stepen usaglašenosti iznosi približno:

- 1% ukupnog salda potraživanja od kupaca
- 4% ukupnog salda za ino dobavljače
- 7,5% ukupnog salda obaveza prema dobavljačima

Na osnovu uvida u dokumentaciju i postupanja Društva utvrđeno je da se ne vrši sistematsko usaglašavanje sa kupcima i dobavljačima i da se knjigovodstvena stanja priznaju bez verifikacije od strane trećih lica.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, član 25, pravno lice je dužno tokom poslovne godine, a najkasnije krajem poslovne godine, popisati imovinu i obaveze i sa popisanim stvarnim stanjem uskladiti knjigovodstveno stanje.

Po našem mišljenju, nizak stepen potvrđenosti salda dodatno povećava rizik materijalno pogrešnog iskaza potraživanja i obaveza u finansijskim izvještajima.

2. *Popis imovine i obaveza na dan 31.12.2025. godine*

U okviru revizije izvršena je analiza sprovođenja popisa imovine i obaveza na dan 31.12.2025. godine, uz primjenu kriterijuma iz Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Tokom revizije utvrđeno je da popis nije sproveden u skladu sa važećim Pravilnikom. Konkretno, popis nije obuhvatio svu imovinu i obaveze (posebno potraživanja i obaveze) niti je Revizoru dostavljen dokaz o usklađivanju stanja nakon popisa.

Takođe, Društvo nije dostavilo dokaz o testiranju obezvređenja zaliha u skladu sa *MRS 36- Umanjenje vrijednosti imovine*.

Revizor nije prisustvovao popisu imovine i obaveza jer je isti sproveden prije ugovaranja angažmana vršenja usluga revizije finansijskih iskaza Društva za 2025 godinu.

3. *Sistem internih kontrola i funkcija interne revizije*

U okviru revizije izvršena je analiza sistema internih kontrola relevantnih za proces finansijskog izvještavanja FK Budućnost AD Podgorica, uz primjenu kriterijuma iz Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.

Na osnovu pregleda dokumentacije i sprovedenih revizorskih procedura utvrđeni su sljedeći nedostaci:

Neuspostavljena funkcija interne revizije:

Tokom revizije utvrđeno je da u FK Budućnost nije uspostavljena funkcija interne revizije, nije imenovan interni revizor, ne postoji strateški ni godišnji plan interne revizije i ne postoje izvještaji interne revizije.

Zbog toga u Društvu ne postoji nezavisna funkcija koja bi na sistematičan način procjenjivala adekvatnost sistema internih kontrola, upravljanje rizicima i pravilnost finansijskog poslovanja.

Neformalizovan sistem finansijskog upravljanja i kontrola:

Po našem mišljenju, u Društvu nije uspostavljen formalizovan sistem finansijskog upravljanja i kontrola u smislu navedenog zakona. Posebno je utvrđeno da ne postoje dokumentovani postupci koji uređuju identifikaciju i procjenu poslovnih rizika, kontrolne procedure u finansijskom poslovanju i praćenje funkcionisanja sistema internih kontrola.

Nedostatak ključnih internih procedura:

Revizijom je utvrđeno da u Društvu nedostaju određeni interni akti važni za funkcionisanje sistema internih kontrola, posebno u dijelu sistema upravljanja rizicima i procedura finansijske kontrole.

Na osnovu sprovedenih revizorskih procedura ocjenjujemo da sistem internih kontrola u FK Budućnost nije u potpunosti formalizovan niti razvijen u skladu sa zahtjevima Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.

4. Računovodstvene politike Društva

U okviru revizije izvršen je pregled računovodstvenih politika koje Društvo primjenjuje u 2025 godini, radi procjene njihove usklađenosti sa zahtjevima MRS/MSFI i Zakona o računovodstvu Crne Gore.

Utvrđeno je da postoje formalno usvojene politike koje u određenoj mjeri obuhvataju primjenu pojedinih međunarodnih računovodstvenih standarda. Međutim, po našem mišljenju, računovodstvene politike iz 2018. godine (važeće za 2025 godinu) nijesu usklađene sa važećim standardima.

Posebno nedostaju politike za:

- MSFI 9 – Finansijski instrumenti
- MSFI 15 – Prihodi
- MSFI 16 – Lizing
- MSFI 13 – Fer vrijednost
- MRS 19 – Primanja zaposlenih

5. Transferne cijene

Društvo na dan 31.12.2025. godine nije izvršilo analizu transakcija sa povezanim licima kroz izradu propisane dokumentacije o transfernim cijenama (elaborata), niti je utvrđivalo eventualne efekte tih transakcija na poresku osnovicu u skladu sa principom „van dohvata ruke“, kako je propisano odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (čl. 38, 38a, 38b i 38c).

Usljed navedenog, nijesmo bili u mogućnosti da utvrdimo da li su transakcije sa povezanim licima izvršene po uslovima koji odgovaraju tržišnim, niti da procijenimo eventualni uticaj na poresku osnovicu i obračun poreza na dobit za 2025. godinu.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih iskaza Društva za godinu završenu 31. decembra 2025. godine. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu naše revizije finansijskih iskaza u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima, i ne izražavamo posebno mišljenje o tim pitanjima.

1. Evidentiranje, pravni status i prezentacija osnovnog akcijskog kapitala

Ovo pitanje smo odredili kao ključno revizijsko pitanje zbog toga što je utvrđena značajna neusaglašenost između iznosa osnovnog akcijskog kapitala iskazanog u poslovnim knjigama Društva i iznosa kapitala evidentiranog u drugim relevantnim pravnim i registracionim izvorima, uključujući Statut Društva, registar hartija od vrijednosti, evidencije Poreske uprave i izvod iz CRPS-a.

Pitanje je bilo od posebnog značaja za reviziju zbog:

- materijalnog uticaja na strukturu kapitala i ukupnu neto imovinu Društva;
- složenosti istorijskih promjena u evidenciji kapitala;
- potrebe da se računovodstveni tretman sagleda u vezi sa važećim odredbama Zakona o privrednim društvima;
- mogućeg uticaja na prikaz nerasporedene dobiti, akumuliranog gubitka i ukupnog sopstvenog kapitala.

Naše revizijske procedure u ovoj oblasti, između ostalog, obuhvatile su:

- pregled ugovora o osnivanju Društva i relevantnih osnivačkih akata;
- poređenje podataka iz poslovnih knjiga sa podacima iz Statuta, CKDD i drugih eksternih izvora;
- analizu knjigovodstvenih promjena izvršenih u 2019. godini, uključujući nalog za knjiženje kojim je promijenjena struktura kapitala;
- razmatranje postojanja formalnih odluka nadležnih organa Društva, izmjena Statuta i registracionih promjena;
- procjenu adekvatnosti prezentacije i objelodanjivanja kapitala u finansijskim iskazima.

Na osnovu sprovedenih procedura zaključili smo da je ovo pitanje zahtijevalo značajno revizijsko prosuđivanje i imalo je jedan od najvećih efekata na reviziju finansijskih iskaza za 2025. godinu.

2. Klasifikacija, mjerenje i računovodstveni tretman nepokretnosti, uključujući investicione nekretnine, zemljište i građevinske objekte, kao i povezane poreske efekte

Ovo pitanje smo odredili kao ključno revizorsko pitanje zbog njegove obimnosti, složenosti i višestrukog uticaja na finansijske iskaze. Tokom revizije identifikovana su pitanja u vezi sa:

- klasifikacijom poslovnih prostora evidentiranih kao investicione nekretnine;
- priznavanjem zemljišta i građevinskih objekata koji nijesu u vlasništvu Društva, već su dati na korišćenje;
- klasifikacijom određenih sredstava kao materijalne, odnosno nematerijalne imovine;
- obračunom amortizacije, uključujući neutvrđivanje rezidualne vrijednosti i primjenu stopa amortizacije;
- uključivanjem određenih sredstava u poresku amortizaciju i utvrđivanje privremenih razlika;
- preispitivanjem fer vrijednosti stalne imovine.

Ovo pitanje je bilo od posebnog značaja za reviziju zbog toga što su navedene stavke materijalno značajne za bilans stanja i bilans uspjeha, a njihova klasifikacija i vrednovanje zahtijevaju primjenu više računovodstvenih standarda, uključujući MRS 16, MRS 38, MRS 40, MRS 12 i relevantne poreske propise.

Zbog međusobne povezanosti klasifikacije imovine, obračuna amortizacije, poreske amortizacije i odloženog poreza, ovo pitanje je zahtijevalo značajno angažovanje revizorskog tima i bilo je jedno od centralnih pitanja naše revizije.

3. Obezvrjeđenje i procjena naplativosti finansijske imovine u skladu sa MSFI 9

Ovo pitanje smo odredili kao ključno revizorsko pitanje zbog značaja potraživanja i ostale finansijske imovine u poslovnim evidencijama Društva, kao i zbog činjenice da Društvo nije primjenjivalo model očekivanih kreditnih gubitaka u skladu sa MSFI 9 – Finansijski instrumenti.

Pitanje je bilo značajno za reviziju zbog:

- potrebe da se procijeni da li su potraživanja i ostala finansijska sredstva iskazana po iznosima koji su nadoknativi;
- uticaja eventualnog dodatnog obezvrjeđenja na rezultat poslovanja, kapital i poresku osnovicu;
- činjenice da je Društvo koristilo pristup zasnovan pretežno na nastalim gubicima i starosnoj strukturi potraživanja, umjesto modela očekivanih kreditnih gubitaka.

Zbog potrebe za značajnim profesionalnim prosuđivanjem u procjeni kreditnog rizika i naplativosti finansijske imovine, ovo pitanje smo ocijenili kao jedno od ključnih u reviziji.

4. Prihodi od transfera igrača

Prihodi od transfera igrača predstavljaju najznačajniju stavku prihoda Društva u 2025. godini, sa učešćem od približno 55% u ukupnim prihodima. Ovi prihodi proizilaze iz kompleksnih ugovornih aranžmana koji uključuju varijabilne komponente, uslovljene naknade i međunarodne regulative (FIFA/UEFA pravila), što zahtijeva značajan nivo profesionalnog prosuđivanja rukovodstva.

Zbog značajnosti iznosa, složenosti ugovora i rizika nepravilnog priznavanja prihoda u odgovarajućem obračunskom periodu, ovo pitanje je bilo od posebnog značaja u našoj reviziji.

Naše revizorske procedure su uključivale, između ostalog:

- pregled ugovora o transferima igrača
- testiranje priznavanja prihoda u skladu sa MSFI 15
- provjeru naplate i potraživanja
- analitičke procedure i uporedne analize

Odgovornost menadžmenta za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da finansijski iskazi u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i

smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao dio revizije u skladu sa ISA standardima, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih, pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijedi osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilazanje interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola Društva.
- Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključke o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti.

Ako zaključimo da postoji materijalna zavisnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezano objelodanjivanje u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija. Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da samo uskađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o

svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

- Od pitanja koja su saopštena licima ovlaštenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i s toga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulative isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Mišljenje revizora o usklađenosti Izvještaja menadžmenta sa godišnjim finansijskim izvještajima za istu poslovnu godinu

Na dan izade ovog izvještaja, Društvo nije dostavilo revizoru izvještaj menadžmenta čija je priprema propisana članom 29 Zakona o računovodstvu Crne Gore. Usljed toga, nijesmo bili u mogućnosti da izvršimo provjeru da li je navedeni izvještaj pripremljen u skladu sa zakonom o računovodstvu, niti da o tome damo odgovarajuću izjavu u okviru revizorskog izvještaja.

Ostala pitanja

Reviziju finansijskih iskaza Akcionarskog društva „Fudbalski klub Budućnost“ Podgorica za 2024. godinu izvršilo je društvo R&P Auditing d.o.o. Podgorica, koje je izrazilo modifikovano mišljenje (mišljenje sa rezervom).

U skladu sa profesionalnim i etičkim zahtjevima revizorske profesije, a nakon pribavljene pisane saglasnosti rukovodstva Društva, revizor se obratio prethodnom revizoru radi pribavljanja informacija relevantnih za planiranje i sprovođenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2025. godinu.

Na osnovu upućenog dopisa od 05.02.2026. godine, revizor je zaprimio odgovor prethodnog revizora od 12.02.2026. godine. Prema informacijama dobijenim od prethodnog revizora, između ostalog, navedeno je sljedeće:

- da nijesu identifikovani uslovi ili događaji koji bi ukazivali na to da Društvo tokom 2024. godine nije poslovalo u skladu sa važećim zakonskim i regulatornim propisima;
- da nijesu identifikovani dodatni rizici koji bi ukazivali na postojanje materijalno značajnih grešaka u finansijskim iskazima, osim pitanja obuhvaćenih modifikovanim mišljenjem prethodnog revizora;
- da nije bilo neslaganja sa rukovodstvom Društva u vezi sa primijenjenim računovodstvenim politikama i ključnim računovodstvenim procjenama;

- da nijesu identifikovani značajni nedostaci u internim kontrolama koji bi, u smislu Međunarodnih standarda revizije (ISA 265), zahtijevali izdavanje posebnog pisma rukovodstvu.

Informacije pribavljene od prethodnog revizora razmotrene su u okviru postupka planiranja revizije i uzete su u obzir prilikom procjene rizika i određivanja prirode, vremena i obima revizorskih procedura za 2025. godinu.

Naše mišljenje o finansijskim iskazima za 2025. godinu nije modifikovano po osnovu činjenice da je za prethodnu godinu izraženo modifikovano mišljenje, već isključivo na osnovu nalaza i zaključaka do kojih smo došli tokom sprovedene revizije finansijskih iskaza za godinu koja se završava 31.12.2025. godine.

Izjava Revizora


Na osnovu stečenog razumijevanja poslovanja i poslovnog okruženja Društva, kao i sprovedenih revizorskih procedura u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, identifikovali smo određene materijalno značajne pogrešne iskaze u finansijskim izvještajima za 2025. godinu.

Priroda utvrđenih pogrešnih iskaza odnosi se naročito na:

- neusklađenost evidencije osnovnog kapitala sa pravnim aktima i relevantnim registrima,
- nepravilnu klasifikaciju i mjerenje pojedinih stavki imovine (posebno investicionih nekretnina i prava korišćenja zemljišta),
- nedosljednosti u obračunu amortizacije za računovodstvene i poreske svrhe,
- nepravilnosti u utvrđivanju poreske osnovice, privremenih razlika i odloženih poreskih obaveza,
- nepunu primjenu relevantnih zahtjeva MRS/MSFI (posebno MRS 12, MRS 16, MRS 19, MRS 38, MRS 40 i MSFI 9),
- određene slabosti u sistemu internih kontrola i sprovođenju popisa.

Utvrđeni pogrešni iskazi imaju materijalno značajan uticaj na pojedine pozicije finansijskih izvještaja, ali po našem profesionalnom sudu nijesu takve prirode i obima da bi doveli u pitanje finansijske izvještaje u cjelini.

Podgorica, 31.03.2026. godine



dr Đorđe Rakočević,
ovlašćeni revizor, glavni partner



Prof. dr Slavko Rakočević, ovlašćeni revizor

Popunjiva: pravno lice	
Matični broj: 02707306	Šifra djelatnosti
Popunjiva:	

Naziv: FK Budućnost
Sjedište: 81000 Podgorica

ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 1.1. do 31.12.2025. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od penzija - neto prihod	201	22-26	3,814,662	5,677,027
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204	27	3,066,755	1,939,217
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		3,012,265	1,933,119
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		54,490	6,098
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208		2,332,154	4,021,876
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209	28	94,302	54,300
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210	31-33	2,068,364	3,801,264
540	c) Amortiranja	210a	30	169,488	166,312
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211	29	4,563,406	3,066,678
52 (do)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		3,856,912	2,649,610
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		706,494	437,068
52 (do)	1/ Troškovi poreza	214		521,511	285,687
52 (do)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		80,990	108,617
52 (do)	3/ Troškovi doprinosa	216		103,993	42,763
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladjivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217			
580, 581, 582, 589 (do)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladjivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589 (do)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog uskladjivanja cirkulne imovine (osim finansijske)	219		39,979	
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220	34	6,963	64,348
	9. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		-61,080	443,342
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222			
660 (do)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (do)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu povezanih pravnih lica	224			
669 (do)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226			
660 (do)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
661 (do)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (do), 663 (do), 664 (do), 669 (do)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230			
660 (do)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 (do)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (do), 663 (do), 664 (do), 669 (do)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233			
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234			2,384
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			2,384
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		1,200	12,017
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240	35	1,200	12,017
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-1,200	-9,633
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		-62,280	433,709
690 - 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		-62,280	433,709
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245	36	95,516	68,756
721	1. Tekući porez na dobit	246	36	70,190	68,026
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		25,326	723
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		-157,796	364,962
	VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA (POVEZANO SA KAPITALOM) (250 do 257)	249			
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnosti, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učesća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:
BUDUCNOST

Bilans uspjeha (Iskaz o ukupnom rezultatu)
za godinu koja završava na dan 31.12.2025. godine

R.N.	Naziv pozicije	Napomena broj	Tekuća godina	Prethodna godina
			2025.	2024.
			Iznos u EUR	Iznos u EUR
PRIHODI				
<i>Prihodi od ulaznica i karata</i>				
1	U larnice za Nacionalna takmičenja		28.517	11.474
2	U larnice za ULI A klupska takmičenja		0	0
3	Sezonske posetnice ularnice		10.077	9.509
4	U larnice		0	0
5	Ostali neraspoređeni prihodi od ulaznica i karata		38.594	20.783
6	Prihodi od ulaznica - ukupno			
<i>Prihodi od sponzorstva i reklama</i>				
7	Sponzor-proizvođač opreme		0	0
8	Glavni sponzor		0	0
9	Sponzor stadiona		0	0
10	Reklamne table oko fudbalskih terena		0	0
11	Ostali neraspoređeni prihodi od sponzorstva i reklame		414.901	5.000
12	Prihodi od sponzorstva i reklama - ukupno		414.901	5.000
<i>Prihodi od prava prenoša-emisivanja</i>				
13	Prava prenoša za Nacionalna takmičenja		12.959	0
14	Ostali neraspoređeni prihodi od prava prenoša		0	0
15	Prihodi od prava prenoša/emisivanja - ukupno		12.959	0
<i>Komercijalni prihodi</i>				
16	Nacionalna takmičenja		0	0
17	Trgovina-prodaja proizvoda i usluga		61.442	4.967
18	Korišćenje objekata i opreme van zvaničnih utakmica		0	0
19	Komercijalni prihodi po osnovu članstva		0	11.277
20	Ostali neraspoređeni komercijalni prihodi		0	0
21	Komercijalni prihodi - ukupno		61.442	16.244
<i>UEFA solidarnosti i novčane nagrade</i>				
22	ULI A klupska takmičenja-prava prenoša, komercijala, nagrade		0	0
23	UEFA klupska takmičenja-solidarne uplate		1.049.870	858.053
24	UEFA solidarnosti i novčane nagrade neraspoređeno		0	0
25	UEFA solidarnosti i novčane nagrade - ukupno		1.049.870	858.053
<i>Ostali posloveni prihodi</i>				
26	Subvencije, donacije i dotacije i drugi iznosi od nacionalnih fudbalskih organa		464.747	181.268
27	Subvencije, donacije i dotacije i drugi iznosi od državnih ili lokalnih organa		953.500	800.000
28	Donacije od nepovezanih strana lica		35.500	
29	Doprinosi i donacije od povezanih strana lica			
30	Prihodi od nefudbalskih delatnosti			
31	Vanredni prihodi		106.465	102.279
32	Ostali operativni prihodi neraspoređeni		1.560.212	1.083.547
33	Ostali operativni prihodi - ukupno			
34	Ukupno - Prihodi	22-27	3,137,978	1,983,627

R.b.	Naziv pozicije	Napomena broj	2025. Iznos u EUR	2024. Iznos u EUR
RASHODI				
14	Troškovi nabavne vrijednosti robe/materijala		-94,301	-54,300
16	Ukupni troškovi nabavne vrijednosti robe/materijala	28	-94,301	-54,300
<i>Troškovi za osoblje preimanoj igrača i zaposlenog osoblja</i>				
17	Plate i isplate igrača		-2,199,930	-1,327,170
18	Porezi i doprinosi za igrače		-358,097	-248,977
19	Ostali benefiti za igrače neraspoređeni		-423,465	-573,248
20	I kupne plate i isplate igračima		-2,981,492	-2,149,395
41	Plate i isplate ostalom osoblju		-1,187,451	-751,638
42	Porezi i doprinosi-ostalo osoblje		-260,857	-110,406
43	Ostale neraspoređene isplate-ostalo osoblje		-133,606	-75,238
44	I kupne plate i isplate ostalom osoblju		-1,581,914	-937,282
45	I kupni troškovi za osoblje	29	-4,563,406	-3,086,677
<i>Amortizacija i umanjenje vrijednosti</i>				
46	Amortizacija stalne materijalne imovine		-58,158	-65,966
47	I smanjenje vrijednosti stalne materijalne imovine		0	0
48	Amortizacija ostale nematerijalne imovine (bez registracija igrača)		-93,748	-93,748
49	I smanjenje vrijednosti ostale nematerijalne imovine (bez registracija igrača)		0	0
50	Amortizacija i umanjenje vrijednosti - Ukupno (bez registracija igrača)	30	-151,906	-159,714
<i>Ostali operativni troškovi</i>				
51	Troškovi održavanja utakmica		-962,518	-394,997
52	Troškovi sponzorstva i reklame		-190,450	-13,790
53	Troškovi komercijalnih aktivnosti			
54	Troškovi imovine i objekata			
55	Troškovi nefudbalskih aktivnosti		-588,262	-666,638
56	Vanredni troškovi			
57	Ostali neraspoređeni operativni troškovi		-143,292	-166,272
58	Ukupno ostali operativni troškovi	31-33	-1,884,522	-1,741,697
59	Ukupni poslovni troškovi (bez troškova registracije igrača)	22-27	-6,694,135	-5,042,388
60	Poslovni rezultat (bez registracija igrača)		-3,556,157	-3,058,761

R.b.	Naziv pozicije	Napomena broj	2025. Iznos u EUR	2024. Iznos u EUR
Popuniti samo ako izjavljajmo tijelo (klub) primjenjuje metod kapitalizacije troškova registracije igrača				
6.1	Amortizacija nematerijalne imovine registracije igrača		-17.582	-6.594
6.2	1. manjenje vrijednosti obzirom na registraciju igrača		-41.762	-1.894
6.3	Dobitak od raspolaganja studenja nematerijalne imovine registracije igrača		3.673.536	5.635.000
6.4	Gubitak od raspolaganja studenja nematerijalne imovine registracije igrača		-56.600	-2.057.871
6.5	Neto rezultat od raspolaganja registracijama igrača kad se primjenjuje metod kapitalizacije troškova	30,26	3.558.592	3.568.835
Popuniti samo ako izjavljajmo tijelo (klub) primjenjuje metod prihoda i rashoda za registraciju igrača				
6.6	Troškovi sticanja registracije igrača (uključujući troškove upisa poslovnika)			
6.7	Prilod od raspolaganja studenja registracije igrača			
6.8	Neto rezultat od raspolaganja registracijama igrača kad se primjenjuje metod prihoda i rashoda		0	0
6.9	Dobitak (gubitak) od raspolaganja studenja materijalnih stalnih sredstava			
7.0	Dobitak (gubitak) od raspolaganja studenja druge nematerijalne stalne imovine (uključujući registraciju igrača)			
7.1	Ukupan dobitak (gubitak) od raspolaganja/studenja stalnih sredstava (uključujući prava na registraciju igrača)		0	0
Financijski rezultat				
7.2	Financijski prihod			
7.3	Financijski rashod		-1.200	-12.017
7.4	Neto prihod (rashod) poslovanja koristeći razlika			
7.5	Neto finansijski prihod (rashod)	35	-1.200	-12.017
Neto neposlovni prihod (rashod)				
7.6	Neto prihod		50.000	
7.7	Neto rashod		-310.515	-64.348
7.8	Neto neposlovni prihod (rashod)	34	-60.515	-64.348
7.9	Porezi (rashod)/prihod	34	-99.516	-68.747
8.0	Dobitak (gubitak) nakon oporezivanja		-157.796	364.962

Obrasci pripremljeni u skladu sa Pravilnikom o izjavi stanja i finansijskog održivosti klubova FSCT-a za takmičenje u organizaciji U.E.F.A. i pratećim Pravilnikom za primjenu finansijskih kriterijuma

Finansijski izjavitelj su utvrdjeni od strane Uprave i odobreni za izdavanje objelodanjenje dana:

PREDSEDNIK KLUBA
SPALATIC MIRIN

31.03.2026 PODGORICA

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa,

DIJANA RAKOČIĆ

Popunjiva pravno lice	
Matični broj 02707306	Šifra djelatnosti
Popunjiva	
Naslov: FK Budućnost	
Sjedište: , 81000 Podgorica	

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31.12.2025. godine

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	u EUR-		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31. 12. 2024. g.	Početno stanje 01. 01. 2024. g.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. NEPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001				
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		2,106,144	2,328,894	
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		102	51,355	
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Konzulje, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005	13	102	51,355	
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II NEKRETNOSTI, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+014)	008		2,106,042	2,277,539	
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009	11	187,498	281,243	
023, 027 (do)	2. Postrojenja i oprema	010	11	28,662	23,762	
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		620,506	632,665	
024	3.1. Investicione nekretnine	012	12	620,506	632,665	
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014				
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015	11	1,269,376	1,339,869	
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016				
030, 039 (do)	1. Učelje u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033 (do), 039 (do)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031 (do), 032 (do), 039 (do)	3. Učelje u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033 (do), 039 (do)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učelje u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				
031 (do), 032 (do)	5. Učelje u kapitalu koja se vrednuju metodom učelja	021				
032 (do), 034, 035, 036, 039 (do)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (osim kredita i hartije od vrednosti)	022				
038, 039 (do)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31. 12. 2024. g.	Početno stanje 01. 01. 2024. g.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
208	C. DOLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBITNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		1,929,876	1,740,239	
	F. ZALUHE (027 do 030)	026	9	544,182	242,887	
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		509		
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		330,098	211,671	
15	4. Dost. avansi	030		213,575	31,216	
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		1,303,416	805,377	
202, 203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032	6,7	596,214	84,342	
200, 209(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033				
201, 209(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034				
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		707,202	721,035	
223	4.1. Potraživanja za viša plaćen porez na dobit	036				
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dobitu vrijednost	037	8	685,700	658,182	
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038	7	21,502	62,853	
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039				
236(dio)	1. Učešće u kapitalu živih pravnih lica namenjeno trgovanju	040				
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	041				
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042				
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	5	82,276	691,975	
04	V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 208	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANČENJA	045	10	616,228	27,688	
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		4,652,248	4,096,821	
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101	4,21	2,275,442	2,446,075	
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		893,500	893,500	
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103				
320	III. EMISIJSKA PREMIJA	104				
	IV. REZERVE (106+107+108+109+110)	105		798,135	810,064	
321	1. Zakonske rezerve	106				
322(dio)	2. Statutarne rezerve	107				
322(dio)	3. Druge rezerve	108				
330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335 i 336	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobit po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		798,135	810,064	
dugov. saldo rač. 331, 332, 333, 334, 335 i 336	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110				


	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		580,807	742,512
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		2,534,926	2,195,476
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113			365,684
350	3. Gubitak ranijih godina	114		-1,793,323	-1,818,649
351	4. Gubitak tekuće godine	115		-157,796	
	VIII. UČESĆE KOJE NE OBREZBUJE KONTROLU	116			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		751,251	801,251
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118	20	50,000	100,000
404(do)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119			
400(do)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120			
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121		50,000	100,000
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		701,251	701,251
414, 415	1. Dugoročni krediti	123			
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124	17	701,251	701,251
498	C. ODOLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125	19	34,613	59,939
495(do)	D. DUGOROČNI ODOLOŽENI PRIHODI I PRIMJENE DONACIJE	126			
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		1,402,703	508,313
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	128			
	II. KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		1,402,703	508,313
422(do), 423(do), 424(do), 425(do), 426 i 429(do)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130	16	66,206	66,206
427(do), 428(do), 429(do), 430 i 431	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131	16	249,231	
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132			
433 i 434	4. Obaveze prema dobavljačima	133	14	169,851	244,789
439(do)	5. Obaveze po menicama	134			
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135			
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136			
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137	15	917,415	197,318
439(do)	B.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138			
45 i 46	B.2. Ostale kratkoročne obaveze	139		729,649	172,541
47,48 osim 481	B.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		27,524	6,749
481	B.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		160,242	68,024
477	B.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142			
490, 491, 494, 495(do), 496, 497 i 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143	18	188,239	281,243
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		4,652,248	4,096,821

Obrascac usklađen sa članom 4. Zakona o računovodstvu ("Sl. list CG" broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG
PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorica _____

dana 31.03.2026 _____

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza



Odgovorno lice



Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:
BUDUCNOST

Bilans stanja (Iskaz o finansijskoj poziciji)

Sa stanjem na dan 31.12.2025. godine

Izjava o istinitosti izveštaja			Tekuća godina	Prethodna godina
R.b.	Naziv pozicije	Napomena broj	31.12.2025. Iznos u EUR	31.12.2024. Iznos u EUR
Kratkoročna tekuća aktiva				
1	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5	82.278	691.975
2	Potraživanja od klubova za transfere igrača	6	577.037	20.096
3	Potraživanja od grupe subjekata i drugih povezanih strana			
4	Potraživanja od posrednika/agenta			
5	Ostala potraživanja	7	40.682	127.099
6	Ulaganja finansijski plasmani			
7	Poreska sredstva	8	685.700	658.182
8	Zalihe	9	544.182	242.887
9	Ostala tekuća sredstva i AVR	10	616.228	27.688
10	Ukupna kratkoročna aktiva		2.546.107	1.767.927
Dugoročna aktiva				
11	Materijalna stalna sredstva nekretnine, oprema i dr.	11	1.485.533	1.644.874
12	Investicione nekretnine	12	620.506	632.665
13	Nematerijalna ulaganja-prava na registraciju igrača	13	102	51.355
14	Druge nematerijalna imovina ulaganja			0
15	Ulaganja finansijski plasmani			0
16	Potraživanja od klubova za transfere igrača			0
17	Potraživanja od grupe subjekata i drugih povezanih strana			0
18	Potraživanja od posrednika/agenta			0
19	Poreska sredstva (odložena poreska sredstva i dr.)			0
20	Ostala dugoročna sredstva			0
21	Ukupna dugoročna aktiva		2.106.141	2.328.894
22	UKUPNA AKTIVA		4.652.248	4.096.821
Kratkoročna tekuća pasiva				
23	Dovršeni minus na računima banaka (prekoračenje)			0
24	Bankarski i drugi krediti/zaimovi			0
25	Zajmovi i druge obaveze prema subjektima grupe i povezanim stranama			0
26	Obaveze prema klubovima iz transfera igrača			0
27	Obaveze prema posrednicima/agentima			0
28	Obaveze prema dobavljačima	14	169.851	244.789
29	Obaveze neto prema zaposlenom i angažovanom osoblju definisanom članom 102. stav 3 Pravilnika			0
30	Obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zaposleno i angažovano osoblje definisano članom 102. stav 3 Pravilnika			0
31	Obračunati troškovi i odloženi prihod (PVR i dr.)			0
32	Ostale obaveze za poreze	15	757.173	129.294
33	Ostale kratkoročne obaveze	16	315.437	66.206
34	Kratkoročna rezerviranja			
35	Ukupna kratkoročna pasiva		1.242.461	440.289

R.b.	Naziv pozicije	Napomena broj	31.12.2025. Iznos u EUR	31.12.2024. Iznos u EUR
<i>Dugoročna pasiva</i>				
36	Banкарski i ostali krediti i zajmovi		701,251	0
37	Zajmovi i druge obaveze prema subjektima grupe i povezanim stranim	17		701,251
38	Obaveze prema fudbalskim klubovima iz transfera igrača			0
39	Obaveze prema posrednicima agentima			0
40	Obaveze prema zaposlenom i angažovanom osoblju definisano članom 102, stav 3 Pravilnika			0
41	Obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zaposlene i angažovano osoblje definisano članom 102, stav 3 Pravilnika			0
42	Obradunati troškovi i odloženi prihod (PVR i dr.)	18	188,719	281,741
43	Ostale obaveze za poreze		160,742	68,024
44	Ostale dugoročne obaveze (odložene poreske obaveze i dr.)	19	34,613	59,939
45	Dugoročna rezerviranja	20	50,000	100,000
46	UKUPNA DUGOROČNA PASIVA		1,134,345	1,210,457
47	UKUPNA PASIVA		2,376,806	1,650,746
48	Neto aktiva (pasiva)		2,275,442	2,446,075
<i>Kapital i rezerve</i>				
49	Osnovni akciski kapital		893,500	893,500
50	Neraspoređena dobiti gubitak		741,603	377,549
51	Dobit i gubitak i tekuće godine		157,796	364,962
52	Rezervacije		798,135	810,064
53	Ostale rezerve			
54	UKUPNO KAPITAL I REZERVE	21	2,275,442	2,446,075
55	UKUPNO KAPITAL I PASIVA		4,652,248	4,096,821

Obrasci, pripremljeni u skladu sa Pravilnikom o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSG za tokmičenja u organizaciji UEFA i pratećim Priručnikom za primjenu finansijskih kriterijuma

Finansijski izjave su usvojeni od strane Uprave i odobreni za
izdavanje i objavljivanje dana:

PREDSEDNIK KLUBA
SPALLATI ĐORĐE



M.P.

Pravica (Ukupna aktiva = Ukupni kapital i pasiva):

31.03.2026 PODGORICA

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa,

ĐORĐA RADOČEVIĆ

TAČNO

TAČNO

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (primjenom direktne metode)

Preduzeće (pravno lice):	
Matični broj: 02707306	Šifra djelatnosti: 9312
Preduzeće:	

Naziv: **FK BUDUCNOST**
Sjedište: **PODGORICA**

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od **01.01.2025.** do **31.12.2025.** godine

POZICIJA	Račun broj	Iznosi	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	5,700,312	7,391,833
1. Prodaja i primljena avansa	302	3,137,978	5,752,511
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	2,562,334	1,639,321
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	6,559,340	7,013,165
1. Isplata dobavljačima i dati avansa	306	2,529,282	4,011,978
2. Zaradi, namirao zarada i ostali lični rashodi	307	4,028,758	2,988,707
3. Plaćene kamate	308	1,200	12,007
4. Porezi na dobitas	309		473
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310		
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	(858,928)	578,667
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTITIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312		
1. Prodaja akcija i udjela (neto priliv)	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnosti, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani (neto priliv)	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318		
1. Kupovina akcija i udjela (neto odliv)	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnosti, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odliv)	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322		
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	249,231	
1. Uvođenje oduzeto kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto priliv)	325	249,231	
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327		550,000
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odliv)	329		550,000
3. Finansijski leasing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	249,231	(550,000)
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	(609,697)	28,667
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	691,975	663,308
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	82,278	691,975

Obrasci se uklapaju u članom 3. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl. list CG" br. 80/08) i IV Direktivom EU.

U _____
Dana _____

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

[Potpis]

Odgovorno lice
[Potpis]

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:
HUDUCNOST

Bilans novčanih tokova
 za godinu koja završava na dan 31.12.2025.

R.b.	Naziv pozicije	Napomena broj	Tekuća godina	Prethodna godina
			2025. Iznos u EUR	2024. Iznos u EUR
Novčani tokovi iz poslovnih operativnih aktivnosti				
1.	Gotovinski prilivi od prihoda od ulaznica		28.417	11.474
2.	Gotovinski prilivi od sponzorstva i reklama		414.901	5.000
3.	Gotovinski prilivi od prava prenosna-smisljenja		12.959	0
4.	Gotovinski prilivi od komercijalnih aktivnosti			16.244
5.	Gotovinski prilivi od UEFA solidarnosti i nagrada		1.049.870	858.051
6.	Gotovinski prilivi od ostalih poslovnih aktivnosti		1.631.731	1.087.547
7.	Gotovinski odlivi prema dobavljačima za robe i usluge		-2.472.682	-1.954.305
8.	Gotovinski odlivi prema zaposlenima i ostalom osoblju		-4.028.758	-3.007.193
9.	Gotovinski odlivi prema posrednicima		-56.600	-2.057.673
10.	Gotovinski odlivi po osnovu poreza na dobit i ostalih porezkih oblika			-471
11.	Gotovinski odlivi u vezi sa ostalim poslovnim aktivnostima			
12.	Gotovinski priliv(odliv) od poslovnih aktivnosti		-3.420.962	-5.045.326
Novčani tokovi iz investicionih aktivnosti				
13.	Gotovinski prilivi od prodaje registracija igrača		2.562.334	5.635.000
14.	Gotovinski odlivi za sticanje registracija igrača			0
15.	Gotovinski prilivi od prodaje osnovnih sredstava			0
16.	Gotovinski odlivi od kupovine osnovnih sredstava			0
17.	Ostali nerazvrstani prilivi gotovine iz investicionih aktivnosti			0
18.	Ostali nerazvrstani odlivi gotovine iz investicionih aktivnosti			0
19.	Gotovinski priliv(odliv) iz investicionih aktivnosti		2.562.334	5.635.000
Novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti				
20.	Gotovinski prilivi od zajmova-vlasnici i povezana lica strane			0
21.	Gotovinski odliv po zajmovima-vlasnici i povezana lica strane			0
22.	Gotovinski prilivi od zajmova-kredita - finansijske institucije		495.693	0
23.	Gotovinski odlivi po zajmovima - finansijske institucije			0
24.	Gotovinski prilivi od uvećanja kapitala			0
25.	Gotovinski odlivi za dividende isplacene vlasnicima akcionarima			0
26.	Ostali prilivi(odlivi) iz finansijskih aktivnosti		-246.464	-550.000
27.	Ostali nerazvrstani prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti			0
28.	Ostali nerazvrstani odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti		-1.200	-12.007
29.	Gotovinski priliv(odliv) iz finansijskih aktivnosti		248.031	-562.007
30.	Neto povećanje/smanjenje gotovine u izvještajnom periodu		-609.697	27.667

R.b.	Naziv pozicije	Napomena broj	2025. Iznos u EUR	2024. Iznos u EUR
	<i>Uzimanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata</i>			
31	Ukupan prenos na početku perioda		691,975	
32	Neto gotovinski prihod od izvođenja u izvještajnom periodu		-609,697	27,667
33	Ukupan i gotovinski ekvivalenti na kraju izvještajnog perioda		82,278	691,975
PROJEKCIJA BILANSOMSTANJA		TAČNO	TAČNO	TAČNO

Obrasci pripremljeni u skladu sa Pravilnikom o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji F.F.A. i protokom Priručnikom za primjenu finansijskih kriterijuma


Finansijski izvještaji su usvojeni od strane Uprave i odobreni za izdavanje/objelodanjivanje dana:

31.03.2026 PODGORICA

PREDSEDNIK KLUBA
SPALEVIC BORIS



Lice odgovorno za sastavljanje bilansa,
ZDENKA RAKOČEVIĆ



Fudbalski klub Budućnost AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2023. godinu

Name: **PR. BLOKACHIST**

Supplier: **POC-GON 12 A**

Please find below: **0170720-6**

Life expectancy: 81.9

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 godine

N.º	DESCRIPCIÓN	1990										1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340		2341		2342		2343		2344		2345		2346		2347		2348		2349		2350		2351		2352		2353		2354		2355		2356		2357		2358		2359		2360		2361		2362		2363		2364		2365		2366		2367		2368		2369		2370		2371		2372		2373		2374		2375		2376		2377		2378		2379		2380		2381		2382		2383		2384		2385		2386		2387		2388		2389		2390		2391		2392		2393		2394		2395		2396		2397		2398		2399		2400		2401		2402		2403		2404		2405		2406		2407		2408		2409		2410		2411		2412		2413		2414		2415		2416		2417		2418		2419		2420		2421		2422		2423		2424		2425		2426		2427		2428		2429		2430		2431		2432		2433		2434		2435		2436		2437		2438		2439		2440		2441		2442		2443		2444		2445		2446		2447		2448		2449		2450		2451		2452		2453		2454		2455		2456		2457		2458		2459		2460		2461		2462		2463		2464		2465		2466		2467		2468		2469		2470		2471		2472		2473		2474		2475		2476		2477		2478		2479		2480		2481		2482		2483		2484		2485		2486		2487		2488		2489		2490		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2497		2498		2499		2500		2501		2502		2503		2504		2505		2506		2507		2508		2509		2510		2511		2512		2513		2514		2515		2516		2517		2518		2519		2520		2521		2522		2523		2524		2525		2526		2527		2528		2529		2530		2531		2532		2533		2534		2535		2536		2537		2538		2539		2540		2541		2542		2543		2544		2545		2546		2547		2548		2549		2550		2551		2552		2553		2554		2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562		2563		2564		2565		2566		2567		2568		2569		2570		2571		2572		2573		2574		2575		2576		2577		2578		2579		2580		2581		2582		2583		2584		2585		2586		2587		2588		2589		2590		2591		2592		2593		2594		2595		2596		2597		2598		2599		2600		2601		2602		2603		2604		2605		2606		2607		2608		2609		2610		2611		2612		2613		2614		2615		2616		2617		2618		2619		2620		2621		2622		2623		2624		2625		2626		2627		2628		2629		2630		2631		2632		2633		2634		2635		2636		2637		2638		2639		2640		2641		2642		2643		2644		2645		2646		2647		2648		2649		2650		2651		2652		2653		2654		2655		2656		2657		2658		2659		2660		2661		2662		2663		2664		2665		2666		2667		2668		2669		2670		2671		2672		2673		2674		2675		2676		2677		2678		2679		2680		2681		2682		2683		2684		2685		2686		2687		2688		2689		2690		2691		2692		2693		2694		2695		2696		2697		2698		2699		2700		2701		2702		2703		2704		2705		2706		2707		2708		2709		2710		2711		2712		2713		2714		2715		2716		2717		2718		2719		2720		2721		2722		2723		2724		2725		2726		2727		2728		2729		2730		2731		2732		2733		2734		2735		2736		2737		2738		2739		2740		2741		2742		2743		2744		2745		2746		2747		2748		2749		2750		2751		2752		2753		2754		2755		2756		2757		2758		2759		2760		2761		2762		2763		2764		2765		2766		2767		2768		2769		2770		2771		2772		2773		2774		2775		2776		2777		2778		2779		2780		2781		2782		2783		2784		2785		2786		2787		2788		2789		2790		2791		2792		2793		2794		2795		2796		2797		2798		2799		2800		2801		2802		2803		2804		2805		2806		2807		2808		2809		2810		2811		2812		2813		2814		2815		2816		2817		2818		2819		2820		2821		2822		2823		2824		2825		2826		2827		2828		2829		2830		2831		2832		2833		2834		2835		2836		2837		2838		2839		2840		2841		2842		2843		2844		2845		2846		2847		2848		2849		2850		2851		2852		2853		2854		2855		2856		2857		2858		2859		2860		2861		2862		2863		2864		2865		2866		2867		2868		2869		2870		2871		2872		2873		2874		2875		2876		2877		2878		2879		2880		2881		2882		2883		2884		2885		2886		2887		2888		2889		2890		2891		2892		2893		2894		2895		2896		2897		2898		2899		2900		2901		2902		2903		2904		2905		2906		2907		2908		2909		2910		2911		2912		2913		2914		2915		2916		2917		2918		2919		2920		2921		2922		2923		2924		2925		2926		2927		2928		2929		2930		2931		2932		2933		2934		2935		2936		2937		2938		2939		2940		2941		2942		2943		2944		2945		2946		2947		2948		2949		2950		2951		2952		2953		2954		2955		2956		2957		2958		2959		2960		2961		2962		2963		2964		2965		2966		2967		2968		2969		2970		2971		2972		2973		2974		2975		2976		2977		2978		2979		2980		2981		2982		2983		2984		2985		2986		2987		2988		2989		2990		2991		2992		2993		2994		2995		2996		2997		2998		2999		3000		3001		3002		3003		3004		3005		3006		3007		3008		3009		3010		3011		3012		3013		3014		3015		3016		3017		3018		301	
-----	-------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-----	--

Ustavni zakonik od 1992. godine u reformisanoj (76. i 137. čl. broj 152/93) i izmenjenoj (161, 174/95) Zakonodavnoj skupštini Republike Srbije i u 1993.

c. _____

Clarke _____

4.8. **Відомості про закладання**
Виробничий заклад

Amesbury

1

2

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:
BUDUCNOST

Izvještaj o promjenama na kapitalu
 za godinu koja završava na dan 31.12.2025.

EUR	Kapital	Revalorizacione rezerve	Ostale rezerve	Dobitak/(Gubitak)	Ukupno
Stanje 01. januara 2024. godine	893500	822335	0	363825	2.079.660
Povećanje		-12271		364.962	352.691
Smanjenje				13724	13724
Stanje 31. decembra 2024. godine	893500	810064	0	742511	2.446.075
PROVJERA NA DOLASNOG STANJA	TAČNO	TAČNO	TAČNO	TAČNO	TAČNO

EUR	Kapital	Revalorizacione rezerve	Ostale rezerve	Dobitak/(Gubitak)	Ukupno
Stanje 01. januara 2025. godine	893500	810064	0	742511	2.446.075
Povećanje		-11929		(26.234)	(38.163)
Smanjenje				-132470	-132470
Stanje 31. decembra 2025. godine	893500	798135	0	583.807	2.275.442
PROVJERA NA DOLASNOG STANJA	TAČNO	TAČNO	TAČNO	TAČNO	TAČNO

Obrasci pripremljeni u skladu sa Pravilnikom o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA i
 pratesim Priručnikom za promjene finansijskih kriterijuma

Finansijski izvještaji su usvojeni od strane Uprave i
 odobreni za izdavanje objelodanjivanje dana:

31.03.2026 PODGORICA

PREDSEDNIK KLUBA

SPALLIĆ BORIS
 M.P.



Lice odgovorno za sastavljanje bilansa,
 ZIJENKA RAKOČEVIĆ

Zijanka Rakočević

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Napomene uz finansijske izvještaje za 2025. godinu

1. Opšte informacije

Fudbalski klub Budućnost AD Podgorica (u daljem tekstu: „Klub“) osnovan je 14. marta 2008. godine. Klub je pravni nasljednik sportskog društva Budućnost iz 1925. godine koje je nasljednik sportskog društva Zora osnovanog 12. juna 1925. godine.

Skupština Kluba, održana 27. septembra 2007. godine, je donijela odluku da se Klub registruje kao akcionarsko društvo. Komisija za hartije od vrijednosti je 18. decembra 2007. godine utvrdila uspješnost akcija u ukupnom broju 51.850.000 redovnih akcija ukupne vrijednosti od 5.185.000 EUR.

Kao osnivači Kluba su upisani Glavni Grad Podgorica (99,8%) i fizičko lice (0,02%).

Skupštinu akcionara čine svi vlasnici akcija, odnosno ovlašćeni predstavnici akcionara Kluba.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore Klub je registrovan u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod br. 4-0008642/01.

Organi upravljanja i rukovođenja Klubom su Skupština akcionara, kao najviši organ Kluba, Odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja Klubom i Izvršni direktor.

Osnovna djelatnost Kluba je djelatnost sportskih klubova sifra djelatnosti 9312. Klub je u CRPS registrovao poslovne jedinice i to PJ Info pult Mall of Montenegro-Biletarinica 2 i PJ VIP ulaz Stadion - Biletarinica 1 sifra djelatnosti 4778- ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama.

Pored seniorske selekcije, postoji sedam selekcija mladih kategorija (dječaci od 11 do 18 godina), a od 01.08.2018. godine formirana je ženska selekcija koja ima prvi tim i kadetkinje.

Takmičenja mladih kategorija i ženske selekcije organizuje i finansira FSCG.

Klub je tokom 2023. godine osnovao Akademiju fudbala čiji je cilj osposobljavanje i selekcija mladih fudbalera. Polaznici Akademije su djeca uzrasta od 10-12 godina, po principu uplate članarine.

Sjedište Kluba je u Podgorici, trening kamp Stari aerodrom Veljka Vlahovića bb.

Na dan 31. decembra 2024. godine, broj zaposlenih u Klubu je 95(na dan 31. decembra 2023. godine broj zaposlenih je 92).

Klubom upravlja osnivač, Glavni grad Podgorica. Rukovodstvo koje upravlja Klubom postavljeno je 12.09.2025. godine.

Predsjednik Upravnog odbora Kluba je Boris Spalević.

Izvršni direktor Kluba je Predrag Kažić.

Članovi Upravnog odbora su Boris Spalević, Emin Islić, Petar Grbić, Ninoslav Kaludjerović, Nikola Marković, Fedja Smatlik i Mileta Šćepanović.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Ženski fudbalski klub Budućnost osnovan je 2018 godine, učesnik je 1. Ženske fudbalske lige Crne Gore. U svom sastavu ima 2 selekcije i to seniorke koje se takmiče u 1. Ženskoj fudbalskoj ligi Crne Gore i kadetkinje koje se takmiče u razvojnoj ligi Crne Gore. Klub posjeduje svoju školu fudbala za djevojčice i okuplja oko 60-ak djevojčica raznog uzrasta. Radi se o vrlo mladim igračicama koje su mahom sve reprezentativke u selekcijama raznih uzrasta. S obzirom da je liga amaterska igračice se registruju kao amateri i ne postoje profesionalni ugovori. Seniorska ekipa svake godine igra glavnu ulogu u prvenstvu za osvajanje titule dok kadetska ekipa je već dva puta bila prvak države. stručni štab čine i šef stručnog štaba i koordinator svih ženskih selekcija Dušan Globarević koji posjeduje Uefa PRO licencu kao i pomoćni trener Vojislav Pejović i Saša Živaljević trener golmana.

2. Osnov za sastavljanje finansijskih izvještaja

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 084/2025), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i zahtjevima Fudbalsko saveza Crne Gore (FSCG) i njihovim pravilima za postupak licenciranja za UEFA takmičenje za sezonu 2025/2026. Klub je 31.01.2026.godine donio Odluku o usvajanju i izdavanju finansijskih iskaza.

Novi i revidirani MSFI koji su relevantni za poslovanje FKB, a na snazi su za obračunski period koji počinje 1. januara 2024. godine, nisu imali značajan uticaj na računovodstvene politike FKB.

Finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa konvencijom istorijskog troška.

Službena valuta u Crnoj Gori i izvještajna valuta FKB je Euro (EUR).

3. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Računovodstvene politike date u nastavku Klub konzistentno primjenjuje u svim periodima prezentiranim u ovim finansijskim iskazima.

3.1 Uporedni podaci

Uporedne podatke čine podaci sadržani u finansijskim iskazima za 2024. godinu i sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Crnoj Gori, koji su bili predmet revizije.

3.2 Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski iskazi sastavljeni su u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, koje pretpostavlja da će Klub nastaviti sa poslovanjem u doglednoj budućnosti i ne sadrže korekcije koje bi eventualno bile potrebne ukoliko Klub ne nastavi poslovanje u skladu sa konceptom nastavka poslovanja.

3.3 Preračunavanje stranih valuta

Aktiva i pasiva izražene u deviznim sredstvima preračunate su u EUR po zvaničnom srednjem kursu valuta važećem na dan bilansa stanja. Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha.

3.4 Finansijski instrumenti

Klasifikacija

Klub klasifikuje svoja finansijska sredstva u sljedeće kategorije: finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednostima iskazuju u bilansu uspjeha, krediti i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka dospijanja. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena.

3.5 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti, odnosno po pretpostavljenoj nabavnoj vrijednosti zasnovanoj na procjeni vrijednosti sredstava. Nekretnine, postrojenja i oprema su iskazane po procijenjenoj vrijednosti. Procjena je urađena od strane ovlaštenog procjenivača na dan 31. decembra 2019. godine. Nabavna vrijednost je umanjena za akumuliranu ispravku vrijednosti. Nabavna vrijednost uključuje izdatke koji su direktno pripisivi nabavci sredstva.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, u zavisnosti od toga šta je primjenljivo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Klub u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano utvrditi. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspjeha perioda u kome su nastali.

Dobici i gubici po osnovu otuđenja sredstva utvrđuju se kao razlika između fakturisanog iznosa i knjigovodstvene vrijednosti i iskazuju se u bilansu uspjeha u okviru "Ostalih prihoda/rashoda".

3.6 Investicione nekretnine

Investiciona nekretnina je nekretnina koju Klub drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine u zakup ili radi uvećanja vrijednosti kapitala ili i jedno i drugo.

Investicione nekretnine se početno prikazuju po nabavnoj, odnosno cijeni koštanja. Troškovi transakcija se uključuju u početno priznatu vrijednost. Za obračun amortizacije investicionih nekretnina primenjuje se metoda proporcionalnog otpisivanja.

3.7 Nematerijalna imovina

Nematerijalnu imovinu čine kapitalizovani troškovi pribavljanja registracije igrača i dati avansi za nematerijalna ulaganja, kao i ulaganja u softver baze igračkog kadra.

Nematerijalna imovina je iskazana po nabavnoj vrednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrednosti.

Plaćeni troškovi transfera igrača, odnosno pribavljanja registracije igrača se kapitalizuju kao nematerijalna ulaganja i otpisuju se ravnomjerno u toku perioda trajanja ugovora sa igračem.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Inicijalni plan amortizacije kapitalizovanih troškova pribavljanja registracije igrača se koriguje u slučaju produženja ugovora. Nematerijalno ulaganje nastalo kapitalizacijom troškova pribavljanja registracije igrača se godišnje preispituje radi eventualnog umanjenja vrijednosti. Ako je nadoknativa vrijednost nematerijalnog ulaganja nastalog po osnovu kapitalizacije plaćenih troškova registracije igrača niža od iskazanog iznosa u finansijskim iskazima, navedena vrijednost u finansijskim iskazima mora biti korigovana do iznosa nadoknadive vrijednosti, a iznos umanjenja knjižen kao trošak obezvrijeđenja ulaganja.

Kapitalizovani iznosi troškova pribavljanja registracije igrača mogu biti samo direktni troškovi i eventualno ugovoreni bonusi po ispunjenju ugovorom preciziranih uslova.

Troškovi prevođenja igrača iz omladinskih ekipa Kluba se ne kapitalizuju kao nematerijalna ulaganja već se evidentiraju na teret bilansa uspeha tekuće godine.

3.8 Obezvrijeđenje nefinansijske imovine

Na kraju svakog perioda obuhvaćenog izveštajem, Klub analizira vrijednosti osnovnih

sredstva i nematerijalne imovine kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija da je ta imovina treba da bude obezvrijeđena. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvrijeđeno, nadoknativ iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja. Ukoliko je nadoknativ iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive vrijednosti, koju predstavlja vrijednost veću od neto prodajne vrijednosti i vrijednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvrijeđenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda.

Kada u narednim periodima dodje do promjene i nema obezvrijeđenja, ili se smanji, iznos sredstva se poveća ali samo do iznosa sredstva koje bi bilo prije obezvrijeđenja sredstva u prethodnim godinama. Iznos smanjenja obezvrijeđenja se priznaje u bilansu uspjeha.

3.9. Amortizacija sredstava u računovodstvene svrhe se obračunava primjenom proporcionalne metode, kako bi se rasporedila njihova nabavna vrijednost tokom njihovog procijenjenog vijeka trajanja, kao što slijedi:

Građevinski objekti	1,4 %
Oprema	15-30 %
Investicione nekretnine	1,4 %

U poreske svrhe amortizacija se razvrstava u sljedeće grupe sa pripadajućim amortizacionim stopama

Građevinski objekti(I grupa)	2.5 %
Oprema (II-V grupa)	10 -30 %

3.10. Potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja, koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. Uključuju se u tekuća

*«Fudbalski klub Budućnost» AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu*

sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospeljeća duži od 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja. U tom slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva.

Potraživanja od kupaca obuhvataju potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu i mjere se po vrijednosti iz originalne fakture. Potraživanja od kupaca nastaju iz poslovnih aktivnosti kluba.

Procjena naplativosti potraživanja vrši se na dan bilansa na osnovu svih poznatih okolnosti koje mogu uticati na naplativost.

Ispravka sumnjivih i spornih potraživanja vrši se u slučajevima kada postoje evidentni problemi u naplati i potraživanje je starije od 365 dana, Direktan otpis potraživanja vrši se kada je potraživanje starije od 3 godine, kada je dužnik likvidiran ili potraživanje nije prijavljeno u stečajnom / likvidacionom postupku i slično.

Direktni otpis se vrši na teret rashoda perioda, pri čemu se potraživanje briše iz knjigovodstvene evidencije (isknjižava se) i može se izvršiti pod uslovom da u prethodnom periodu nije izvršen indirektni otpis.

Klub ne vrši ispravku vrijednosti potraživanja od povezanih lica i sportskih klubova.

3.11. Gotovinu i gotovinske ekvivalente čine sredstva na liro računima kod banaka u zemlji, gotovina u blagajni i druga visoko likvidna sredstva sa rokom naplate do 90 dana.

3.12 Tekući i odloženi porez na dobit

Poreski rashodi perioda uključuju tekući i odloženi porez. Obračunati porez na dobit priznaje se u bilansu uspjeha, izuzev iznosa koji se odnosi na stavke direktno priznate u kapitalu, u kom slučaju se i porez priznaje u kapitalu.

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu važeće zakonske poreske regulative Crne Gore gdje Klub posluje i ostvaruje oporezivu dobit.

Odloženi porez na dobit se priznaje korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim iskazima. Međutim, odloženi porez na dobit se računovodstveno ne obuhvata ukoliko proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze, u transakciji različitoj od poslovne kombinacije, koje u trenutku transakcije ne utiče ni na računovodstvenu ni na oporezivu dobit ili gubitak.

Odloženi porez na dobit se odmjerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primijenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti. Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je vjerovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

3.13 Zalihe

Zalihe se vrednuju po nižoj od cijene koštanja i neto prodajne vrijednosti.

3.14 Obaveze po kreditima i drugim zajmovima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrijednosti priliva, bez nastalih transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti.

Sve razlike između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspjeha u periodu korišćenja kredita primjenom metode efektivne kamatne stope.

Obaveze po kreditima i obaveze po finansijskom lizingu se klasifikuju kao kratkoročne obaveze, osim ukoliko Klub nema bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja.

3.15. Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze predstavljaju obaveze po osnovu uzetih dugoročnih kredita u zemlji i inostranstvu i odloženi prihod.

Kratkoročne obaveze

Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospijevaju u roku do godinu dana, od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa.

Kratkoročne obaveze predstavljaju obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu, obaveze za tekući dio dugoročnih kredita, obaveze za kamate po osnovu uzetih kredita, obaveze za poreze i doprinose, obaveze za zarade i naknade zarada i ostale kratkoročne obaveze.

Finansijske obaveze uključuju obaveze po osnovu kredita odobrenih od banaka. Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Kluba, odnosno koja dospijeva u periodu do 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja. Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne.

Klub vrši isknjiženje obaveze kada je obaveza izmirena, ukinuta ili kada je prenijeta na drugoga.

3.16. Rezervisanja se priznaju kada Klub ima postojeću zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja, i kada je u većoj mjeri vjerovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava, i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Kada postoji određen broj sličnih obaveza, vjerovatnoća da će podmirenje obaveza iziskivati odliv sredstava se utvrđuje na nivou tih kategorija kao cjeline. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta vjerovatnoća, u odnosu na bilo koju od obaveza u istoj kategoriji, mala.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Rezervisanje se odmjerava po sadašnjoj vrijednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primjenom diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vrijednosti novca i rizike povezane sa obavezom.

3.17. Osnovni kapital

Klub je organizovan u formi akcionarskog društva. Obične akcije klasifikovane su kao akcijski kapital.

Revalorizacije

rezerve

Na revalorizacionim rezervama iskazuju se nekretnine, stadioni, oprema po revalorizovanim vrijednostima, dobitak od revalorizacije, kao i promjenu u toku izvještajnog perioda. Neraspoređena

dobit

Na racunima neraspoređene dobiti/ gubitka iskazuju se akumulirani dobitak ili gubitak na početku izvještajnog perioda, promjene tokom izvještajnog perioda i na datum bilansa stanja. Posebno se iskazuje dobit/ gubitak tekućeg perioda.

3.18. Priznavanje prihoda

Klub priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada je vjerovatno da će u budućnosti Klub imati ekonomske koristi.

Prihod uključuje fer vrijednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje usluga u toku normalnog poslovanja Kluba. Prihod se iskazuje bez PDV-a, rabata i popusta. Prihodi se priznaju na bazi fakturisane realizacije, po fer vrednostima primljenih naknada ili potraživanja kada je usluga odnosno prodaja izvršena.

Prihodi se priznaju i za nefakturisane usluge kada se one mogu pouzdano izmeriti i kada je vjerovatno da će biti naplaćeni, odnosno kada su ispunjeni svi uslovi za priznavanje prihoda prema zahtjevima MRS 15 Prihod

Sezonske karte i sličan prihod: Prihod po osnovu prodaje sezonskih karata ili slične prodaje vezane za utakmice mora biti priznat na proporcionalnoj osnovi tokom perioda odigravanja relevantnih utakmica.

od prava na prenos i/ili nagrada:

Prihodi

a) Prihod po osnovu prava emitovanja i/ili drugih naknada za učešće u takmičenju koje su fiksne naknade, mora se priznavati na proporcionalnoj osnovi u trenutku u kom se tokom perioda održavaju relevantne utakmice.

b) Prihod po osnovu prava emitovanja i/ili drugih naknada za učešće u takmičenju koje su varijabilne naknade zavisne od ispunjenja određenih uslova od strane kluba (kao što je bonus za učinak u takmičenju) mora biti priznat u trenutku u kom su ti uslovi ispunjeni. Prihodi od sponzorstva i reklamiranja:

a) Prihodi po osnovu sponzorskih prava i reklamiranja koji su fiksne naknade moraju se priznavati na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja ugovora o sponzorskim pravima i/ili reklamnim angažmanima.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

b) Prihodi po osnovu sponzorskih prava i reklamiranja koji su varijabilne naknade zavisne od ispunjenja određenih uslova od strane kluba (kao što su bonusi za učinak u takmičenju) moraju se priznavati u trenutku kada se ti uslovi ispune.

c) Bilo koja vrsta negotovinske naknade kao dio ugovora o sponzorstvu i/ili reklamiranju, mora se odmjeravati po fer vrijednosti.

3.19. Primanja zaposlenih

Klub izdvaja doprinose u državne fondove na obaveznoj osnovi. Kada su doprinosi jednom isplaćeni, Klub nema obavezu daljih plaćanja.

Klub priznaje troškove bonusa/premija/ zaposlenima u trenutku isplate. Primanja zaposlenih po prestanku zaposlenja:

Klub je dužan da prizna u cjelosti trošak naknade po osnovu prestanka rada zaposlenog, onda kada Klub ugovori sa zaposlenim isplatu takve naknade.

3.20. Usklađivanje vrijednosti (obezvrijeđenje/umanjenje i povećanje vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine):

Na kraju svakog perioda obuhvaćenog izveštajem, Klub analizira vrijednosti osnovnih

sredstava i nematerijalne imovine kako bi se utvrdilo da li postoji bilo kakva indikacija da ta imovina treba da bude obezvrijeđena. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvrijeđeno, nadoknativ iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja. Ukoliko je nadoknativ iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknativne vrijednosti, koju predstavlja vrijednost veću od neto prodajne vrijednosti i vrijednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvrijeđenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda.

Kada u narednim periodima dodje do promjene i nema obezvrijeđenja, ili se smanji, iznos sredstva se povećava, ali samo do iznosa sredstva koje bi bilo prije obezvrijeđenja sredstva u prethodnim godinama. Iznos smanjenja obezvrijeđenja se priznaje u bilansu uspjeha.

3.21. Finansijski prihodi i rashodi

Aktiva i pasiva izražene u deviznim sredstvima preračunate su u EUR po zvaničnom srednjem kursu valuta važećem na dan bilansa stanja.

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha.

3.22. Ostali prihodi

Klub priznaje ostale prihode kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada je vjerovatno da će u budućnosti Klub imati ekonomske koristi. Ovi prihodi mogu biti dobici po osnovu prodaje nekretnina, postojenja i opreme, dobici po osnovu ukidanja obaveza, viškovi i slično.

3.23. Ostali rashodi

Ovdje ubrajamo rashode nastale u poslovanju koji ne doprinose stvaranju prihoda. Ove rashode sređujemo kao

- Gubitke po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme;
- Gubitke od prodaje materijala
- Manjkove

Rashode po osnovu otpisa potraživanja.

3.24. Objelodanjivanje transakcija sa povezanim licima

Kada je izvještajni subjekat kontrolisan od druge strane, mora biti objelodanjen odnos sa povezanom stranom i naziv te strane i, ako je različito, naziv strane koja ima konačnu kontrolu. Ova informacija treba da se objelodani nezavisno od toga da li postoje transakcije između izvještajnog subjekta i strane/strana koja ima/koje imaju kontrolu nad njim.

Transakcija sa povezanim licima podrazumijeva prenos resursa, usluga ili obaveza između povezanih lica, bez obzira na to da li je sredstvo ili usluga fakturisana. Transakcija sa povezanim licima se može ali i ne mora obaviti po fer vrijednosti.

Ako je tokom perioda izveštavanja bilo jedne ili više transakcija sa povezanim licima, izvještajni subjekat mora da objelodani prirodu odnosa sa povezanim licima, kao i informacije o transakcijama i neizmirenim saldima, uključujući preuzete obaveze, neophodne za razumijevanje potencijalnog efekta odnosa sa povezanim licima na finansijske izvještaje. Stavke slične prirode mogu se objelodaniti u zbiru, osim kada je zasebno objelodanjivanje neophodno da bi se razumjeli efekti transakcija povezanih lica na finansijske izvještaje izvještajnog subjekta.

3.25. Događaji nakon bilansa stanja

Događaji nakon bilansa stanja su događaji povoljni ili nepovoljni po preduzeće, koji su se dogodili između datuma sastavljanja finansijskih izveštaja i datuma kada su ti izveštaji odobreni za objelodanjivanje.

Mogu se identifikovati dve vrste ovih događaja;

- događaji koji pružaju dokaz stanja koja su postojala na datum bilansa - događaji za koje se vrši usklađivanje (korigovanje) pojedinih stavki u finansijskim izveštajima i
- događaji koji ukazuju na stanja koja su nastala nakon datuma bilansa - događaji za koje se ne vrši usklađivanje (korigovanje) pojedinih stavki u finansijskim izveštajima, već se samo vrši objelodanjivanje.

3.26. Greške nastale u jednom periodu a uočene drugom periodu mogu imati karakter materijalno značajne greške ili materijalno beznačajne greške. Prag materijalnosti značaja utvrđuje se u konkretnim okolnostima u trenutku identifikovanja greške. Korekcija

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

materijalno značajnih grešaka iz ranijeg perioda vrši se preko prenetog rezultata prethodnog perioda. Određivanje da li je neka greška materijalno značajna vrši odgovorno lice koje određuje i da li je i do kog obračunskog perioda izvodljivo retroaktivno ispravljanje materijalno značajne greške. Korekcija materijalno beznačajnih grešaka iz ranijeg perioda vrši se preko prihoda, odnosno rashoda tekućeg perioda, odnosno perioda u kome je greška uočena.

3.27. Međunarodnim računovodstvenim standardom 20 uređeno je računovodstveno evidentiranje donacija i njihovo objelodanjivanje.

Prema vrsti davanja donacije mogu biti povezane sa prihodima i povezane sa sredstvima.

Donacija se može primiti:

- U istom periodu kada su nastali i rashodi na koje se to davanje odnosi;
- Naknadno, za rashode nastale u predhodnom periodu, ukoliko se ispune svi uslovi za prijem donacije;
- Prije nastanka rashoda za čije je pokriće namijenjena određena donacija i
- Bez ispunjenja bilo kakvih uslova kada je riječ o безусловnoj donaciji.

Donacija se može primiti u vidu imovine, odnosno u vidu prenosa opreme ili drugih oblika imovine, ili prenosa novčanih sredstava za određenje namjene u skladu sa propisanim uslovima i kriterijumima.

Kada je donacija primljena u obračunskom periodu kada su nastali i rashodi za čije pokriće je primljena, evidentira se kao prihod u tom obračunskom periodu. Kada je donacija primljena u vidu novčanih sredstava za pokriće rashoda koji će nastati u narednom periodu, evidentira se kao odloženi prihod.

Iznos donacije za nabavku opreme i gradnju ili na drugi način pribavljanja materijalnog stalnog sredstva, računa se kao odloženi prihod, a priznaje se kao prihod u bilansu uspjeha tokom upotrebnog vijeka trajanja tog sredstva, i to za odgovarajući iznos amortizacije, po principu sučeljavanja prihoda od donacije i rashoda koji nadoknađuje ta donacija.

Klub je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izložen određenim finansijskim

rizicima i to:

- Tržišnim rizicima
- Riziku likvidnosti
- Kreditnom riziku

Upravljanje rizicima u Klubu je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Kluba u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. Klub ne koristi derivativne finansijske instrumente u bilo kojoj formi osiguranja protiv gubitaka usled rizika.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Finansijski sektor se uglavnom fokusira na kreditni rizik i rizik likvidnosti i djeluje u individualnim slučajevima u cilju smanjenja rizika.

4. Korekcije finansijskih iskaza

Korekcija iznosa greške iz prethodnog perioda vrši se na osnovu postupka prilagođavanja početnog stanja prenijetog rezultata (neraspoređene dobiti/gubitka iz ranijih godina) u izvještajnom periodu za 2025. godinu.

Efekti primjene MRS 8 na finansijske iskaze su sljedeći:

Dug.	Potr.	Opis	Iznos dug.	Iznos potr.
	340	Dobit ranijeg perioda	63,489	
	481	Porez na dobit ranijeg perioda		22,028
	221	Potraživanja iz ranijeg perioda		17,530
	451	Obaveze za poreze i ostale naknade		16,209
	279	PDV bez prava na odbitak		7,722
		<i>Za korekciju početnog stanja</i>		

5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	2025	2024
Blagajna	0	0
Žiro računi	81,806	691,405
Devizni računi	222	320
Depozit bljetarnica	250	250
Ukupno:	82,278	691,975

Klub dominantno obavlja platni promet preko računa otvorenog kod CKB Member of OTP Group AD Podgorica.

6. Potraživanja od klubova za transfere igrača

	2025	2024
FK Iskra Danilovgrad	18,951	15,382
FK Internacional	3,630	0
RC LENC	538,686	0
FK Kom	4,714	4,714
Ostali	11,056	0
Ukupno:	577,037	20,096

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

7.Ostala potraživanja od kupaca	19,178	43,863
Ukupno potraživanja od kupaca	596,214	64,246
Rocna struktura kupaca	Dani kasnjenja	Vrijednost u Eur
	>30	-
	>60	-
	>90	18,912
	>365	60,567
Ukupno kupci		79.479
Ispravka vrijednosti		-60,301
Stanje kupaca na dan 31.12.2025.		19,178
Ispravka vrijednosti		

	2025	2024
Ispravka vrijednosti	20,383	20,383
Ukupno:	20,383	20,383
Rezervisanja		
Na početku perioda	20,383	20,383
Dodatno rezervisanje u toku godine	39,978	-
Iskorišćena rezervisanja	(60)	-
Na kraju perioda		20,383
Ukupno:	60,301	20,383

Ispravka sumnjivih i spornih potraživanja vrši se u slučajevima kada postoje evidentni problemi u naplati i potraživanje je starije od 365 dana. Direktno otpis potraživanja vrši se kada je potraživanje starije od 3 godine, kada je dužnik likvidiran ili potraživanje nije prijavljeno u stečajnom / likvidacionom postupku i slično.

Od potraživanja koja kasne preko 365 dana iznos od 39,978,00 Eur odnosi se na potraživanje od Kafoteka d.o.o. za zakup poslovnog prostora. Dužnik je utužen i to potraživanje se tokom 2025 nije naplaćivalo, pa menadžment smatra da ga treba idirektno otpisati.

Potraživanja ranije otpisana u iznosu od 60,00 Eur su naplaćena, pa je rezervisanje za taj iznos ukinuto u korist prihoda perioda.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

7. Ostala potraživanja

	2025	2024
Ostala potraživanja	21,503	62,853
Ukupno:	21,503	62,853

Navedena potraživanja odnose se na date zajmove zaposlenima, date akontacije za službena putovanja.

8. Poreska sredstva

	2025	2024
PDV kredit	685,700	658,182
Ukupno:	685,700	658,182

9. Zalihe

	2025	2024
Zalihe sportske opreme	70,552	72,227
Dati avansi	213,575	31,216
Roba u maloprodaji	260,055	139,446
Ukupno:	544,182	242,889
Ispravka vrijednosti zaliha	0	0
Ukupno:	544,182	242,889

Prema popisu ekonomata na dan 31.12.2025. godine, zalihe sportske opreme, i roba u maloprodaji je kao u prikazanoj tabeli. Dati avansi odnose se na pretplate dobavljačima za robe i usluge. Roba u maloprodaji odnosi se na FAN SHOP koji je otvoren 12. Decembra 2024 godine u poslovnom prostoru na Stadionu pod Goricom u kojem se prodaju dresovi, trenerke i druga brendirana sportska oprema Kluba.

10. Ostala tekuća sredstva i AVR

	2025	2024
Ostala tekuća sredstva i AVR	616,228	27,688
Ukupno:	616,228	27,688

Iznos od 16,228 EUR odnosi na potraživanja iz ranijeg perioda, dok se iznos 600,000 EUR odnosi na unaprijed obračunati prihod od FK Partizan za transfer igrača Kostić Andreja.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

11. Materijalna i nematerijalna imovina

	Zemljište Stari aerodrom	Gradj objekti stari aerodrom	Oprema	Ostalo	Ukupno
Nabavna vrijednost					
Početno stanje 01.01.2025.	562,486	1,553,000	302,758		2,418,244
korekcija					-
Nabavka			29,157		29,157
Prodaja		1,553,000	331,915		2,447,401
Povećanje po procjeni					
Obezvrđjenje po procjeni					
Stanje na dan 31.12.2025.	562,486	1,553,000	331,915		2,447,401
Ispravka vrednosti					
Početno stanje 31.12.2024.	281,244	261,882	278,998		822,124
Amortizacija 2025	93,747	21,742	24,257		139,746
Stanje na dan 31.12.2025.	374,991	283,624	303,255		961,870
Korekcija ispravke vrijednosti po procjeni amortizacija					0
Stanje na dan 31.12.2025.	374,991	283,624	303,253		961,868
Sadašnja vrednost	187,495	1,269,376	28,662	0	1,485,533
Na dan 31.12.2025.	187,495	1,269,376	28,662	0	1,485,533

Na osnovu procjene imovine i kapitala iz 2019. godine i korekcije PS iz 2022 godine po osnovu amortizacije iz ranijeg perioda, u knjigama Kluba je evidentirano zemljište u iznosu od 562.486 EUR i Dugoročne obaveze - državna pomoć. Zemljišta je Glavni Grad Podgorica, kao nosilac prava raspolaganja, Odlukom za davanje na korišćenje na lokaciji DUP Konik Stari aerodrom III, dao Klubu na korišćenje na rok od 10 godina sa mogućnošću produženja roka. Na trening kampu Stari Aerodrom, Klub ima pravo korišćenja dva vještačka i jednog prirodnog terena. Upravna zgrada se

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

nalazi između dva vještačka terena, na parceli od cca 4500m², dok prirodni teren obuhvata cca 105m².

12. Investicione nekretnine

	<u>Investicione nekretnine</u>
Nabavna vrijednost	
Početno stanje 01.01.2025.	868,500
korekcija	
Povećanja	0
Stanje na dan 31.12.2025.	<u>868,500</u>
 Ispravka vrednosti	
Početno stanje 01.01.2025.	235,835
korekcija	
Amortizacija 31.12.2005	12,159
Stanje na dan 31.12.2025.	<u>247,994</u>
 Sadašnja vrednost	<u>620,506</u>
 Na dan 31.12.2025.	<u><u>620,506</u></u>

Investiciona nekretnina je nekretnina koju Klub drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine u zakup ili radi uvećanja vrijednosti kapitala ili i jedno i drugo.

Investicione nekretnine se početno prikazuju po nabavnoj, odnosno cijeni koštanja. Troškovi transakcija se uključuju u početno priznatu vrijednost. Za obračun amortizacije investicionih nekretnina primenjuje se metoda proporcionalnog otpisivanja. Uvidom u list nepokretnosti 2324 Klub ima pravo korišćenja u obimu prava 1/1 nad poslovnim prostorima označenim kao PD 5 površine 22m², PD7 površine 116m², PD8 površine 507m², PD 10 površine 181m², PD11 površine 151m².

13. Nematerijalna imovina - igrači

	Registracija igrača	Ostala nematerijalna imovina	Ostalo	Ukupno
Nabavna vrijednost				
Stanje na početku perioda				
31.12.2024	103,776	0	0	103,776
Povećanje u toku perioda	30,000	0	0	30,000
Prodaja, otuđenje, ostalo	0	0	0	0
Stanje na kraju perioda				
31.12.2025	<u>133,776</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>133,776</u>

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Amortizacija

Stanje na početku perioda				
31.12.2024	52,421	0	0	52,421
Trošak amortizacije za period	17,582	0	0	17,582
Prodaja, otuđenje	63,671	0	0	63,671
Stanje na kraju perioda				
31.12.2025	133,674	0	0	133,674
Sadašnja knjigovodstvena vrijednost				0
Na početku perioda	102			102
31.12.2024	51,355	0	0	51,355
Na kraju perioda 31.12.2025	102	0	0	102

U toku 2025. godine nematerijalna imovina je uvecana za EUR 30,000 Eur po osnovu pribavljanje profesionalnih igrača i to:

1. Mohamed Sadok Kadida.

U toku 2025. godine nematerijalna imovina je umanjena za iznos od EUR 63,671 Eur po osnovu prodaje, otuđenja profesionalnog igrača, odnosno raskiha ugovora i to

2. Grivić Dragan
3. Mohamed Sadok Kadida.

Nematerijalna imovina se amortizuje tokom trajanja ugovora. Amortizacija nematerijalne imovine za 2025 godinu iznosi EUR 17.582 Eur.

14. Obaveze prema dobavljačima

	2025	2024
Obaveze prema dobavljačima:		
- u zemlji	169,752	239,160
- u inostranstvu	99	2,530
		233,230
Primljeni avansi	0	0
Ukupno:	169,851	244,690

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Obaveze prema dobavljačima su kako slijedi

	EUR
U zemlji	
- Macron Sportshub- Restart Enterprise Podgorica	72,685
- Kroling	16,346
- Titan Security Podgorica	6,339
- Uprava Policije	17,010
- Ostali	57,470
U inostranstvu	
- Ostali	99

15. Ostale obaveze za poreze

	2025	2024
Ostale obaveze za poreze	757,173	129,294
Porez na dobit ranijih godina	90,052	0
Tekući porez na dobit	70,190	68,024
Ukupno:	917,415	197,318

Ostale obaveze za poreze odnose se na neizmirene poreze i doprinose na zaradu u iznosu od 618,654 Eur, prireza na porez Opštini Podgorica u iznosu od 100,914 Eur, i porez na dobit ranijeg perioda 90,052 Eur Eur, kao i članarina Privrednoj komori i Savezu sindikata i tekući porez na dobit u iznosu od 70,190 Eur.

16. Ostale kratkoročne obaveze

	2025	2024
Ostale kratkoročne obaveze	66,206	66,206
Kratkorocni kredit	249,231	0
Ukupno:	315,437	66,206

Iznos od 249,231 EUR odnosi se na kratkoročni kredit kod NLB Banke, dok se iznos od 66,206 Eur odnosi na zajmove iz ranijeg perioda.

17. Zajmovi i druge obaveze

	2025	2024
Zajmovi	701,251	0
Ukupno:	701,251	0

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Savana commercial retail je u 2022.godini pozajmila sredstva na racun Klubu na osnovu ugovora o zajmu u iznosu od 700.000 Eur. Obracunata kamata za 2023.g. u iznosu od 1.251 Eur, uvela je obavezu po osnovu zajma. Kamata za 2025 g.nije obracunata. Na dan 31.12.2025. godine, Savana Commercial Retail nije povezano lice.

18. Obračunati troškovi i odloženi prihod (PVR i dr.)

	2025	2024
Druge dugoročne obaveze	188,239	281,243
Ukupno:	188,239	281,243

Druge dugoročne obaveze se odnose na zemljište na Starom aerodromu koje je Glavni grad dao na privremeno korišćenje na period od 10 godina bez nadoknade. Ova Odluka o privremenom korišćenju zemljišta na Starom aerodromu je obnavljana tako da je najnovija odluka od 7. decembra 2018. godine. Po procjeni vrijednosti imovine i kapitala povećanje je evidentirano u knjigama društva kao zemljište - Stari aerodrom i dugoročni odloženi prihod - državna pomoć. (Napomena br.10).

19. Ostale dugoročne obaveze

	2025	2024
Ostale dugoročne obaveze	34,613	59,939
Ukupno:	34,613	59,939

Ostale dugoročne obaveze odnose na odložene poreske obaveze. Privremene razlike su razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine ili obaveza u izvještaju o finansijskom položaju i njihove poreske osnovice.

20. Dugoročna rezervisanja

	2025	2024
Za sudske sporove	100.000	180.000
Ukupno:	100.000	180.000
Rezervisanja		
Na početku perioda	100.000	180.000
Dodatno rezervisanje u toku godine	-	-
Iskorišćena rezervisanja	(50.000)	(80.000)
Na kraju perioda	50.000	100.000
Ukupno:	50.000	100.000

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Rezervisanje za potencijalne troškove za sporove koje vode Zvezdan Milošević protiv Kluba u toku 2025 godine ukinuta su za iznos od 50,000 Eur, jer je u prvostepenom sudskom postupku Klub dobio spor, pa iako je podnijeta žalba, Klub smatra da ovaj spor neće biti na štetu kluba. Ukupna rezervisanja za sudske sporove na kraju 2025.godine iznose 50,000 Eur.

21. Osnovni kapital

Osnovni kapital Kluba na dan 31. decembra 2025. godine iznosi 893.500 EUR i sastoji se od uplaćenog upisanog kapitala u iznosu od 25.000 EUR i procijenjene vrijednosti poslovnih prostora na dan 31. decembra 2019. godine na gradskom stadionu u Podgorici u vrijednosti od 868.500 EUR.

Osnovni kapital je kod CKDD registrovan u iznosu od 5.185.000 EUR, a u CRPS u iznosu od 0,00 EUR.

22. Prihodi od ulaznica

	2025	2024
Ulaznice za nacionalna takmičenja	28,517	11,474
Članarina	10,077	9,309
Ukupno:	38,594	20,783

Prihodi od ulaznica u iznosu od 28,517 Eur odnose se na nacionalna takmicenja. Klub je tokom 2023.godine osnovao Akademiju fudbala čiji je cilj osposobljavanje i selekcija mladih fudbalera. Polaznici Akademije su djeca uzrasta od 10-12 godina, po principu uplate članarine. Po osnovu članarine Klub je ostvario prihod za 2025.g. u iznosu od 10,077 Eur.

23. Prihodi od sponzorstva i reklama

	2025	2024
Glavni sponzor	289,256	0
Ostali neraspoređeni prihodi od sponzorstva	125,645	5,000
Ukupno:	414,901	5,000

Prihodi od sponzorstva i reklama čine prihodi u iznosu od 414,901 EUR i odnose se na reklamni prostor na stadionu, adekvatan broj godišnjih ulaznica kao i reklamu tokom TV prenosa utakmica, kada je to moguće.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

24. Prihodi od prava prenosa

	2025	2024
Prihodi od prava prenosa Nacionalna takmičenja	12,959	0
Ukupno:	12,959	0

25. Komercijalni prihodi

	2025	2024
Trgovina-prodaja proizvoda i usluga	61,442	0
Prihodi od izdavanja u zakup	5,275	4,967
Prihodi od reklamiranja	0	0
Ostalo	2,951	11,277
Ukupno:	69,668	16,244

Od ukupnog iznosa ovih prihoda, iznos od 61,442 Eur odnosi se na prihode od prodaje u FAN SHOP-u, prihodi od izdavanja terena u iznosu od 2,331 fudbalskim klubovima. Ostali prihodi odnose se na prihode od osposobljavanja igrača.

26. Prihodi od prodaje

	2024	2024
Prihodi od prodaje	3,616,936	5,635,000
Ostali neraspoređeni prihodi od prodaje		
Ukupno:	3,616,936	5,635,000

	Prodaja	Provizija
Ukupno		
Miloš Brnović	80,000	
Bodin Tomašević	237,500	
Dragan Grivić	102,888	
Andrej Kostić	900,000	
Vasilije Adžić	516,092	
Gasević Ognjen	141,202	

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Andrija Bulatović	1,695,850	56,600	
	3,616,936	56,600	3,560,336

Za prodaju igrača Andrije Bulatovića plaćena je provizija u iznosu od 56,600 Eur Sportivo d.o.o. Sarajevo

27. Ostali prihodi iz poslovanja

	2025	2024
UEFA solidarnost i novčane nagrade	1,049,870	858,063
Subvencije FSCG	464,747	181,268
Subvencije državnih/opštinskih organa	953,500	800,000
Ostalo prihodi	35,500	102,279
Ukupno:	2,503,617	1,941,600

Prihodi od UEFA u iznosu od 1,049,870 Eur odnose se na sredstva dobijena na ime učešća Kluba u UEFA klubskim takmičenjima (Liga šampiona i Liga Evrope) za sezonu 2024-25, a na ime ostvarenih rezultata.

Ostali poslovni prihodi sastoje se od subvencija od Fudbalskog saveza Crne Gore u iznosu od EUR 464,747. Subvencija od državnih organa tj. Glavni grad Podgorica u iznosu od EUR 953,500 Eur, ostali operativni prihodi u iznosu od EUR 35,000 Eur.

Fudbalski Savez je za finansiranje ženskog fudbalskog kluba Budućnost uplatio 121,547 Eur. Klub je dužan da objelodani prihode i rashode za finansiranje ženskog fudbalskog kluba (Veza Napomena 29 i Napomena 31).

Prihodi od Saveza	121,574 Eur
Troškovi zarada i stipendija	80,211 Eur
Troškovi održavanja utakmica	30,048 Eur
Neto dobit	11,315 Eur

28. Troškovi nabavne vrijednosti robe/materijala

	2025	2024
Nabavna vrijednost prodate robe	(29,056)	(0)
Troškovi električne energije	(32,271)	(28,680)
Troškovi opreme	(6,457)	(3,366)
Troškovi goriva za vozila	(14,789)	(13,795)
Ostalo	(11,728)	(8,459)

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Ukupno:	(94,301)	(54,300)
29. Troškovi osoblja		
	2025	2024
Troškovi neto zarada prvi tim	(2,199,929)	(1,327,170)
Troškovi poreza i doprinosa prvi tim	(358,097)	(248,977)
Troškovi neto zarada stručni štab	(448,425)	(202,336)
Troškovi poreza i doprinosa stručni štab	(82,338)	(48,741)
Troškovi neto zarada tehničko osoblje	(336,407)	(268,817)
Troškovi poreza i doprinosa tehničko osoblje	(82,377)	(61,665)
Troškovi premija igrača	(357,465)	(454,648)
Troškovi raskida ugovora	(66,000)	(118,600)
Troškovi ugovora o djelu	(72,666)	(43,065)
Troškovi stipendista	(58,800)	(29,150)
Troškovi omladinske škole fudbala	(266,264)	(185,087)
Prerez i ostale naknade na teret poslodavca	(96,142)	(48,117)
Zenski fudbalski klub	(77,556)	(23,183)
Ostalo	(60,940)	(27,122)
Ukupno:	(4,563,406)	(3,086,678)

Klub je u 2025. godini obračunao i isplatio zarade, naknade zarada, premije, naknade za raskide ugovora i druga davanja zaposlenima, fudbalerima i stručnom štabu u ukupnom bruto iznosu od 4,563,406 Eur. Klub izdvaja doprinose u državne penzione fondove na obaveznoj osnovi u skladu sa zakonom. Klub isplaćuje premije igračima na osnovu Pravilnika o premijama br. 1196 od 27.10.2020. godine.

Pravilnikom je propisano da se isplaćuju premije za osvojeno Prvo mjesto Meridianbet 1.CFL igračima i stručnom štabu. Pravo na finansijsku nagradu imaju igrači koji su putem zapisnika u COMET sistem prijavljeni za utakmicu.

Klub je u 2025.g. zenskom klubu isplatio zarade i stipendije u ukupnom iznosu od 80,211Eur (Veza Napomena 27)

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

30. Amortizacija i umanjenje vrijednosti

	2025	2024
Amortizacija - materijalna stalna sredstva	(58,158)	(65,966)
Amortizacija - nematerijalna imovina	(17,582)	(6,598)
Amortizacija - zemljište	(93,748)	(93,748)
Ukupno:	(169,488)	(166,312)

31. Troškovi održavanja utakmica

	2025	2024
Troškovi smještaja i prevoza igrača	(691,463)	(485,762)
Troškovi obezbjeđenja	(120,899)	(79,149)
Troškovi dopunske ishrane igrača	(7,524)	(1,175)
Ostalo	(142,632)	(328,911)
Ukupno:	(962,518)	(894,997)

U ostale troškove spadaju troškove za sudije i delegate u iznosu od 39,030 Eur, troškove disciplinskih kazni u iznosu od 56,380 Eur, troškovi zdravstvenih usluga i roba u iznosu od 31,866 Eur, i ostali slični rashodi u iznosu od 15,356Eur. Od ukupnih troškova održavanja utakmica na Ženski fudbalski klub odnosi se 30.048 Eur.

32. Troškovi nefudbalskih aktivnosti

	2025	2024
Troškovi konsultantskih usluga	(54,476)	(29,948)
Nedokumentovani troškovi	(33,182)	(39,248)
Troškovi održavanja osnovnih sredstava	(39,954)	(13,159)
Ostalo	(377,951)	(584,283)
Ukupno:	(505,563)	(666,638)

U troškove ostalih nefudbalskih aktivnosti naročito spadaju troškovi reprezentacije u iznosu od 42,219 Eur, troškovi platnog prometa 15,397 Eur, troškovi carine i špedicije u iznosu od 2,055 Eur, troškovi taksi i drugi administrativni troškovi u iznosu od 1,196 Eur, troškovi zakupa

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

terena 120,350 Eur i drugi slični troškovi u iznosu od 30,265 Eur. Klub je uplatio 166,469 Eur za troškove održavanja terena na gradskom stadionu pod Goricom.

33. Ostali neraspoređeni operativni troškovi

	2025	2024
Reklame i sponzorstva	(190,450)	0
Troškovi pomoći i donacija	(58,645)	(86,486)
Ostali operativni troškovi	(84,647)	(79,786)
Ukupno:	(333,742)	(180,062)

Ostali neraspoređeni operativni troškovi obuhvataju troškove za reklame i sponzorstve, donacije navijačkoj grupi Varvari, troškovi prinudne naplate i ostali neraspoređeni troškovi

34. Neto poslovni rashod (prihod)

	2025	2024
Ostali prihodi	50,000	0
Ostali rashodi	(70,537)	(64,348)
Obezvrijeđenje potraživanja od kupaca	(39,978)	0
Ukupno:	(60,515)	(64,348)

Ostali prihodi odnose se na ukidanje rezervisanja za sudske sporove u iznosu od 50,000 Eur (Napomena br.20) Ostali rashodi u iznosu od 63,574Eur odnose se troškove sudskih sporova, dok se iznos od 6,963 Eur odnosi na ispravke gresaka iz ranijeg perioda , i iznos od 39,978 Eur koji se odnosi na indirektan otpis potraživanja od kupaca (Veza Napomena br.7)

35. Finansijski rashodi

	2025	2024
Finansijski rashodi	(1,200)	(12,017)
Ukupno:	(1,200)	(12,017)

Finansijski rashod u iznosu od EUR 1,200 Eur odnosi se na kamatu na kratkoročni kredit kod NLB banke.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

36. Poreski rashod

	2025	2024
Tekući porez	(70,190)	(68,024)
Odloženi porez	(25,326)	(723)
Ukupno:	(95,516)	(68,747)

	2025	2024
Gubitak/(dobit) prije oporezivanja	(62,280)	433,709
Obracunati porez	(5,605)	49,045
Poreski efekti rashoda koji se ne priznaju u poreske svrhe	100,625	22,331
Iskorišćeni poreski gubici	0	0
Poreski gubici koji se prenose	0	0
Poreski efekti rashoda koji se priznaju u poreske svrhe	(24,830)	(3,352)
Ukupno:	(70,190)	(68,024)

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu važeće zakonske poreske regulative Crne Gore gdje Društvo posluje i ostvaruje oporezivu dobit.

37. Transakcije sa povezanim licima

	2025	2024
Glavni grad	953,500	800,000
Ukupno:	953,500	800,000

Klubom upravlja Glavni grad Podgorica. Glavni grad je u 2025.godini za finansiranje Kluba izdvojio 953,500 Eur.

38. Potencijalne obaveze

Na dan 31.12.2025. godine rezervisanje u iznosu od 50.000EUR odnosi se na potencijalne obaveze po sudskim sporovima. (Napomena br.20)

39. Zenski fudbalski klub

Za potrebe zenskog fudbalskog kluba Fudbalski Savez Crne Gore je uplatio 121,547 Eur.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Klub je u 2025. g. zenskom klubu isplatio zarada i stipendije u iznosu od 80,211 Eur . (Veza Napomena br. 27).

40. Događaji nakon bilansa

Zvezdan Milošević izgubio spor protiv Kluba, ali je uložio žalbu, pa su rezervisana sredstva u iznosu od 50,000 Eur oslobođena.

FKB vodi nekoliko parničnih postupaka pred Osnovnim sudom u Podgorici kao tuženi u predmetima za naknadu štete. Takođe FKB u svojstvu tužioca vodi jedan postupak, dok u svojstvu tuženog ima dva postupka pred Privrednim sudom Crne Gore, za koja se po navodima menadžmenta i advokata ne može sa sigurnošću procijeniti uspjeh u sporovima.

Osim navedenog, rukovodstvo Kluba smatra da nije bilo događaja nakon bilansa stanja koji bi imali uticaja na finansijske iskaze i zahtijevali dodatna objelodanjivanja u finansijskim iskazima za 2025. godinu



»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:

BU DUCNOST

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	11
Stalna materijalna osnovna sredstva	

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Iznosi u EUR	Nekretnosti	Stadion i oprema	Ostalo (vučila, kancelarijska oprema i drugo)	Investicije u toku i imovina sa pravom korišćenja	Ukupno
Nabavna ili procijenjena vrijednost					
Stanje na početku perioda	562.486	1.553.000	302.758	48.754	2.466.998
Nabavka posredstvom u toku perioda			29.159		29.159
Povećanje usled revalorizacije					0
Prodaja rashodovane ostalo					0
Stanje na kraju perioda	562.486	1.553.000	331.917	48.754	2.496.157
Amortizacija					
Stanje na početku perioda	281.244	261.882	278.998		822.124
Iznos amortizacija za tekuću godinu	93.747	21.742	24.257		139.746
Smanjenje usled revalorizacije				48.754	48.754
Prodaja rashodovane ostalo					0
Stanje na kraju perioda	374.991	283.624	303.255	48.754	1.010.624
Sadašnja knjigovodstvena vrijednost					
Na početku perioda	281.244	1.291.118	23.760	48.754	1.644.874
Na kraju perioda	187.495	1.269.376	28.662	0	1.485.533

Prisjera (poz. 11 BS):

TAČNO

Prisjera (poz. 11 BS):

TAČNO

Tekstualni dio napomene:

Na osnovu procjene imovine i kapitala iz 2019. godine i korekcije PS iz 2022. godine po osnovu amortizacije iz ranijeg perioda, u knjigama Kluba je evidentirano zemljište u iznosu od 562.486 EUR i dugoročne obaveze - državna pomoć. Zemljište je Glavni Grad Podgorica, kao nosilac prava raspolaganja. Odlukom za davanje na korišćenje na lokaciji DUP Kenik Stari Aerodrom III, dao Kluba na korišćenje na rok od 10 godina sa mogućnošću produženja roka. Na trening kampu Stari Aerodrom, Klub ima

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	13
Nematerijalna imovina	

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Iznosi u EUR	Registracija igrača	Ostala nematerijalna sredstva	Goodwill	Ukupno
Trosak sticanja				
Stanje na početku perioda	103.776	0	0	103.776
Povećanje u toku perioda	30.000	0	0	30.000
Prodaja otuđenje ostalo	0	0	0	0
Stanje na kraju perioda	133.776	0	0	133.776
Amortizacija				
Stanje na početku perioda	52.421	0	0	52.421
Iznos amortizacija za period	17.582	0	0	17.582
Prodaja otuđenje ostalo	63.671	0	0	63.671
Stanje na kraju perioda	133.674	0	0	133.674
Sadašnja knjigovodstvena vrijednost				
Na početku perioda	51.355	0	0	51.355
Na kraju perioda	102	0	0	102

Prisjera

Prisjera (poz. 13 BS):

TAČNO (poz. 14 BS):

TAČNO

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Tekstualni dio napomene:

I. toku 2025. godine nematerijalna imovina je uvećana za EUR 30.000 Eur po osnovu pribavljanje profesionalnih igrača i to:
 I. Mohamed Nadić Kadula
 I. toku 2025. godine nematerijalna imovina je umanjena za iznos od EUR 63.671 Eur po osnovu prodaje, otuđenja profesionalnog igrača, odnosno raskida ugovora i to:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	12
Investicione nekretnine	

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Format u E.U.R.

Struktura investicionih nekretnina	2025.	2024.
Poslovni prostor Stadión posvetno stanje	632.665	644.824
Amortizacija	-12.159	-12.159
I. ukupno za godinu	620.506	632.665

Tekstualni dio napomene:

Investiciona nekretnina je nekretnina koju Klub drži radi ostvarenja zarade od odavanja nekretnine u zakup ili radi uvećanja vrijednosti kapitala ili i jedno i drugo.

Investicione nekretnine se početno prikazuju po nabavnoj, odnosno cijeni koštanja. Troškovi transakcija se uključuju u početno priznata vrijednost. Za obračun amortizacije investicionih nekretnina primjenjuje se metoda linearnog amortiranja. Troškovi održavanja ne uključuju se u troškove nekretnosti. Klub ima ograničeno tržišno tržište za prodaju nekretnosti.

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		
---	--	--

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Format u E.U.R.

Ulaganja/finansijski plasmani:	2025.	2024.
I. ukupno za godinu	0	0

Informacije o ulaganjima u zavisne/povezane strane-subjekte

Naziv zavisnog/povezanog subjekta	Mjesto registracije	Vrsta poslovanja/djelatnosti	Procenat vlasničkog udjela	Procenat glasačkih prava	Primijenjena računovodstvena metoda

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Tekstualni dio napomene:

Napomene uz Finansijske iskaze su pripremljene za u skladu sa smjernicama Priručnika o izmjenama i finansijskim odgozama klubova FMT-a za takmičenje u organizaciji FMT-a i priručnik Priručnikom za primjenu finansijskih kriterijuma i smjernicama MRS i MFI.

Ove Napomene su usvojene od strane Uprave i odobrene za izdavanje
dana:

31.03.2026

PODGORICA

PREDSEDNIK KLUBA

SPALLA MORIN




MLP

Lice odgovorno za sastavljanje

Napomene,

ZIDENKA RAKOČEVIĆ



»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:
BUDUĆNOST

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

(iznosi u E.U.R.)

Bankarski i drugi krediti/zajmovi i prekoracjenja na liro-računima banaka:	2025.	2024.
Dobrovoljni minus na računima banaka (prekoracjenja)		
Bankarski i drugi krediti/zajmovi (dugoročni i kratkoročni)	701.251	0
Ukupno	701.251	0
Provizija (poz. 23, 24 i 16.115)	TACNO	TACNO
Prekoracjenja i krediti/zajmovi se plaćaju kako slijedi:		
Na poziv za plaćanje ili do jedne godine		
Od jedne do 2 godine	701.251	
Od 3 do 4 godina		
Preko 5 godina	701.251	0
Ukupno	701.251	0
Provizija (poz. 23, 24 i 16.115)	TACNO	TACNO
Manje: Tekuće dospjele do 12 mjeseci (prikazano kao tekuće obaveze-pasiva)		
Provizija (poz. 24.115)	TACNO	TACNO
	701.251	0
Obaveze za izmirene nakon 12 mjeseci (prikazano kao dugoročne obaveze)		
Provizija (poz. 16.115)	TACNO	TACNO

Tekstualni dio napomene:

Savani commercial retail je u 2022 godinu preuzimila sredstva na račun Kluba na osnovu ugovora o zajmu u iznosu od 700.000 Eur. Obracunata kamata za 2023 g. u iznosu od 1.251 Eur, uvela je obavezu po osnovu zajma. Kamata za 2025 g nije obracunata. Za ovaj zajam Klub vodi sudski spor.

Napomena uz finansijske izvještaje broj:

20

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

(iznosi u E.U.R.)

Rezervisanja:	Rezervisanje kategorija A	Rezervisanje kategorija B	Rezervisanje kategorija C	Ukupno
	100.000			100.000
Na početku perioda				
Dodatno rezervisanje u toku godine				
Izvršena rezervisanja	50.000			50.000
Na kraju perioda	50.000			50.000
Uključeno u tekuće obaveze				
Uključeno u dugoročne obaveze				
Ukupno	50.000			50.000

Tekstualni dio napomene:

Rezervisanje za potencijalne troškove za sporove koje vode Zvezdan Milošević protiv Kluba u toku 2025 godine ukinuta su za iznos od 50.000 Eur, jer je u prvostepenom sudskom postupku Klub dobio spor, pa iako je podnijeta žalba, Klub smatra da ovaj spor neće biti na štetu Kluba. Ukupna rezervisanja za sudiske sporove na kraju 2025 godine iznose 50.000 EUR.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	21
Kapital i rezerve	

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Tekstualni dio napomene:

Osnovni kapital Kluba na dan 31. decembra 2025. godine iznosi 893.500 EUR i sastoji se od uplaćenog upisanog kapitala u iznosu od 25.000 EUR i procijenjene vrijednosti poslovnih prava na dan 31. decembra 2019. godine na gradskom stadionu u Podgorici u vrijednosti od 868.500 EUR.
 Osnovni kapital je kod CKDID registrovan u iznosu od 3.185.000 EUR, a u CRPS u iznosu od 0,00 EUR.

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	
Potencijalne obaveze	

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	
Događaji nakon datuma bilansa stanja	

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Tekstualni dio napomene:

40. Zvezdan Milošević izjavio spor protiv Kluba, ali je uložio žalbu, pa su rezervisana sredstva u iznosu od 50.000 Eur oslobođena.
 FK B vodi nekoliko parničnih postupaka pred Osnovnim sudom u Podgorici kao tuženi u predmetima za naknadu štete. Takođe FK B u svojstvu tužioca vodi jedan postupak, dok u svojstvu tuženog ima dva postupka pred Privrednim sudom Crne Gore, za koja

Napomene uz finansijske izvještaje pripremljene su u skladu sa smjernicama Pravilnika o licenciranju i finansijskoj održivosti Kluba u FCKG za takmičenje u organizaciji F.F.A i poslojnim Priručnikom za primjenu finansijskih kriterijuma i smjernicama MIO i MSD.

Ove Napomene su usvojene od strane Uprave i Odborne za izdavanje
 dana:

31.03.2026

PODGORICA

PREDJEDNIK KLUBA

SPALIVIC BORIS



Lice odgovorno za sastavljanje
 Napomene,

VEDENKA RAKOCENIC

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:
IRIDUĆNOST

Napomena uz finansijske izvještaje broj:				17
Transakcije sa povezanim stranama/licima				

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

 $\mathcal{H}^1$ is $\mathbb{R}^1$ [illegible][illegible]

Tekstualni dio napomeni:
 Savana commercial retail je u 2022. godini pozajmila sredstva na račun Kluba na osnovu ugovora o zajmu u iznosu od EUR 700.000. (Obracunata kamata za 2023. g. u iznosu od EUR 1.251) uvećala je obaveznu po osnovu zajma. Kamata za 2025. g. nije obračunata. Na dan 31.12.2025. godine, Savana Commercial Retail nije povezano lice.

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	
Troškovi posrednika/agenata	

© 2025, godfina

Journal of Interpersonal Violence 27(12)

	2025.	2024.
Naziv/Tme i prezime posrednika/agenta:		
	0	0

Tekstualni dio napomene:

Tekstualni dio napomene:

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	34
Poreksi rashod/prihod (porez na dobit)	

U 2025. godini
 Iznosi u E.U.R.

	2025.	2024.
Tekstovni porezi na dobit:		
Porez tekućeg perioda	50,190	68,024
Odloženi porezi	28,326	723
	98,516	68,747
2. Lipton		

Tekstualni dio napomene

	2025.
Gubitak i dobit prije oporavak	(62,280)
Obracunati porezi	(5,603)
Poreksi efekti rashoda koji se ne priznaju u poreske svrhe	100,025
Izostavljeni poreski gubici	0
Poreksi gubici koji se priznaju	0

Napomene uz finansijske izvještaje pripremljene su u skladu sa smjernicama Priručnika o licenciranju i finansijskoj održivosti Klubova FSG-a za takmičenje u organizaciji UEFA i pratećim Priručnikom za primjenu finansijskih kriterijuma i smjernicama MRS i MSF.

Ove Napomene su usvojene od strane Uprave i odobrene za izdavanje
 dana:

31.03.2026


PODGORICA

PREDsjednik KLUBA

SPAL ENRIK BORES

M.P.

Lice odgovorno za sastavljanje
 Napomene


»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Naziv izvještajnog subjekta/fudbalskog kluba:
BUĐUĆNOST

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	5
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

(Dodatak u J.T. 2)

Struktura gotovine i gotovinskih ekvivalenata:	2025.	2024.
Blagajna	0	0
Zahtjevi na račun	81.806	461.403
Davatelj na račun	222	120
Davatelj na tekućem računu	260	260
Ukupno	82.278	642.783

Prilog 1 (prij. 1.13.1) I.M. NO I.M. NO

Tekstualni dio napomene:

Klub dominantno obavlja platni promet preko računa otvorenog kod CKH Member of OTP Group AD Podgorica

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	6	
Potraživanja od klubova za transfere igrača		

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

(Dodatak u J.T. 2)

Struktura potraživanja od klubova za transfere igrača:	2025.	2024.
FK Iskra Danilovgrad	18.951	15.382
FK Kom	4.714	4.714
RC 19 NC	518.686	0
Ostalo	14.686	0
Ukupno	577.037	20.096

Prilog 1 (prij. 2 u 14.13.1) I.M. NO I.M. NO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		
Potraživanja od grupe subjekata i drugih povezanih strana		

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

(Dodatak u J.T. 2)

Struktura potraživanja od grupe subjekata i drugih povezanih strana:	2025.	2024.
Ukupno	0	0

Prilog 1 (prij. 3 u 14.13.1) I.M. NO I.M. NO

Tekstualni dio napomene:

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Napomena uz finansijske izvještaje broj:
 Potraživanja od posrednika/agenata

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Struktura potraživanja od posrednika/agenata:	2025.	2024.
I. Ukupno:	0	0

Tekstualni dio napomene:

Prilog 12, pm. 4 i 5 (isl.)

TACNO

TACNO

Napomena uz finansijske izvještaje broj: 7
 Ostala potraživanja

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Struktura ostalih potraživanja:	2025.	2024.
Ostala potraživanja	40.682	127.099
I. Ukupno:	40.682	127.099

Tekstualni dio napomene:

Prilog 12, pm. 5 (isl.)

TACNO

TACNO

Napomena uz finansijske izvještaje broj: 9
 Zalihe

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Struktura zaliha:	2025.	2024.
Zalihe sportske opreme		
Drugi assest	70.552	72.227
Roba u maloprodaji	213.975	31.216
I. Ukupno:	284.527	103.443

Tekstualni dio napomene:

Prilog 12, pm. 8 (isl.)

TACNO

TACNO

Prema popisu ekonomata na dan 31.12.2025. godine, zalihe sportske opreme, i roba u maloprodaji je kao u prikazanoj tabeli. Drugi assest odnosi se na pretplate dobavljačima za robe i usluge. Roba u maloprodaji odnosi se na FAN SHOP koji je otvoren 12. Decembra 2024. godine u poslovnom prostoru na Stadiumu pod Gorcem u kojem se prodaju dresovi, trenerke i druga brendirana odjeća.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	8	10		
Ostala sredstva (tekuća i dugoročna), AVR i poreska sredstva	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.			

Iznosi u EUR

Struktura ostalih sredstava (tekućih i dugoročnih), AVR i poreskih sredstava	2025.	2024.
PDV kredit	685,700	658,182
Ostala tekuća sredstva i AVR	616,228	27,688
I. ukupno	1,301,928	685,870

Provjeriti (u poz. 7, 9, 19 i 20 IS)

LACNO

LACNO

Tekstualni dio napomene:

AVR u iznosu od 616,228 Eur odnosi na potraživanja iz ranijeg perioda u iznosu od 16,228 Eur, dok se iznos 600,000 Eur odnosi na usagrijed obračunat prihod od FK Partizan za transfer igrača Kostić Andreja.

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		17
Zajmovi i druge obaveze prema subjektima grupe i drugim povezanim stranama	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.	

Iznosi u EUR

Struktura zajmova i drugih obaveza prema subjektima grupe i drugim povezanim stranama:	2025.	2024.
Zajam prema povezanim stranama	0	701,251
I. ukupno	0	701,251

Provjeriti (u poz. 24 i 47 IS)

LACNO

LACNO

Tekstualni dio napomene:

Savana commercial retail je u 2022. godinu potpisala sredstva na račun kluba na osnovu ugovora o zajmu u iznosu od 700.000 Eur. Obračunata kamata za 2023. g. u iznosu od 1.251 Eur, uvela je obavezu po osnovu zajma. Kamata za 2025. g nije obračunata. Na dan 31.12.2025. godine, Savana Commercial retail nije povezano lice.

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		
Obaveze prema klubovima iz transfera igrača	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.	

Iznosi u EUR

Struktura obaveza prema klubovima iz transfera igrača:	2025.	2024.
I. ukupno	0	0

Provjeriti (u poz. 26 i 38 IS)

LACNO

LACNO

Tekstualni dio napomene:

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		
Obaveze prema posrednicima/agentima		

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Iznosi u EUR

Struktura obaveza prema posrednicima/agentima	2025.	2024.
I ukupno	0	0

Dokaziti (poz. 28 i 27 IS)

TACNO

TACNO

Tekstualni dio napomene:

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	14
Obaveze prema dobavljačima	

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Iznosi u EUR

Struktura obaveza prema dobavljačima:	2025.	2024.
Dobavljači u zemlji	169,752	242,259
Dobavljači u inostranstvu	99	2,530
I ukupno	169,851	244,789

Procjena (poz. 28 IS)

TACNO

TACNO

Tekstualni dio napomene:

Obaveze prema dobavljačima su kako slijedi	EUR
U: zemlja	

Napomena uz finansijske izvještaje broj:		
Obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zaposleno i angažovano osoblje		

Za godinu završenu na dan 31.12.2025.

Iznosi u EUR

Struktura obaveza po osnovu poreza i doprinosa za zaposleno i angažovano osoblje:	2025.	2024.
I ukupno	0	0

Dokaziti (poz. 30 i 41 IS)

TACNO

TACNO

Tekstualni dio napomene:

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	18	
Obracunati troškovi i odloženi prihod (PVR i dr.)	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.	
	Tablica u prilogu	
Struktura obračunatih troškova i odloženih prihoda (PVR i dr.):	2025.	2024.
Ostale dugoročne obaveze	188,239	281,243
I ukupno	188,239	281,243
Prilog 13 (pril. 31 i 32 (15))		

Tekstualni dio napomene:
 Ostale dugoročne obaveze se odnose na nezlijeva na Starom aerodromu koje je Glavni grad dao na privremeno korišćenje na period od 10 godina bez nadoknade. Ova Odluka o privremenom korišćenju nezlijeva na Starom aerodromu je objavljena tako da je napravljen odluka od 7. decembra 2018. godine. Pri procjeni vrednosti imovine i kapitala povećanje je identifikovano u knjigama

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	18	18	19
Ostale obaveze	Za godinu završenu na dan 31.12.2025.		
Iznosi u t.j.d.			
Struktura ostalih obaveza za poreze i ostalih kratkoročnih i dugoročnih obaveza:	2025.	2024.	
U budale obaveze za poreze	917,415	197,318	
U budale za kratkoročne obaveze	249,331		
U budale kratkoročne obaveze	66,206	66,206	
U budale dugoročne obaveze	34,613	69,539	
I ukupno	1,267,465	323,463	
Prilog 13 (pril. 32, 33, 43, 44 (15))			

Tekstualni dio napomene:
 Ostale obaveze za poreze odnose se na neizmirene poreze i doprinose na zaradu u iznosu od 618,554 Eur, poreza na porez Opštine Podgorica u iznosu od 100,914 Eur, i porez na dobit iz ovog perioda 90,042 Eur Eur, kao i članarina Privrednog kotora i Saveta vrhovnika

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	22-27
Povoljni prihodi	U 2025. godini

Tekstualni dio napomene:
 Prihodi od ulaznica karata i članarina u iznosu od 58,394 Eur Prihodi od ulaznica u iznosu od 28,317 Eur odnose se na nacionalna takmičenja. Klub je tokom 2023. godine imenovao Akademiju fudbala koji je cilj omogućiti razvoj i selekciju mladih fudbalera. Polaznici Akademije su djeca i mladići od 10-12 godina, po principu uplate članarine. Po izboru i članarina Klub je imenovao i prihod od 7078 Eur u iznosu od 10,000 Eur.
 Prihodi od sponzorstva i reklama Prihodi od sponzorstva i reklama (ovaj prihod u iznosu od 414,901 EUR) odnose se na reklamne prostor na stadionu, adekvatan broj godišnjih ulaznica kao i reklama tokom TV prenosu utakmica, kada je to moguće.
 Prihodi od prava prenosno-emisija Prihodi od prava prenosa nacionalnih takmičenja odnose se u iznosu od 12,979 Eur.
 Komercijalni prihodi odnose se u ukupnom iznosu od 67,568 Eur (od ukupnog iznosa ovih prihoda, iznos od 61,442 Eur odnose se na prihode od prodaje u FAN SHOP-u, prihodi od izdavanja letaka u iznosu od 2,311 fudbalskim klubovima. Ostali prihodi odnose se na prihode od sponzorstva i igara.

<i>Tablica u prilogu</i>		
Struktura UEFA solidarnosti i novčane nagrade	2025.	2024.
UEFA solidarnost i novčane nagrade	1,049,870	858,053
I ukupno	1,049,870	858,053
<i>Prilog 13 (pril. 25 (30))</i>		

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Tekstualni dio napomene:

UEFA solidarnosti i novčane nagrade: Prihodi od UEFA u iznosu od 1.049.870 Eur odnose se na sredstva dobijena na ime učesnika Kluba u UEFA klubskom takmičenjima (Liga šampiona i Liga Evrope) za sezonu 2024-25, a na ime ostvarenih rezultata.

Iznosi u E.U.R.

Struktura ostalih poslovnih prihoda	2025.	2024.
Subvencije FMCG	464.747	181.268
Subvencije od Glavnog grada	953.500	800.000
Ostalo	35.500	
Ostali operativni prihodi	106.465	102.279
I ukupno	1.560.212	1.083.547

Prilog 1 (post. 43. III.) T.M.N.G. T.M.N.G.

Tekstualni dio napomene:

Ostali poslovni prihodi sastoje se od subvencija od Fudbalskog saveza Crne Gore u iznosu od E.U.R. 464.747. Subvencija od državnih organa tj. Glavnog grada Podgorica u iznosu od E.U.R. 953.500 Eur., ostali operativni prihodi u iznosu od E.U.R. 35.000 Eur. Fudbalski Savez je za finansiranje renikovog fudbalskog kluba Budućnost uplatio 121.547 Eur. Klub je dužan da obezbijedi prihode iz budućih finansiranja renikova fudbalskog kluba. (Vidjeti Napomenu 28).

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	28
Troškovi nabavne vrijednosti robe/materijala	

U 2025. godini.

Iznosi u E.U.R.

Struktura troškova nabavne vrijednosti robe/materijala	2025.	2024.
Nabavna vrijednost prodane robe	-29.056	0
Troškovi električne energije	-32.271	-28.680
Troškovi goriva za vozila	-14.789	-13.794
Troškovi opreme i ostalo	-18.185	-11.825
I ukupno	-94.301	-54.300

Prilog 1 (post. 35. III.) T.M.N.G. T.M.N.G.

Tekstualni dio napomene:

--

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	29
Poslovni rashodi	

U 2025. godini.

Troškovi za osoblje (primanja igrača i zaposlenog osoblja)

Tekstualni dio napomene:

Klub je u 2025. godini obračunao i uplatio zarade, naknade zarada, premije, naknade za raskide ugovora i druga davanja zaposlenima, fudbalerima i stručnim kadrovima u ukupnom bruto iznosu od 4.483.195 Eur. Klub udjelima doprinosi u državne penzije borbovne na obaveznoj osnovi u skladu sa zakonom. Klub uplaćuje premije igračima na osnovu Pravilnika o premijama br. 1196 od 4. oktobra 2019. godine.

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	30
Amortizacija i umanjenje vrijednosti	

1. 2025. godinu

Tekstualni dio napomene:

	2025
Amortizacija - materijalna stalna sredstva	(58,158)
Amortizacija - zemljište	(43,748)
I ukupno	(101,906)

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	31-33
Ostali operativni troškovi	

1. 2025. godinu

Iznosi u E.U.

Struktura troškova održavanja utakmica:	2025.	2024.
Troškovi prevoza i smještaja igrača	-691,463	-485,762
Troškovi ishrane i smještaja	-120,899	-79,149
Troškovi dopunske ishrane igrača	-7,524	-1,178
Ostalo	-142,632	-328,911
I ukupno	-962,518	-894,997

Procjena (pov. 31. III.)

T.A.C.N.G.

T.A.C.N.G.

Tekstualni dio napomene:

U ostale troškove spadaju troškovi za sudje i delegate u iznosu od 39,030 Eur, troškove disciplinskih kazni u iznosu od 56,380 Eur, troškovi zdravstvenih usluga i robe u iznosu od 31,866 Eur i ostali slični rashodi u iznosu od 15,356 Eur.

Troškovi imovine i objekata

1. 2025. godinu

Tekstualni dio napomene:

--

Iznosi u E.U.

Struktura troškova nefudbalskih aktivnosti:	2025.	2024.
Troškovi kulturnih usluga	-54,476	-29,948
Neposredni umjetnički troškovi	-33,182	-39,248
Troškovi održavanja materijalnih sredstava	-39,954	-13,159
Ostalo	-460,650	-584,283
I ukupno	-588,262	-666,638

Procjena (pov. 31. III.)

T.A.C.N.G.

T.A.C.N.G.

Tekstualni dio napomene:

U troškove ostalih nefudbalskih aktivnosti posebno spadaju troškovi reprezentacije u iznosu od 42,219 Eur, troškovi platnog prijemata 15,397 Eur, troškovi carine i ispodizne u iznosu od 2,055 Eur, troškovi laksa i drugi administrativni troškovi u iznosu od 1,196 Eur, troškovi zakupa terena 120,350 Eur i drugi slični troškovi u iznosu od 30,265 Eur. Klub je uplatio 166,469 Eur za

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Lipnja 2026.

Struktura ostalih neraspoređenih operativnih troškova:	2025.	2024.
Troškovi pomoći i donacija	-58,645	-86,486
Ostali operativni troškovi	-84,647	-79,786
I ukupno	-143,292	-166,272

Prilozi (posebno):

TACNO

TACNO

Tekstualni dio napomene:

Ostali neraspoređeni operativni troškovi obuhvataju troškove za reklame i sponzorstvo, donacije navijačkoj grupi Vavari, troškovi primarne naplate i ostali neraspoređeni troškovi.

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	30,26
---	--------------

Neto rezultat od raspolaganja registracijama igrača kad se primjenjuje metod kapitalizacije troškova

1. 2025. godini

Tekstualni dio napomene:

25. Prihodi od prodaje	
Prihodi od prodaje	3,616,936
Milok Berović	80,000
Bodon Tomalović	237,500
Dragan Gervić	107,888

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	
---	--

Neto rezultat od raspolaganja registracijama igrača kad se primjenjuje metod prihoda i rashoda

1. 2025. godini

Tekstualni dio napomene:

--

Napomena uz finansijske izvještaje broj:	
---	--

I kupan dobitak / (gubitak) od raspolaganja/otudivanja stalnih sredstava (isključujući prava na registraciju igrača)

1. 2025. godini

Tekstualni dio napomene:

--

»Fudbalski klub Budućnost« AD Podgorica
Napomene uz Finansijske iskaze za 2025. godinu

Napomena uz finansijske izvještaje broj: 36
 Finansijski prihodi i rashodi

I. 2025. godini

Struktura finansijskih prihoda i rashoda	2025.	2024.
Finansijski prihodi	0	0
Finansijski rashodi	-1.200	-12.017
I. ukupno	-1.200	-12.017

Priloga broj: 74 (Bil.) I. M. N. I. I. M. N. I. I. M. N. I.

Tekstualni dio napomene:

Finansijski prihodi odnose se na procjenu kapitala na kratkoročno kredit kod N.B. Banka

Napomena uz finansijske izvještaje broj: 36
 Ostali prihodi i rashodi

I. 2025. godini

Struktura ostalih prihoda i rashoda	2025.	2024.
Ostali prihodi	80.000	0
Ostali rashodi	-78.937	-44.348
Ostali prihodi i rashodi od kupaca	-34.978	0
I. ukupno	-48.937	-44.348

Priloga broj: 74 (Bil.) I. M. N. I. I. M. N. I. I. M. N. I.

Tekstualni dio napomene:

Ostali prihodi odnose se na ukupni iznos ugovora za usluge sportova u iznosu od 80.000 Euro. Napomena br. 2(1) Ostali rashodi u iznosu od 78.937 Euro odnose se na troškove sudjelovanja u utakmicama, dok se iznos od 8.993 Euro odnose na ispravke grešaka iz ranijeg perioda, a iznos od 34.978 Euro koji se odnose na indirektno otpis potraživanja od kupaca i Vrata Napomena br. 7).

Napomena uz finansijske izvještaje broj: 36
 Bilans novčanih tokova

I. 2025. godini

Tekstualni dio napomene:

Finansijski prihodi i rashodi od poslovanja aktivnosti

Finansijski prihodi i rashodi od poslovanja pasivnosti

Finansijski prihodi i rashodi od poslovanja aktivnosti

Napomena uz finansijske izvještaje pripremljena su u skladu sa uspjesima Priloga 1. i 2. izmjenama i finansijskim izveštajima klubova i N.B. za razdoblje od 1.1.2025. do 31.12.2025. i pratećim Prilozima 1. i 2. izmjenama i finansijskim izveštajima klubova i N.B. za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024.

Ove Napomene su usvojene od strane I. prava i odobrene za izdavanje dana

31.03.2026.

PODGORICA

PREDSEDNIK KLUBA

VP KLUBA

[Signature]



Lice odgovorno za sastavljanje
 Napomena
 ZBINKA RAKOČIĆ

[Signature]